

Ađami Bađırlı
(Bađırov Ađami Ađa ođlu)



Xuta birom bə tati

Bakı - 2012

Redaktor: Şahməmməd Dağlaroğlu
Texniki redaktor: Elçin Bağırılı
Kompyuter dizayını: Elsevər Bağırılı

Bu kitab Ağami Bağırılının çapdan çıxmış üçüncü kitabıdır.

Tat dilinin şirinliyi və zənginliyi kitabdakı hər bir qələm nümunəsində diqqəti cəlb etməkdədir. Müəllif bu dilə olan bağlılığını göstərməyə çalışmış və buna nail ola bilmişdir.

Kitab azsaylı xalqların tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlanan mütəxəssislər üçün də gözəl mənbə sayıla bilər.

QRİF qoymaq _____

Ağami Bağırılı

Danışmaq, anlatmaq və yazıb yaratmaq

Ağami Bağırılıının bu kitabı tat dilində yazılmış əvvəlki kitabından xeyli zəngin və maraqlıdır. Müəllif birinci bölmədə tərcümə etdityi, yazdığı və tapmağa müvəffəq olduğu bayatıları vermişdir. Lokanikliyinə və fikir dolğunluğuna görə bu folklor nümunələrinin hər biri oxucuda xoş əhval yaradır, onu düşünməyə sövq edir. Müəllif bayatılarda işlənən ifadələrin müxtəlifliyinə, didə olan sözlərin əksəriyyətinin yer tutmasına sanki xüsusi diqqət ayırmışdır. Bir sözlə, gərgin əmək və xüsusi istedad sayəsində burada cəmlənmiş 483 bayatının hər biri bir sənət nümunəsidir.

Kitabın ikinci bölməsində tapmacalara yer ayrılıb. Tapmacaların əlifba sırası ilə yerləşdirilməsi, onların bir çoxunun bayatı üslubunda verilməsi oxucunun kitabdan rahat istifadə edə bilməsinə yönəlmişdir. Elə bu məqsədlə də hər tapmacadan sonra onun açması verilmişdir. Bu dili bilən və bu dildə danışanlar üçün intellekt səviyyəsini öyrənmə baxımından bu tapmacaların hər biri əhəmiyyət kəsb edir.

Zamanın sınağından keçmiş atalar sözləri (Dədəhona sıxanı) kitabda üçüncü bölmədir. Bu bölmədə də əlifba üzrə düzülüş aparılmışdır.

Kitabın ən maraqlı bölmələrindən biri Respublikamızın tanınmış şairlərindən edilmiş tərcümələrdir. Tərcümələrdə müəllif dili dəyişsə də, şeirlərdəki məna və ritmi saxlamağa çalışmış və buna nail olmuşdur.

Tat dilinin qrammatikası olmaması səbəbindən bəlkə də oxucular sırasından kimlərsə sözlərin və ya şəkilçilərin yazılışındakı qeyri-adi görünən hallarla üzləşəcəkdir. Məncə bu əsas deyil. Əsas olanı odur ki, tat dilində danışmaq, anlatmaq və hətta yazıb-yaratmaq olur. Bu işdə müəllifə yeni uğurlar arzulayırıq.

Şahməmməd Dağlaroğlu,
Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

BOYƏTİHON

(Çarxunda, nöşdə, kürəvədorahon)

Mara, mara korman hi,
Ədərd mana borman hi.
Ben yoda viloyəthon
Buhorsıza dorman hi.

1. Cih durundum, dərz soxdum,
Sıxanmana ərz soxdum,
Aztı xəbər nədərmə
Mırdanmana fərz soxdum.
2. Qe kəshonman bə-Qum gəşt,
Bəsanq, bəxok, bəqum gəşt.
Güzət soxdum rahtıra
Dılman mana bəmum gəşt.
3. Man oşığum bərutı,
Vəy rubəndə əru tı.
Fırağısde bədılman
Nəmidərö bəru tı.
4. Ataş manum, əlö tı,
Suzund mana əlöti.
Sıxanmana xırd sozi
Xudo betı bələ tı.
5. Zuhunman hi, nıstum man,
Duhunman hi, nıstum man.
Əzin gürün dərd ınbı
Biran-biran nıstum man.
6. Gülhon vərö köyr boşı,
Bülbül xunı şor boşı.
Ki beman şəft dənişi
Çımhonleyi kur boşı.
7. Man dirə siyəh çimi,
Siyəh ru, siyəh çimi.
Əsər bərd ağılmana
Un cuna siyəh çimi.
8. Biçoreyum, biçora,
Bebişora çı çora.
Bəki güyum dərdmana
Bicə burom be çora?

- 9.Vərmorum man duvora,
Be diran qında yora.
Çı soxdum nədənişi
Bəqulman ü hiç yara.
- 10.Naboşı kədər, xır, çən
Çəmənhon boşı gülşən.
Bire gərdi dinyoha
Biye miri bəvətən.
- 11.Səyyod nişde bəbərə,
Ü bəgəştan girəvə.
Maral bire yaralı
Nasan vaxsı əzərə.
- 12.Şeyi hi əzərxora,
Yexeyi hi zər, xora.
İn qədər dəyifde ki,
Lap bire zəri xora.
- 13.Moh dərmore ye əngiş,
Məkəş bəçımman əngiş.
Vaxt yoft mana be zəran
Əcə umo in əngiş?
- 14.Ruziş manum, şöyiş man,
Dəsiş manum, pöyiş man.
Naxordum sirr nəbirum
Hiç doyunca öyiş man.
- 15.Yəylıqtı boği beman,
Xişdantı soği beman.
Bədinyoh nəbirantı
Vallohi, doği beman.
- 16.Bəkühhon şö uftore,
Ədüzhon pö uftore.
Bəbiyorman piyəрман,
Yekiyiş mö uftore.

17. Marala bəyeyloği,
Niyola bəyeyloği.
Ki xorı nəmimiri
Şişəkə əqeymoği.
18. İn kühhona bonruyi,
Maral hısti bonruyi.
Bədılman birəgora
Duto xoll hi bon ruyi.
19. Mundom bəxəroba cö,
Xərobi, xərobacö.
Kişdi varsdi mana
Cunman raft bücö-bücö.
20. Man gəşdum bəüşəhon,
Ərs çımman bəşüşəhon.
Tı xısıri baxnetı
Man mundum bəküçəhon.
21. Şimərdum sadto mıhrə,
Bətəsbih sadto mıhrə.
Tərsman azun ruzi ki,
Bəüzgəsi ti mehrə.
22. Nun be man, duna be man,
Tı məgərd duna, be man.
Ösüvöman xısire
Ki san tı duna be man?
23. Oşığum bəçımhontı,
Dənişum bəçımhontı.
Vay beyi ki, beman na,
Bö dənişi çımhontı.
24. Tı xol zərə əsər xol,
Mü dəkərdə bəsər şol.
Man betı çı güftirum
Günəhontı bire ol?

25. Dılman basuxdan hər şö,
Bafani tı tob ti, pö.
Hafto qurbun unburum
Baxnemun vokini pö.

26. Kūhhona zərđi güli,
İn duvoğ zərđi, tūli.
Nomərdhon, hə nomərđi
Bil munı mərdə güli.

27. Qe guruni laparman,
Bədəryohhon laparman.
Kilon bolış migiri
Əpırdinman, əparman.

28. Bəvasol buhor ınbı,
Buhor boşı bor ınbı.
Tıra duto zuhun hi
Betı etıbor ınbı?

29. Bəsər kūhhon üşeyi,
Dılman xırda şüşeyi.
Mana xostəgormana
Mühoni bənövşeyi.

30. Çımhontı rıprışını,
Zuhuntı şıprışını.
Fərhoda bə-Bisutun
Bərdəgor un Şirini.

31. Tı təmmis xəzineyi,
Tərtəmis xəzi, neyi.
Löhontı bəsərhəmin
Dürr, inci, xəzineyi.

32. Müti siyəh əzuvol,
Güneti ol əzuğol.
Ben qındı ki, hısti tı
Xudo dorı əzavol.

33. Girdimon ye nağlı,
Öhoni qe niğli.
Sıxanhontı dun, be man
Əsəl, naboti, niğli.
34. Dərmo moh rışını do,
Bəsərmoh rışını do.
Dılxosteman əşori
Bə elhon şırını do.
35. Tı Leyliyi, man Məcnun,
Oşığum betı acun.
Uftorom ben xorihon
Man mırdum ədərdtı dun.
36. Namusuzı, kiyi ü?
Ataş nısti, çiyi ü?
Məgərd mana ki suzund
Bədür nısti, tıyi ü.
37. İn kühhon ye nağlı,
Dərəhon qe niğli.
Çiroğmuni umuna
Babahona ağılı.
38. Bafani ki, bəyum man,
Olat bustun dəynum man.
Bişiriş bəsinetı
Hər noztıra vəynum man.
39. Sıxantı vəyift mana,
Suzund, bərd ye cıft mana.
Şundi raft bücö-bücö
Ki umo dəyift mana.
40. Vəyi mana, tı qurbun,
Bubur mana, tı qurbun.
Cun bəcun qurbun muro
Qurbun boşı betı cun.

41. Mızəni bülbül həroy,
Vir sozi be gül həroy.
Kosibhona hiç çı ni:
Nə kəfən, nə tül, həroy.
42. Gül vəçi, zəvər bihil,
Bəsərtı zivər bihil.
Mana ücüz nəmitınd
Sad tümən əsər bihil.
43. Abazor tı mol bustun,
Sərtı vozi şol bustun.
Ədürə cö umore
Köyriyə na, ol bustun.
44. Barutı hi siyəh xol,
Beçi tıra diyə xol?
Tı almani, man antı
Hiç məni üzgə xəyol.
45. Vin kühhona bəvasol,
Gülhon bəsəri xol-xol.
Ben yeyloğhon dun çıyi
Çı umoran vin hər sol?
46. İn üşə, üşə nısti,
Güli bənövşə nısti.
Dıl xırd soxdan hünər ni
Ü betı pişə nısti.
47. Əyoz nıstum, motöyum,
Dı bor nıstum, ye töyum.
Baduhun dər qe məpö
Biyo bərə təhnöyum.
48. Man, əboy qe bijleyum,
Lap güyum, ye vijeyum.
Biyo pöyim bətanhəm
Yara vin ki, veceyum.

49. Yəylıǵtı isbih ınbı,
Müşürüm isbih ınbı.
Sıxan ti, nəye əgər
İn diyə isbih ınbı.
50. Məgirey, şəbih məni,
Qe kora isbih məni.
Ye rah betı çım zərom
Tı mana ədih məni.
51. Ədəs eşq man zərd birom,
Hiç şor na, man dərd birom.
Kəşirom in dərdhona
Nə mırdom, man mərd birom.
52. Giloba tı kəş əgül,
Duvoğa dəki ətül.
Dərö bəboğ bigəştan
Bil xunı xori bülbül.
53. Şırınçoya qəndiyum,
Mütıra kəməndiyum.
Dinyoh dağarı, buru
Çımhontıra bəndiyum.
54. Man boğhona güliyum,
Güliyum, bülbüliyum.
Ü ki mana buxostan
Örşimiyum, tülüyum.
55. Man ədərdtı, qır birom,
Nabafanum sirr birom.
Dərdeş qədəri ınbı
Man bəqəd dərd vir birom.
56. Man bəsər küh ləpirum,
Qənəd nıstum, hə pırum.
Be ərüsün, be kilon
Ən pəhnəki ye sirum.

57. Sıxan hi, nəmüğüynd,
Saqqız hi, nəmücöyünd.
Cö hısti ki, namurond
Cö hısti ki, müdüynd.
58. Gözəlhon zəvər murond,
Midəynınd zivər murond.
Quş hi ki, ve bın çapar
Durnahon zəvər murond.
59. Kəş buro yeki-yeki,
Dəmirə tı, hə yeki.
Mırum burom san kəşı
Dərdhonmana hə yeki.
60. Kihon dire, bil güynd,
Çı sıxan hi, bil güynd.
Tı almani, man antı
Ki çı bafan bil güynd.
61. Oşığum bəboyəti,
Man oşa, bə boyəti.
Bürjun ürə pəlüfdi
Əsərsəbö h boyət ti.
62. Be tənür xuba gılı,
Uftorom bəngili.
Biyo dara bədılman
Tı vin çiləm əngili.
63. Man gülum, bənövşeyum,
Ənorum, gülövşeyum.
Kilona bəköynəyi
Tərtəmıs yexe şeyum.
64. Oşığum bəxandətı,
Bəsıxan, bəxandətı.
Mana vəki vese gül
Tı, dəstə zan, band betı.

65. Ye cavonum baxtman ni,
Xuneman ni, taxtman ni.
Güftirum beman dənış
Beman güfti, vaxtman ni.
66. Hər noztıra man vəynum,
Vese olat, man dəynum.
Dinyoh kilə pur boşı
Aztı dəs nəmivəynum.
67. Man bədılman dər hişdom,
Voki, dara, bər, hişdom.
Aztı dəs nasan kəşum
Man bərahtı sər hişdom.
68. Əeşq xuna duxd Kərəm,
Ataş gırıft, suxt Kərəm.
Xudo kümək san boşı
San sozı bəmun kərəm.
69. Nasan diyə gül korum,
San güyum ki, bikorum.
Be həmmeyi xonum man
Be dılbirə nükərum.
70. Umorənum əbiyor,
Beman tı nun, çoy biyor.
Dirum tıra dərđtırə
Dərđdman dərmo əbiyor.
71. Tı xüneyi bətovuz,
Ləm, ö vəyi əhovuz.
Ənorhontı pöydöyi
Şetı hısti qənovüz.
72. Man vırıxdom azun xon
Azun sulton, azun xon.
Ye istikon ö boşum
Təşnə boşı, mana xon.

73. Qəlyona man kəşirum,
Pur soxdum, man kəşirum.
Tıra dirum bivafo
Arahatı dəs kəşirum.
74. Bicə burom man yetim?
Tı yetimi, man yetim.
Həmmeyirə dərdi hi
Dərdə umun bəki tim?
75. Şimərdom peymonirə,
Əhdirə, peymonirə.
Mabubur dılxostərə
Əhdirə, peymonirə.
76. Bafanıd çinin məsəl:
«Xo şırını əsəl.»
Xoyiş, əsəliş şiti
Tı şırını, tı gözəl!
77. Ay oşıq, bəpoy dəniş,
Bəşərbət, bəçoy dəniş.
Zəhməthontı zü vir bı
Tı yara bəzoy dəniş.
78. Təmmis bərde xun mana,
Tısız beçı cun mana?
Əzüröyilman hə tıyi
Bastorəni cunmana.
79. Tı eşqmana zoy məni,
Tikə-tikə poy məni.
Çı bafani, gü beti
Tı ki mana poymani.
80. Halam təmmis nügi tı,
Mana beti düst gi tı.
Saxt pö, beti nəgüyınd,
Ye qoş əsər süki tı.

81.Oşıq birom bəoltı,
Bəçörsötı, bəşoltı.
Hər çı güyi hi beman
Məgərd kinor be mol, tı.

82.Löhontı şıpşırını,
Öhontı şıpşırını.
Tı bafani kolum man
Töhontı şıpşırını.

83.Oşığum bəqucoqtı,
Bəboytı, bəqucoqtı.
Bəzunitı sər bihlum
Mirum hə baqucoqtı.

84.Qe bijleyi duhuni,
Şıpşırını zuhuni.
Akore mirvoriyi
Bəduhuni danduni.

85.Cavonşir ye qaleyi,
Hər tərəfi taleyi.
Tı halam qe bijleyi
Lap ququri baleyi.

86.Qe şuxi, gözəli tı,
Eşqmana özəli tı.
Nöşde bire bəbaxdman
Oxiri tı, əvvəli tı.

87.Çı güftiri ədin gü,
Tı dəs vəyi omin gü.
Naumori bəvasol
Hiç naboşım, homin gü.

88.Barutı xoli tıra,
Bəsərtı şoli tıra.
Betı ki çı güftire
Günəti oli tıra?

89. Bil maral yavoş biyo,
Bəqulman ye qoş biyo.
Mana hiç çı gərək ni
Ü, baxnemun koş biyo.
90. Umorəni torik tı,
Şəngümi tı, torik tı.
Be man namund isbi ruz
Sipsiyəh soxt torik tı.
91. Ataş şund bəsimovər,
Çiləmmum məvəy xəbər.
Man əzüdən girəşdom
Xokistərum, xokistər.
92. Gü, sıxantı bil rıjı,
Löhontı ürə vıjı.
Nəsihət ti bəmüti
Bəsinetı nəriji.
93. Xinə hişde bədəstı,
Ol bire darun dəstı.
Duroz birom man mırdom
Hiç nasan vini pəs tı?
94. Mühontı vese şəvə,
Qe məfürüş noz, işvə.
Kişdi varsti mana
Xinə bihil həmişə.
95. Tı nəbiri tö veman,
Nadori hiç ö beman.
Bər cunmanəş hə vetı
Tısız beçı oxir man.
96. Tı nəbiri töy veman,
Hadori hiç höy beman.
Man mirum betı qurbun
Tı mirisə, vay beman.

97. Bil sırman vetı munı,
Pəhnun soz be tı munı.
Cunmanəş vəy hə betı
Ü mana beçı munı?
98. Çımhontıra gileyi,
Sipsiyəhi holeyi.
Suzundi varst mana
Tı gü, kirə kileyi?
99. Torzənum bəsim bəndum,
Bəsıxan, bəhim bəndum.
Pərdəhonman bıtını
Tı mägü ki, nim bəndum.
100. Hi bustuntı boğ-bəhər,
Pöydöyi bətoğ bəhər.
İcoza ti vəçinum
Man ənora nügbəhər.
101. Bəsər çışmə pəri hi,
Ürə dərdi-səri hi.
Sıxana bəkilon şun
Zanuna şüvəri hi.
102. Vurğun birom bəsəstı,
Bəhəvəstı, bəsəstı.
Qiyə zənum man tıra
Səstı bəsəsman səs tı.
103. Man dərmorom bəbuhor,
Əzumustun bəbuhor.
Xoşman əzü miyo ki,
Pöyi bətanman ye hör.
104. Nabafanum çi man hi,
Dövlətman hi, çi man hi.
Buxostəgor cun qurbun
Acun üzgə çıman hi?

105. Dərvişum, kəşgülman hi,
Əhər güli gülman hi.
Man umorom bədərті
Bəlkan, ye müşgülman hi.

106. Bəsəri şoli isbih,
Cöyi ol, xoli isbih.
Bəzək zərə bəxiştan
Ruzi xuş, soli isbih.

107. Dor koşdom man əçinor,
Tı azman maboş kənor.
Xostəgorman bijleyi
San dorı pərvərdigor.

108. Ye dı-duhun xun biyo,
Ə-Ələsgər xun biyo.
Man aztı ru çarxunum
Bəçimhontı xun biyo.

109. Xuta birom bətati,
Qe güftirom vetati.
Tı çı güyi bistənum
Hiç mägü ki, in tati.

110. Bədəstı poy nə inbı,
Nədüşı, çoy nə inbı.
Xişgə məhsul hiç zamon
Nəpüsü, zoy nə inbı.

110. İn dərə şirə basde,
Ö bərde, tirə basde.
Yaremana tı xub band
Bil dunınd kirə basde.

112. Bürun səböհ zü bire,
Bəquzey afto bire.
Baqucoqtı xısirom
Mana xəbər nəbire.

113. Dərör çı hi bəsərtı,
Qe niğili əsər tı.
Tı boş mana xubarman
Oxir hısti şüvərtı.
114. Ceyronhon tihı muro,
Bəküh, bədüz hi, muro.
Bəbaxtikəm, bədihi
Buro, hə dihi muro.
115. Bəsər çışmə nəm inbı,
Məgü kilon kəm inbı.
Hər kəs tıra zü vini
Hiç naxorda dəm inbı.
116. Ö miyo, yavoş muro,
Lap yavoş-yavoş muro.
Yaraşıği bəməclis
Obgüşd buru, oş buru.
117. Karvon əşəngüm muro,
Rah düri, şəngüm muro.
Şöhon yamon durozi
Nəmiyo şəngüm muro.
118. Dinyoh kələh, səyyor na,
Qızılı qeyi, əyyor na.
Əğyor beman təhnə zə
Bəsər naufto yor, na.
119. İnhon beman dərs inbı,
Bəçımhontı ərs inbı.
Tıra beman nəmitınd
Hamurahman hırs inbı.
120. Tı bara xuni məni,
Bərixdan xuni, məni.
Şiltoqiyiş qe məti
Hiç qeyiş xumi məni.

- 121.Ədərsman hi beş mana,
Qe lozımı bəş mana.
Umorəni tı biyo
Salom-düö beş mana.
- 122.Mühöntı, siyəh minı,
İsbihə siyəh minı.
Tıra in noz, qəmzətı
Ruzmana siyəh minı.
- 123.Mühontı vese mori,
Şünə zərə, hamori.
Valloh, mızəni tıra
Üşun mü na, şahmori.
- 124.Löhontı bəsərhəmin,
Parıstond bəsərhəmin.
Bədi-dihəm oşiqınd
Xısiroind bəsərhəmin.
- 125.Bəkühhon kişnərti hi,
Bəkühhon hənirti hi.
Mərduna yeyloğiyi
Bara məpö tı tihi.
- 126.Man dərmorom ətərsi,
Əişqinə, ətərsi.
Tı qe xunde, gü vinum
Məhəbbətə ətərsi?
- 127.Sərman bire dıpara,
Bədılman hısti yara.
Xostəgorman vəçire
Əgül beman ye para.
- 128.Porizə əvvəliyi,
Dorhona xəzəliyi.
Qurbun boşum banumtı
Numhona gözəliyi.

129. Astara bəhavoyi,
Be vozi xub havoyi.
Xostəgorman do beman
Ye moçış hə havoyi.
130. Bəkühhon vərf örşimi,
Bəgərdan şərf örşimi.
Xudo dorı, gözəli
Bədnəzərə açimi.
131. Öhon muro lil inbı,
Ö mikəşi, gil inbı.
Vinum xostəgormanana
Dılman ye bülbül inbı.
132. Boğbon, beman bor biyor,
Vesər bor buhor biyor.
Ənəkoşda tı dorhon
Nəvəcirə nor biyor.
133. Dılman betı xünöyi,
Ü, eşqtıra nüneyi.
Ü, ye güllı çəməni
Nə qüzeyi, güneyi.
134. Man həroy, ben xorihon
Ben kühhon, ben xorihon.
Maralman bətanmani
Ceyronman ben xorihon.
135. Bərukara ö hısti,
Ö inbərı, pö, hısti.
Ven öhon fil namuro
Tı ki balam, fil nısti?
136. Bəsəyyod amon məti,
Bədəsi kamon məti.
Mızəni əsinetı
Tı, qe bö imkon məti.

137. Oşıq bəbənd uftore,
Zuhun bəqənd uftore,
Bəqəd kilon qe gəşde
Yazıq bəfənd uftore.
138. Be ançı, ki güftire?
Ki dire, çı güftire?
İn sıxan antı nısti
Yara gü, ki güftire?
139. İn küh-çəmən bicə hi?
Xəbər məvəy əcə hi?
Man tıra buxostənum
Xuntı beçı siyəhi?
140. Çodır zərom man bədüz,
Rıştəhoni sərröst, düz.
Dəhto xohı düz mana
Buxostənum tıra düz.
141. Bil güyünd xoli kəmi,
Baruyi oli kəmi.
Güzət minum man çan sol
Nəgüyünd soli kəmi.
142. İnərə ki, xuneyi,
Xuneyi pur yunqeyi.
Biyo ixtilot sozim
Çı xub xəlvətxuneyi.
143. Afto dərmə, rışın bı,
Çoy dəkərđi, şırın bı.
Tı baxnemun umori
Xunemun rıprışın bı.
144. Voriş vorıst, homin bı,
Astarahon həmin bı.
Beman sıxan qe şundınd
Nadunustum kömin bı.

145. Dod zərüm ədəs fələk,
Ü umo beman kələk.
Mana ben dərd hiştəgor
Hısti ye nozlı mələk.

146. Külök umo, yel umo,
Yel umo, tel-tel umo.
Tıra nəbi vəfotı
Əçimhontı sel umo.

147. Ye soli zuhun dore,
Vəd dore, duhun dore.
Düz dərö bəsıxantı
Duhuntı zuhun dore.

148. Oşıq, əçı dəm bire,
Hər sıxantı qəm bire.
Bəsaxta ruz, saxta pö
Tıra çıtı kəm bire?

149. Bəsər gülhon əng ınbı,
Bəkühhon rah, təng ınbı.
Sıxan qeyi güyum man
Tıra sərtı dəng ınbı.

150. Ginohkor zuhun bire,
Güftire, duhun bire.
Düşməntı günəhontı,
Yekiyiş dandun bire.

151. Mirvorirə düzmiş soxd,
Zü löhona büzmiş soxd.
Çı güftirum man, ürə
Bəüzgə gö yozmuş soxd.

152. Bafani, bəhs uftore,
Bəkühhon səs uftore.
Xır rafde, moh dərmore
Pöydö ni, nəhs uftore.

- 153.Ədəsman tikə parıst,
Ətikə tikə parıst.
Tı qe yamon güftiri
Bədılman ləkə parıst.
- 154.Man oşıq, təli dərmə,
Gül dərmə, əli dərmə.
Ürə çı xub güftiri:
"Ədılman təli dərmə."
- 155.Aztı xostum man ye si,
Tı mador veman küsi.
Man cavonum, bərah ti
Məhil, ömürman püsi.
- 156.Man gəşdom bəniməsuz,
Nimə suxda, nimə suz.
Ədəstı suxdom diyə
Tı təmmıs na, nimə suz.
- 157.Öhona əloli tərs,
İnsona əkoli tərs.
Ürə ki xoli nısti
Nüg zərə əxoli tərs.
- 158.Tı xub dər göhontıra,
Nəbərı öhon tıra.
Mara vekırpi nomərd
Bil bəri öhon tıra.
- 159.Nə saxsiyi, nə luği,
Qızılı püşötuği.
Zü band pöydö naboşı
Kilərə, püşö tüği.
- 160.Olat dəynı Koroğli,
Dəstə vəynı Koroğli.
Xun akore ö muro
Qılinc zənı Koroğli.

- 161.Koroğlirə səsi hi,
Qırat, Dürat əsi hi.
Kilona bə -Çənlibel
Be raftan həvəsi hi.
- 162.Şö motöyi, şö əyoz,
Nısti töyi, tö əyoz.
Xiniki, beyə zərə
Pöhonmana in əyoz.
- 163.Oşıqman bələdçiyi,
Xəbərdor sərhədçiyi.
Bil biyo rah ruşuntı
Ben kühhon bələd kiyi?
- 164.Qe mərdun gəşde, rafde,
Düşməne kişde, rafde.
Bədih çişmə kəşire
Ye numi hişde, rafde.
- 165.Xuna duxde, hıstimı?
Sutun hişde, hıstimı?
Tı məvirij, ay nomərd
İn yurd antı nıstimı?
- 166.Şundəgorun xub şunı,
Bəki şund ürə dunı.
Sıxantıra gü bəmərd
Bəbiyor mərd bil munı.
- 167.Oşıqman boşı pöydö,
Umun ve sozim söydö.
Boşı bonru dinyohiş
Be bala san buro mö.
- 168.Bədor munde si təhnö,
Tı məvəki, yara pö.
Bıraftəni zü biyo
Tob nəmitı ben dərd mö.

169. İn boğhona bori hi,
Çı güyi, nübori hi.
Xostəgorman dərmə, raft
Bədılman qubori hi.
170. Ben kühhon rah qutəhi,
Gü sıxan əqutəhi.
Man tıra buxostənum
Məgü əboy qutəhi.
171. Sıxantıra tı yavoş gü,
Əvvəl sokit tı boş, gü.
Hiç qe duroziş məni
Xubirə gü, yeqoş gü.
172. Əztı maral vırıxt, raft,
Rangi əru vırıxt, raft.
Moh vaçarxıst, sol umə
Sıxanhontı qe rıxt, raft.
173. Burırınd un pöhona,
Əarxhon un öhona.
Diyə beçı nöşum man
Ki buri un mühona?
174. Munde çımman bəkühhon,
Bədəstəkü, bəçühon.
Bəkömini güş dorum?
Hə bafanınd gü, inhon.
175. Gəndım koşdum, nəvərmo,
Ü, əxori nədərmə.
Bafanınd bəzumustun
Yəqin burire sərmə.
176. Ö umoran, hi səsi,
Sıxan bafan, hi kəsi.
Ye rah vinum rutıra
Hafarxemana vəssi.

177. İn oşiqman vırıxt, raft,
Akore ö, ü rıxt, raft.
Kəşi orda dılmana
Ve ördövüj ü, vıxt, raft.
178. Umorınd, dirınd, raftınd,
Xordınd, sirr birınd, raftınd.
Nıstim diyə bəbiyor
Gəştınd, vir birınd, raftınd.
179. Astarahon bədüri,
Rışınıyi ye nüri.
Çunun bərdınd elhona
Hə çinin dun əsiri.
180. Dəmiman ve qoh suxde,
Solhonman ve moh suxde.
Umo girəşt ömürman
Ruzhonman ve oh suxde.
181. Moh girəşt, sol tamum bı,
Zəy zərüm mol tamum bı.
Umo dərmo xostəgor
Dəf-dəroq, şol tamum bı.
182. Beçi do xostəgora?
Bəki do xostəgora?
Ey Xudo, bəhəm rasun
Tı, duto xostəgora.
183. Uftorom bəfənd gözəl,
Man mundom bəbənd gözəl.
Xostum ki, sıxan güyum
Kişt mana təşbənd gözəl.
184. Ve sapand maşun mana,
Maşun bədür cunmana.
Bəkişdəni tı bikiş
Həlöl minum xunmana.

185. Oşıqman, yofum tıra,
Man təhnö yofum tıra.
Kora diyə bö munde
Bəxoman yofum tıra.
186. Nəmizənum öhona,
Nəinbirum pöhona.
Tısız çiləm bıxsum man
Ben durozi şöhona?!
187. Dəyifte tı ol, gözəl!
Xub basde tı şol, gözəl!
Man tıra noyetıra
Mudorum, sad sol, gözəl!
188. Dərəhon qəmiş-qəmiş,
Siyəh çım, beman dəniş!
Man betı oşıq birom
Tı beman hiç mədəniş.
189. Oşıqman, kor şuluği,
Saxt nısti, bor şuluği.
Yavoş gərd, təmis xori
Yara pö, xırdaluği.
190. Bəki umo bö məgü,
Sıxantı hi, pö, məgü.
Veki dərd hi, san biyo
Veki nısti bö, məgü.
191. Vəyi soza, tı biyo,
Məni tuza, tı biyo.
Bıstənum ki, san biyo
Məni noza, tı biyo.
192. Beman hişde qe doğ tı,
Umoreni ve boğ tı.
Bıraftəni tı bıra
Veql çəp na, ve soğ tı.

193. Öhon beyıst, tı biyo,
Quşhon pöyist, tı biyo.
Bicə mündi təbezım?
Dılman çağıst, tı biyo.
194. Oşığum, sozman nıstı,
Ördəkman, qozman nıstı.
İşmun əhəm xişg girin
Dunind ki, əzman nıstı.
195. Bəbolış parğu dəni,
Bə nıhrə qarğu dəni.
Tı baxuna ve niştan
Bafani qırği zəni?
196. Küh cüröyi, ö cürö,
Cin cüröyi, dö cürö.
Güvəzəni kələhi
Vəyi betı sö cürö.
197. Dızdirond əsonirə,
Burirond dəsonirə.
Ü ədərd çiləm nöşi?
Basdond dəsonirə.
198. Təhnö mundom, ye qənəd,
Daraxmışum be qənəd.
Bara ki hüşman rafte
Quş namuro ve qənəd.
199. Tı sıxan dor, məvəngan,
Bə ara kor məvəngan.
Un girəşdə ruzhona
Tı bəbiyor məvəngan.
200. Kordetı ye qoş kılı,
Dərzəantı əqızılı.
Miyo azunsər dinyoh
Hər goh ki, boşı dılı.

201. Kūhhon sıra-sıreyi,
Bəsəri sırsıreyi.
Tı bəkūhhon şö dəniş
Basuxdan astareyi.
202. Oşığum, biyo avoz,
Ü rafde, nəyo avoz.
Ben arx ki, ö umore
İmid hi, miyo avoz.
203. Ü ki ni, nasan boşı,
Ü ki hısti, san boşı.
Bafani:-Hısti, nısti
Boşı, boşı... bil boşı.
204. Çişməyə çimi kuri,
Bücöyi öyi puri.
Ki bıbərdan bil bəri
Ö rışını, ö nürü.
205. Oşıqman çısə dire,
Bədəryoh ləngər zərə.
Ü qe bısdan, kəm bafan
Vese mərd ləngər dire.
206. İn öre səri bəndi,
Təmisi sərəbəndi.
Sadto arxi umoran
Düz ben boğ səri bəndi.
207. Beançı keş umuna?
Çorto panc, şeş umuna?
Qunşi paxıl naboşi
İn çapar beş umuna?
208. Bəgünə ol ləkeyi,
İn dövrün sol ləkeyi.
Amoh təmıs hiç çı ni
Baruyi xol ləkeyi.

209. Be səy man kimbə şundom,
Babustun hilbə şundom.
Kilə xoçəməzdori
Babaxtman səlbə şundom.
210. Gurun umo umusol,
Mədəy diyə hiç tı ol.
İzım halam porizi
Nasan dərem bəvasol.
211. Ələləkə oli hi,
Bəsineyi xoli hi.
Vese örsım tınıki
Əsər oli şoli hi.
212. Oşıqman acun ufto,
Bəbəlö, bəxun ufto.
Mühontıra dəstə gi
Bəşgeyi bəxun ufto.
213. Bədəryoh ö ınbıstım,
Bəçəmən sö ınbıstım.
Xostəgormanə beyi
Vomunde, şö ınbıstım.
214. Gü vinum tı çı koşde,
Çı vəkire, çı koşde.
Noz-qəmzərə be yodhon
Bəs beman tı, çı koşde?
215. Nabıstanım çıman mund,
Ye man bərdum, dı man mund.
Duto kile əmirə
Biyekiyi çımman mund.
216. Girdimon kəm bəbiran,
Rahhoni nəm bəbiran.
Hüşmana bərd Sərfinoz
Ağılman kəm bəbiran.

217. Man tıra əcə dirum?
Rutıra bicə dirum?
Nəmidirum ki bıstan
İzım man bicə birum?
218. Bijlə-kələh çillə raft,
Zumustun ve çillə raft.
Dərd kişt varast gedərə
Dərmuni vekilə raft.
219. Goh beman biyo bafan,
Goh beman məyo bafan.
Güftirum, vəssi diyə
-Yara soz həyo,-bafan.
220. Tı bətanman şom biyor,
Tı əsələ şon biyor.
Niməlit gərəkman ni
Bordəni tı ton biyor.
221. Əsıxan duhunman suxt,
Löhonman, zuhunman suxt.
Tı, ö dəki bəqurtman
Bəduhun, zuhunman suxt.
222. Oşıq tı gü çı dirom?
Man xumor na, çü birom.
İzım ki man san mirum
Man əmö beçı birom?
223. San bəri mırdan cuna,
San sozı cun acuna.
Be bastan hiç çı nısti
Band vemü tı dor xuna.
224. Xəbərə quşhon vorde,
Şinire güşhon vorde.
Xostum güyum betı man
Hüşmana hüşhon bərde.

225. Bafani ki, beş vərmo,
Beçı firmo, beş vərmo?
Lova soxdum xoş vərem
Xişg gırıfdum, xoş vərmo.

226. Xürmöyi tı, bodom tı,
Qe şırını, Bodom, tı.
Man bəçı hoy, tı bəçı
Ataş giri əndomtı.

227. Qe qəşəngi ələ tı,
Əduhun tı, ə lö tı.
Man suxdum vese Kərəm
Mana suzund ələtı.

228. Qe nozıki birghontı,
Həm nəzıki birghontı.
Təmmis xord varast mana
Duto çımtı, girghontı.

229. Man ki tıyum, xub boşum,
Lap hər çıyum, xub boşum.
Noxuş birom ədərdtı
Bəki güyum, xub boşum?

230. Məgü ki, şirin ınbı,
Hiç çı şirin nə ınbı.
Man Şirinə qe dirom
Əzü ki şirin ınbı?

231. Oşıq birom bədiyoh,
Sırr nəbirom ədiyoh.
Çı xub ki, halam hıstum
Vir nəbirom ədiyoh.

232. Xıra əkü h dızdirond
Tikə soxdond, vəngirond.
İn kütükə bəsəri
Qeyə pöhrə vəncirond.

- 233.Şetira hi yexeyi,
Yexetireş yexeyi.
Hüşman rafde, nasoxdom
Man in dərə ye xeyi.
- 234.Korhonman nə tərözi,
Nə sanq hi, nə tərözi.
Mərdə zü quca minı
Zanuna nətərözi.
- 235.Bil betıyış tın tənür,
Bürjun biyor nun tənür.
Ədəs eşqti bədənman
Gəşde bıtın bətənür.
- 236.Oşıq birom bəsəri,
Bigəşdənum sərsəri.
Duto cızma-qarara
Bafani ki, əsəri.
- 237.Man uftorom bətəloş,
Gol məni əsə yavoş.
Bədirəni umoran
Verüzman sanq ve taloş.
- 238.Yəylığa dorum betı,
Buftunum bəbiyortı.
Vozi dara, voyərdun
Ürə dore beman tı.
- 239.Taxde dor turoşirə,
Həphamor, turoşirə.
Beman çiləm tüş umo
İn gij, naturoşirə?
- 240.Bə-Əhən qeyi şirə,
Vir məni əçım şirə.
Bil düşi, tı bədə xon
Nədüşi, maxon şirə.

241. Diəlırə şıreyi,
Xubi be nəbıreyi.
Hər çı hıstı, halam hi
Kor fitin əbıreyi.
242. İn ətir əgilobi,
Gülhona əgilobi.
Səbun nıstı, vorda soz
Tı ə-Əhən gilobi.
243. Biyo bırem bə-Bədö,
Tı xon bara bədə ö.
Xəroba vomosihon
Bəkəşıran ven bəd ö.
244. Umusoliş man avoz,
Xub koşdom qilin-piyoz.
Be oşıqtı tı bürjun
Həmişə qilin-piyoz.
245. Bəpötı muftunı sanq,
Mılaği, tı mbi lanq.
Bon sanq qe zıhr məzan ki,
Bəkəmər muftunı canq.
246. Bıraftənum bə mürü,
Beman məgü tı, dürü.
Ü ki beman nəzıki
Beaıçıyi bədür ü?
247. Çımtıra tı kur məni,
Əstıra tı qur məni.
Bəovi mərkicəhon
Tı qajquna pur məni.
248. Ü, bəarx ö vəngəstan,
Tıhiyi bıləngistan.
Qe çətini qanmaza
Tı bəsər bevəngəstan.

249. Man məhtəlum bəzəvər,
Həm bəziro, bəzəvər.
Qonun nısti bəziro
Qonun sısti bəzəvər.
250. Gül dəkinum bəsərtı,
Bəağıltı, bəsərtı.
Ağıltı lap dərmore
İnqulele əsərtı.
251. Zan xosdum, kəşirum dod,
Zan mægü ye həmizod.
Bəhər ruzi düz dəh rah
Kəşirum ədəsi dod.
252. Dəki bəçoy əgilob,
Həm əbədmişg, əgilob.
Əgılxışon kəşire
Giloba qında Gilob.
253. İn rahhona hi sanqı,
Tı xub bıra, nalanqı.
İndərdhona san kəşum
Kəmərmana ve canqı.
254. İn kühhon nısti tihi,
Çı buxostan tı ti, hi.
Səyyodhon düz başundan
Namuşunınd bətihi.
255. Musuzum, əlö inbum,
Qəd inbum, dı lö inbum.
Man aztı cürö boşum
Ə buxoq, ə lö inbum.
256. Çişmə ni, cöyi munde,
Naxordom, öyi munde.
Man şırına saqqızum
Çan qədər cöyi, munde.

257. Mohhon girəşt, sol umo,
Bəçımhonman xol umo.
Un dilbərə tan diran
Tı güftiri ol umo.

258. Şirmohiyi gərdantı,
Qilində bəgərdantı.
Çı güftirində, məvəy tı
Bəsərtı bəgərdantı.

259. Bəxostəgor gü rası,
Ki oşıqı, ü rası.
Noxuş tələsmiş inbı
Əmürühon zü rası.

260. Ay yezinə, yezinə,
Tı gərd Çinə, gərd Hinə.
Azarahon biyor tı
Be xuvarman hədiyyə.

261. Ay yezinə, yezinə,
Yara peymun gəz inə.
Be xordan hiç çı nıstı
Man bürjündom gezinə.

262. Yezinə, con yezinə,
Şun bəgərdan xəz inə.
Dəstı vozi, dıltı voz
Tı yoftemi xəzinə?

263. Rah dorom bə gəmiyi,
Ö dorom bə zəmiyi.
Hiç bəndeyi namunu
Bəimidi əmiyi.

264. Hamurahman raft qorı,
Bəzəmi gəndım korı.
İşnə boşı bil xırhon
Əhavo vorış vorı.

265. Bafani ki, hum təhnö,
Man çı güyum oxir bö?
Xişg gırıfde xostəgor
Bıra diyə tı xon ö.
266. Gül burum, biçmə zənum,
Bə yəylıq tikmə zənum.
Yexe şetı voz munde
Vəy biyor digmə zənum.
267. Astara na, man mohum,
Be astara man şohum.
Qe yamoni xüsürman
Man noleyum, man ohum.
268. Bəkərgun fərə xubi,
Be öhon dərə xubi.
Xubi xune buroriş
İnqulle ərə xubi.
269. Əziro zəvər xubi,
Əkişniş kəvər xubi.
Xubi xune dədeyiş
İnqulle şüvər xubi.
270. Ü kiyi dərd bünöştan?
Bünöştan ü əxiştan.
İn dərdə ki mikəşı
Vomundom man əniştan?
271. Qürurtı kəli, kühhon!
Sinetı pəli, kühhon!
Öhontı ö nəmirum
Gülhontı ləli, kühhon!
272. Man əzü birə birom,
Nəbirə birə birom.
Hər çı güyi man ürə
Aztı zü dirə birom.

273. Un quşhon kömin quşi?
Umoran, həmin quşi.
Səməndərə veseyi
Gü vinum, kömin quşi?
274. Ü, nüşüvə umoran,
Ve noz, işvə umoran.
Mana əxostəgorman
Bü bənövşə uomran.
275. Man oşiq, həroyçiyum,
Məgü ki hər oyçiyum.
Dəvo sozınd xuvarun
Man beşun həroyçiyum.
276. Səböh-şəngüm bəhavo,
Quşhon baxundan havo.
Dılman darıxmış bire
Beyi kəmi in havo.
277. Hər ruz bızəran yara,
Yamon qarişi ara.
Bıgəştənum zü yofum
Be ənin dərd man çora.
278. Tüfəngtıra tı xub şun,
Hər kortıra tı xub dun.
Qisosa bəqiyomət
Məhil, bustun tıyış xun.
279. Doyi, doyi con doyi,
Sulton doyi, xon doyi.
Məməman oş bürjünde
Biyo ürə xon, doyi.
280. İn ərüsə xiniki,
Olati qe tıniki.
Şıpşırını löhoni
Sıxanhoni nımiki.

281. Bəbədəsıl qızıl ti,
Qızılhona ədil ti.
Bədəsıla köki ni
Namudunu bö dil ti.
282. İn kühhon isbih bire,
Əvərfhon isbih bire.
Buror, mərdə ədəs zan
Saqqali isbih bire.
283. Oşıq munde bədəryoh,
Diyə məkəş biyo oh.
Girestum ə ərs çımman
Pur bı, vərmo-rıxt dəryoh.
284. Miğiyət boş tı dıla,
Gi azamon tı qıla.
Əyyor boşı mudunu
Qədir zərə, qızıla.
285. Veküh rah ni, piyoda,
Biyo zü ras, piyoda!
Man betı namırasum
Tı əslı, man piyoda.
286. Nə socman hi, nə sancaq,
Zərom bəyexə sancaq.
Nə kileyum, nə ərüs
Suxdom bəataş, ancaq.
287. Sıxan məni tı bücö,
Bətihi bücö-bücö.
Nısti xuna-düzgünman
Man mundom bəxişgə cö.
288. Oşıq, vəyi soz biyo,
Ördək biyo, qoz biyo.
Vəssi diyə pöyisti
Məfürüş tı noz, biyo.

289. Man oşığum bəruyi,
Bəastori, bəruyi.
Kürə vətə qeymoğa
Lö nıhrərə əruyi.
290. Man gəşdom Hində, Ruma,
Şom, Bokurə, man Quma.
Bəhələl qarış məni
Tı hiç zamon həruma.
291. Sıxan məgü, bil munı,
Kısan bəsər buftunı?
Veçim-bırg, vehim-cimə
Ancaq orif mudunı.
292. Əngür bəbiran gilə,
Bərıxdan gilə-gilə.
Biyo birem vəçinim
Beş pöyısde, əkilə?
293. Ay düst, dəniş bəruzman,
Vin çiləmum hər ruz man.
Dunum diran fələkə
San vəngənum bəruzman.
294. Sıxan məgü tərsinə,
Qe şırını tər sinə.
Öhon hə düz bırafdan
Dövrün əzü tərsinə.
295. Düst nəinbı yod betı,
Yod nəinbı şod betı.
Düşmən əsəl-kərə tı
Hiç nəmitı dod betı.
296. Oşıq rafde bəada,
Bara munde-bəada.
Tı betı düst gırıfte
Qohuma na, hə yoda.

297. Hiç çı məyor, bil munı,
Xəməzə-xiyor bil munı.
Bəpö parıst sıxantı
Dor bədiltı, bil munı.
298. Boyəti nəmünöşınd,
Mügüyınd, nəmünöşınd.
Üşuna be tıpsoxdan
Migərdınd, nəminişınd.
299. Vorısdə vərf bəsəri,
İn kühhon sərbəsəri.
Bediran, çı şinirond
Bediran, çı xəbəri?
300. Boyəti əqəm inbı,
Həm ədərd, ədəm inbı.
Hər kəs ki yaralıyi
Bəçımhoni nəm inbı.
301. Qərənfil dıquşeyi,
Zər şundum dı quşeyi.
İn dərdhon ki, mana hi
Dılmanış dıquşeyi.
302. Xostəgorman siyəh nöşd,
Beman dərdə ü, dəh nöşd.
Hər sətirə bəsəri
Güfti xub-xub, bəh-bəh nöşd.
303. Bə-Lövüj gözəl qe bı,
Bərahhon xəzəl qe bı.
İzımiş qındi qeyi
Gözəlhon əvvəl qe bı.
304. Ösüvörə əpari,
Ö uftore tı tari.
Camoət yeki boşı
İşnə minınd, tı pari.

305. Bafanbirum, möhum man,
Vəzir çiyi, şöhum man.
İzım şori, xanda na
Əsər-bəbın ohum man.
306. Tı xori ti dərd korum,
Xiş runum man, dərd korum.
Çı dərd boşı san tob tum
San kəşum, man dərdkorum.
307. Məhtəlum bəkəlleyi,
Bil güyınd ki, kəlleyi.
Tı gərd düstə yof betı
Düşmən hə bəkulleyi.
308. Ye mohiş umo girəşt,
Ye şöhiş umo girəşt.
Kəşirum, əsineman
Ye ohiş umo girəşt.
309. Homi umo girəşt raft,
Homin umo girəşt raft.
İmidmun bə-Xudoyi
Omin, umo girəşt raft.
310. Afto dərmə, torik raft,
Qalın umo, tınık raft.
Ödöminhon dirom ki,
Nun vir soxtənd, nımık raft.
311. Bil zənum ney ədərd man,
Hə pöydərdpöy ədərdman.
Mıyoftum səhıb dərdə
Mudorum bö hey dərd man.
312. İn quşa pari sıst raft,
Qənəd xırd bı, ü, sıst raft.
Dılman zərd bı vese vəlg
Ü, xəzəl bı, parıst raft.

- 313.Xosteman iniş mana,
Vexəncər bikiş mana.
Valloh, çunun pöyiste
Nədire in hiç mana.
- 314.Vefəndi kişdi mana,
Püst kəndi, kişdi mana.
Bəsohiyiş nəhişdi
Bəafto kişdi mana.
- 315.Bərd mana rukarahon,
Nəgırıft bikorahon.
Bor gırıfdom dərd-qəmə
Ni diyə ben çorahon.
- 316.Bəsər kühhon, bədüz gərd,
Tı verahtı dümdüz gərd.
Ki çı bafan bil güyü
Tı, şəftə na, tı, düz gərd.
- 317.Ataş tıyi, ələ tı,
Suzund mana əlöti.
Sıxan soz gül bırıjı
Aduhuntu, əlöti.
- 318.Kühhon bire maxmari
Vərf hısti marxari.
Hiç bəkösib nəmitınd
Kilə boşı xarxari.
- 319.Oşığum man bəgəndım,
Ruzmun hısdı vegəndım.
Kürə vətind əxori
Məhlind munı ye gəndım.
- 320.Sıxantı hi, sıxan gü,
Nısti isə bafan gü.
Nəbıstəni pö unga
Duhun voki, əzon gü.

321. Beançı zuhun ürə?
Lol sozind duhunirə.
Bil vese xər kor sozi
Buburind zuhunirə.
322. Ay oşiqman, tı kəm xand
Çımhontı bı nəm, maxand.
Bəxuba ruz xandisde
Hünərtı hi, bı qəm xand.
323. Xuba səs, xuba avoz,
Xun biyo tı, xub avoz.
Əxinik bəmırdənum
Xısirom, mundom sərvoz.
324. Bəsər kühhon man vərfum,
Bəgərdantı man şərfum.
Bıqəd dərhon ye təkum
Man əbrişim, man sərvum.
325. Arazum bə-Kür bəndum,
Mənzilman bədür bəndum.
Sıxan məni, puronum
Man xırdum bəndum-bəndum.
326. Be həmmeyi man xoşum,
Be xostəgor noxuşum.
Tıra dirum, məst birum
Man naxorda sərxoşum.
327. Man be dərđhon gö birom,
Dərd kəşsirom, dö birom.
Nüg voristə vərđ birum
Afto dərmo, ö birom.
328. Oşiqman nasan munı,
San buro, nasan munı.
Həvəs nısdı bəxundan
Tı hə nöş, ki san xunı?

329. Kəm nə inbı dərd azman,
Dərdman hısti düz sad man.
Nə sanqı, nə tərözi
Kəşum ürə veçı man!
330. Əkühhon ruz girəşdum,
Şö girəşdum, ruz gəşdum.
Giresdum, nadunusdum
Xandısdum, quz girəşdum.
331. Si vəngirum man dilim,
Ü vir bı ilim-ilim.
Girind, burind əgyora
Azuhun dilim-dilim.
332. Gül vəkirom qe qucoq,
Ve duto dəs, ve qucoq.
Xostəgora vir soxdom
Bigəşdənum ve çiroq.
333. Tı vin mana vese mərd,
Gü sıxana vese mərd.
Zir pömana mavakan
Mərdisə maboş nomərd.
334. Qeyiş ki, halam sozum,
Dərd-qəmə man çı sozum?
İn ataş nasan mirı
Ben əlö bil man suzum.
335. Vir nənum imonmana,
Dinmana, imonmana.
Təki bəsər buftunind
Düpbədüz işmun mana.
336. Bəci mana dər-bunman?
Əcə yofum dərmun man?
Bəqənora be zəran
Vexunxor hi fərmonman.

337. Karvon umo bənd gırıft,
Bexışdan bor: qənd gırıft.
Cürö soxdınd umuna
Ve biciyi, fənd gırıft.
338. Güvöhon xərxəreyi,
Yoncahon ye xəreyi.
Bəkor dəniş, cıh munde
Xər buxordan xəreyi?!
339. Oşıq num bə hiç çıyi,
Be man hər çı, hiç çıyi.
Ki çı bafan bil güyü
Bil güyünd ki, ü, çıyi?
340. Oşıq bafan çı vinum?
Çı poy sozum, gü vinum?
Ə-Oruc çı dirom ki
Ə-Ramazon çı vinum?
341. Gəndımman ni, boşı tum,
Xiş murunum, boşı tum.
Boşı əvvəl, dunind ki,
Fitirə-zəkota mitum.
342. Gi əgılxıs dəstə, hey!
Tı dor be man, dəstəboy!
Navoyərdum əqürbət
Gü boyəti, kəş həroy!
343. Şaftolıyum, man zərdum,
Əsər-bəbın man dərdum.
Paxılı nısti veman
Man nomərd na, man mərdum.
344. Ülkər xuni, Qəmər xun,
Dərə-təpə, kəmər xun.
Yarahonman lap qeyi
Qe bırafdan əsər xun.

345. Man mırdum əgiresdan,
Bəarx ö ədəbasdan.
Bədorhon vəlg namunde
Bəyareman əbasdan.

346. Yaralıyum əsər man,
Quş umore bəsərman.
İn şımşirtı, in gərdan
Tı zan, boşum əsər man.

347. Man yetim, əsir birom,
Əgısnə, ə sir birom.
Tı basde ve mühontı
Man betı əsir birom.

348. Bəüşə qurquri hi,
Nəhürə qur-quri hi.
Ü ki beman oşıqi
Xolhoni ququri hi.

349. Xır pur bire dərəhon,
Heyvun puri bərəhon.
Ke san biye, yara gü
Tı azara bərəhon?

350. Girdimon ve sanq miyo,
Bə pöhontı lanq miyo.
Qe əlləşmiş maboş tı
Bəkəmərtı canq miyo.

351. Boğhona kori varast,
Dorhona nori varast.
Çı boşı üşun güyınd
Əzin dərd bori varast.

352. Rah umo ve Nimozgəh,
Qeyi halam nimozgəh.
Əsərsəböħ bira tı
Vin çiləmi Nimozgəh.

353. Oşıqman, şirin biyo,
Bəçımman norın biyo.
Fərhod kılınq vəyıfde
Bətani Şirin biyo.
354. Tı dərmore arutı,
Pərdə nısti barutı.
Etibora vir soxde
Çiləm dəre baru tı?
355. Umoran vaxt bıraftan,
Vaxt nısti saxt bıraftan.
Yara vin bəsərdüşhon
Tı, çiləm taxt bıraftan?
356. Moh dərmə pəşmun-pəşmun,
Man vetı mundim pəşmun.
Be dəkərdan bəbolış
Ye çəngə nısti pəşmun.
357. Man oşıq bəbolıgum,
Ağa nıstum, man qulum.
Ve hiç çıyi korman ni
Təmənnö ə-Xolıqum.
358. Quşman vırıxt ətülək,
Dəsman xırd bı əbilək.
Be maniş çinin umo
Lap əzəvər, əfələk.
359. Əranghon qe xubi ol,
Vərf ö bı, umo vasol.
Un qədər lova soxdum
Man azuhun birum lol.
360. Əlifə boyi azman,
Qiyərə, heyi azman.
Vese dılman nola kəş
Dəfi, qaboyi azman.

361. Həroy, həroy, ədəstı
Birum man zoy ədəstı.
Mart girəşt, aprel umo
Hiç naumo ye kəstı.
362. Raftəbirum bə ö man,
Bə ö soxdum düö man.
Ye nüneyi be düxdan
Hiç nəyofdum güvö man.
363. Ye təkiyum, yeki man,
Pur soz xorum yeki man.
Bil güyınd ki, cavonum
Quca nıstum təki man.
364. Cömana mərzə soxdom,
Durundom dərzə soxdom.
Bəhiç kəs nə şikoyət,
Nəyiş ki, ərzə soxdom.
365. Oşıq bafan, ay lələ,
Oşıq birom bəkilə.
Dərdə, qəmə, kədərə
Man bor zərom ye şələ.
366. Əküçəhon, əüşəhon,
Ö vordom ve şüşəhon.
Həmmeyi raft baxuna
Man mundum bəküçəhon.
367. Man oşıq gurun bire,
Ye qaşuq gurun bire.
Homini, ruğan munde
İnqulle gurun bire.
368. Biyo beman ru məti,
Ru ruşun ti, ru məti.
Şıpşırını löhontı
Ru şərbəti, ru məti.

369. Buhorsıza boğum man,
Əsər-bəbın doğum man.
Qeyiş ki man nəmırdom
Bəçı gərək soğum man?
370. Tı ve noz kişdi mana,
Bəməzor hişdi mana.
Suzundi babomana
Bəduvor hişdi mana.
371. Ataş vəni, nasuzı,
Ələ zəni, nasuzı.
Xudo in dəsə bon dəs
Hiç vaxt möhtoc nasozı.
372. Oşıq sıxan mügüyü,
Beman, betı mügüyü.
Varastəni sıxani
Bafan, bafan mügüyü.
373. Oşıqman yara bire,
Yareyi yara bire.
Voki, dəniş tı beşun
Yara hi para bire.
374. Bədirəni ö bire,
Vərf kühhon əcö bire.
Rukarahon toybatoy
Ki girəri dö bire.
375. Kühhona sirri qeyi,
Xiniki qe, sıhri qeyi.
Ədəs-aru tı xubi
Dıltıra kırı qeyi.
376. Bustun koşdem, mərzmun ni,
Gəndım koşdem, dərzmun ni.
Bəşikoyət umorem
Güş dor yara, ərzmun hi.

377. Hi dinyoha çı xohi,
Hi Aftoyi, hi Mohi.
Ben ruzhon ki, man mundom
Bədür nısti, ye mohi.

378. Sid ruz hısti ye mohi,
Ruzhon hısti ye mohi.
Dinyoha mıdağarnum
Man mıkəşum ye ohi.

379. Man gül koşdom bələgan,
Gül koşdom düz ye ləgan.
Betı kömini xubi
Gi dəstə tı, məvakan.

380. Bəçəmən gül maxmari,
Bətanman gülmaxmari.
Qe buhöyi porçahon
Məgü ki, gülmaxmar hi.

381. Nısti diyə dun, həroy!
Ədəs rafde cun, həroy!
Bəbədənman namunde
Ye giyeliş xun, həroy!

382. Bəçımhonman qəm inbı
Ərs mırıjı, nəm inbı.
Biyo biniş man güyüm,
Vin dərdə çiləm inbı?

383. Bil man güyüm, tıyış dun,
Lol bire zuhun-duhun.
Bəösüvö be raftan
Nə xər hısti, nəyiş dun.

384. Gərd kühhona sərbəsər,
Zan dövrına tı bəsər.
Bıra bəxostəgortı
Sərə ləmun, tı zan sər.

385. Mana hə əs mızəni,
Zəni hər kəs mızəni.
Ədüşməni hiç çı maxoh
Əşori dəs mızəni.
386. Umuruz man birom şor,
Əşori lap birom hor.
Vin, dəs bəğərdan bire
Xostəgor ve xostəgor.
387. Tı çinin band kəmərə,
Nə qeyquni kəmərə.
Vin, bəmun çım beşdənind
Tı kəm dəniş, kəm bərə.
388. Oşıqman əşum bire,
Ənuhor, əşom bire.
Əsəl-kərə bə əyoz
Qe munde şom-şom bire.
389. Oşıqman dor nəbandı,
Kor sozı, kor nəbandı.
Ruzhonman çinin buro,
San dılman qubor bandı.
390. Ədərdman sılım suxde,
Para bire çım suxde.
Qabar zərə löhonman,
Bəciğərman zılm soxde.
391. Tı güş dor bəman yara,
Man birom para-para.
Əsər keynə yareman,
Tı zəri nügə yara.
392. Əküh miyo ö miyo,
Sər bicə hi, pö muro.
Xəbər dunı əbala
Bicə boşı mö muro.

393. Kūhhon, bəsərti xiri,
Əqənəd quş rıxdə pari.
Tı mərdi, nomərd nısti
Ki bafan yeqoş kırı?
394. Man satora çor xundom,
Raftom be man kor xundom.
Qe sıxana əşori
Bəzuhunmun çarxundom.
395. Man əzin, əzinbətər,
Oşıqman əzin bətər.
Bafanınd dınyoh puri
Cin, şeytun, əzinbeytər.
396. Qərənfilum, olum man,
Bəqəd kilon xolum man.
Bəsər məzor şəhidhon
Zuhunsızum, lolum man.
397. Çiləm tob tum ben doǵhon?
Siyəh bire beydoǵhon.
Munde borsız, buhorsız
Xişg bəbiran in boǵhon.
398. Ustoman, dər budoran,
Aquşqa na, dər budoran.
San dori, bihil muni
San bəri, bər, budoran.
399. Bə-Bökü quşun umo,
Dəkərd qurǵuşun umo.
Cavonhonmun ədəs raft
Nomərdhon beşun umo.
400. Umuna qarǵış zərond,
Veçü na, ve xiş zərond.
Vese mərd əsinə na
Vese zan əpişt zərond.

401. Quşun umo be niştan,
Be vəngiran, be kiştan.
Həmişəlik umuna
Bəqəromət be hiştan.
402. Man gül koşdum, təlı bı,
Əlçə koşdum, əlı bı.
Qərənfilhon bəsər xun
Ataş gırıft, əlö bı.
403. Ay oğulhon, oğulhon,
Ay şəkərhon, ay nığlhon.
Deydi birind bəhəyot
Umrüz birind nağılhon.
404. Nağıl birind beçı zü?
Nağıl birind beçı gü?
Beşmun güllə şundəgor
Əcə umo bərə ü?
405. Rah burırınd ə-Laçın,
Tülək, tər lon, əlaçın.
Şeş soli xun bərixdan
Bə-Qərəboğ ə-əkın.
406. Xunxorman bərdəsərə,
Burire bərde sərə.
Məgü ki, biçoreyi
Tı ben gü rə əsərə.
407. Bəvasol buhor boşı,
Buhorhon budor boşı.
Bəporiz oşıqum ki,
Budorhon qe bor boşı.
408. Əzizman nəgireyı,
Nə güyı, nə gireyı.
Dərdhonmana man güyum
İn kühhon migireyı.

409. Dağarısdə pareman,
Xunun bire yareman.
Cunman təmmis varasde
Bəmırdanum diyə man.
410. Şəm musuzı, ö inbı,
Ö inbı, əcö inbı?
Hər kəs ki, qe dərd kəşı
Hə dərdhoniş vö inbı.
411. Bafanum vasol biyo,
Parısdək hər sol biyo.
Xəroba ruz qe direm
Ruzhonmun bil ol biyo.
412. Yara vin, çihon umo?
Piyoda kihon umo?
Düşmən umo, diri ki,
Bısrəmun çihon umo?
413. Tı qe bustun əkinə,
Ti bıqərgun ö, kinə.
Kosibi, beçı tıra
Bon kələhi əkinə?
414. Vərf vorıst bəmühonman,
Xun pöyıst bəpöhonman.
Nomərd zəhər qarış soxd
Man xorda bə öhonman.
415. Tı bədür gərd ədivon,
Əhükümət, ədivon.
Yoxsan ki, inbı mire
Tı əzərə bədivon.
416. Üşun beman kur güyınd,
Bil çəp ə çım, hur güyınd.
Ti dəstıra bədəsman
Sineyi hi pur güyınd.

417. Bəkühhon səs uftore,
Səs bire, bəhs uftore.
Düşmənhon rubəruyi
Sıxanhon tərs uftore.

418. Gılxışhon dıquşeyi,
Dıquşeyi, dı quşeyi.
Çı dərd hısti tin beman
İn dılman dıquşeyi.

419. Bəsərtı şoltı çiyi?
Ol dəyifte, oltı çiyi?
Tı salom ti bigirər
Xəbər vəy, höltı çiyi?

420. Astara hi bılındı,
Tı gü, ürə bəs ki di?
Xostəgortı gözəli
Tıyış əzü qe qındı.

421. Pülhon pül əvvəl bire,
İzım pül xəzəl bire.
Yekəmə bəsoheyi
Xune səg gözəl bire.

422. Bafani qeyi xəbər,
Kürə vəti tı vəy bər.
Mana hüşman vir bire
Mundom bərə bixəbər.

423. İn kühhon əzuvoli,
Sıpsiyəhi, zuvoli.
Dılmana güli nısti
Beş mana ki, vasoli.

424. Oşığum man bəcamol,
Həm bəağıl, bəkamol.
Hiç qe xubiş nısti tı
Aşori maboş pulol.

425. Man oşığum bəcamol,
Həm bəağıl, bəkamol.
Zərđi qeyi bəruti
Xun kəşire çımtı ol.
426. Oşığum bəcamoltı,
Bəağıl, bəkamoltı.
Nabafanı tı sıxan
Bəlkan, hısti hə lol tı.
427. Bəsərdora kosa ni,
Şərbəti ni, kosa ni.
Şükür soz bə-Xudo ki
Adaxlıtı kusa ni.
428. Oşıqman mana mərđi,
Bəsinə qeyi dərđi.
Qəm kəşire be-Vətən
Bö görə ruyi zərđi.
429. Bəkühhon əlö tıyi,
Çı biyo əlötıyi.
Bədür nısti bəlöman
Bəreyi, bəlö tıyi.
430. Man yetimum, korman ni,
Buhorman ni, borman ni.
Qəm-kədərman dəryohi
Hiç xubar-burorman ni.
431. Yetimum, piyərman ni,
Hamurah, şüvərman ni.
İn dinyoha əqəmi
Bəhiç cö səfərman ni.
432. Man oşığum, qir birom,
Nabafanum dir birom
Tıra eşqtı dəryohi
Man bon dəryoh vir birom.

433. Bică ö hi, boğ inbı,
Bətan tō-tuş lağ inbı.
Varlıhon bəkösib na
Bəvarlı qunaq inbı.
434. Sel umore, gur bire,
Nəhürçəhon pur bire.
Qurbağahon baxundan
Güş dor, çı qurqur bire.
435. Kortı hi, tı əsər soz,
Məgərd tihi, əsər soz.
Xiştantı kəş dərdtira
Şoritira xəbər soz.
436. İn çı xuni uftore?
İn ki, əcun uftore.
Güllə əsineyi na
Əpəhliyi uftore.
437. Mühon nozık qe xubi,
Ədür, nəzık qe xubi.
Əminnətli oş-kabob
Ti nun-nımık, qe xubi.
438. Panşto əçor qe xubi,
Rışın akur qe xubi.
Ye səhət zındə mundan
Əsad sol gur, qe xubi.
439. Xırhon bəküh bırafdan
Əküh, bəküh bırafdan.
Man bərə təhnö mundom
Üyiş bəküh bırafdan.
440. Oşıq nıstum man bə ki,
Beçı mana qeyə ki?
Diri dinyoh basuxdan
Voriş boşum tı, dəki.

441. Xuna duxdum, dürü bı,
Mürü göyi, mürü bı.
Mana ben ruz hiştəgor
Mələkhon na, hürü bı.
442. Mühona tı vor dore,
Bəsinetı vodore.
Noztıra man kəşirəm
Tı işvərə bö dore.
443. Hər çıtı hi tı fűrüş,
Oşıqtıra məfűrüş.
Məkirlıyi düşməntı
Çora ni, dürü fűrüş.
444. Man oşığum bə-Gülzor,
Bəçəmənzor, bəgülzor.
Qe zərifi, xişg inbı
Ruşun məti bəgül, zor.
445. Tı güş dor beman yara,
Bədılman hısti yara.
Qe düri viloyəton
Vətəni beman çora.
446. Ay folçi, bəfol dənış,
Ruman bı xol-xol, dənış.
Əxostəgor uftore
Bədılman in xol dənış.
447. Elhonmun şəhid bire
Be elmun şəhid bire.
Ben qırğın, ben qiyomət
Tan dinyoh şəhid bire.
448. Yanvar, rutı siyəhi,
Yanvar, ruztı siyəhi.
Vənciri elhonmuna
Dəkərdi xun, diyə ni.

449. Yanvar, vərftı ol bire,
İsbih, siyəh şol bire.
Nəmidərə əbiyor
Tı diyə çan sol bire.
450. Xuvarun bigəştənd,
Bururun bigəştənd.
Metxuna meyit puri
Adarun bigəştənd.
451. Bəküçəhon xun rıxde,
Parisde cun, xun rıxde.
Düşmən yamon zolımi
Zərə, kişde, vırıxde.
452. Ay oşıq, bala nısti,
Çımhoni ala nısti.
Tı gərd bütün dinyoha
Hiç çinin bələ nısti.
453. Bağlama bə qul tuği,
Bədəsi, bəqultuği.
Tı əzü hiç çı maxoh
Tıptıhiyi qultuği.
454. Qəribum, vətənman na,
Hiç kəsman bətanman na.
Fırağısdom bədəryoh
Man hiç diyə nısdum, na.
455. Xun namunde bədılman,
Cun namunde bədılman.
İmpöyü vese səhət
Nəmikəşü qe dılman.
456. Vərmorond bəbun niştənd,
Bəbun nişona hişdond.
Sanq şundond ve tö ziro
Ataşmana zü kiştənd.

457. Məgərdind quşa-quşa,
Kəklikhon hısdı quşa.
Vay beazun ruzi ki,
Tüş biyond bəbəy, poşa.
458. Ziri öyi, ruyi xun,
Çaşmış maboş tı düz xun.
Tı ye dılı xırd sozi
Ü, sadtoyi, ürə dun.
459. Xırhon umo bəsərhəm,
Dılman budoran vərhəm.
Löhontıra be sıxan
Nəvəyıfdi əsərhəm.
460. Bərəhon ö basuxdan
Ataş bəö basuxdan.
Öhon dunust dərdmana
Üşun pöyist besuxdan.
461. Qe dire əngişdərin,
Suxd sərə əngişdərin.
Num be soxdan dənörind
Bəəngiş əngişdərin.
462. Tı əceyi, tı kiyi?
İn noz-qəmzə beçıyi?
Məkiş mana, gü vinum
Əsil-nəsil əkiyi?
463. Vurğunum bəel-oba,
Ö pur soz, biyor qoba.
Vaxt bire bə əs birom
İzım hıstum piyoda.
464. Oşığum bə el-oba,
Tihi məhil tı qoba.
Vaxt bire əs gol soxdom
İzım hum bə əroba.

465. Kūhhona mehi boşı,
Gūlhona şehi boşı.
Xostəgorman lap əçit
Bil dəynı, şeyi boşı.
466. Bəçəmən man güvöyüm,
Ələsim, cö süvöyüm.
Çaxçaxsızış kor minum
Dun boşı, ösüvöyüm.
467. Hiç çinin nəzərom dod,
Çinin dod, çinin fəryod.
Bədürəcö san mirum
Nasan vəynı mana yod.
468. Bərə hi bədərə boğ,
Bəder, bəbərə boğ.
İn dinyoh Cənnət boşı
Əzü xubi Qərəboğ.
469. Qe yamoni in doğhon,
Xişg bı varast in boğhon.
Bediran, çanto bire
Mırdəgorun, in soğhon.
470. Gö ürə nəinbəri,
Dö ürə nəinbəri.
İn mağora xalq duxde
Ö ürə nəinbəri.
471. Nərə zəninđ, hi səsmun,
Beçı mırdə həvəsmun?
Məhilind ki, bustunind
Qərəboğa ədəsmun.
472. Bədi-dihəm çım zərinđ,
Oşığa bəçım bərdind.
Astarahon bəhavo
Çım zərinđ, mana dirind.

473. Qe kəşirom man cəfo,
Hiç nədirom man səfo.
Ti Xudo, bihlind biyo
Yara vinum hi vəfo?
474. İn korhon çiləm kori?
Ay Xudo, tı gü bori.
Vorde tı, bəkişdəni
Beçı əzmun bizori?
475. Ay Xudo, tı əncom kəş,
Tı vegırz zan, tı lom kəş.
Yara dəniş bədiyoh
Ben korhon sərəncom kəş.
476. Əkühhon xun bırafdan,
Ədiyoh cun bırafdan.
Ay Xudo, bədirəni
Vordetı dun, bırafdan..
477. Bafaninid, nəgireyınd,
Nəxandınd, nəgireyınd.
Dərdlıhoni, ö-el ni
Əhər çiyi bireyınd.
478. Bəsər çişmə gül inbı,
Gül inbı, bülbül inbı.
Hər kəs tıra zü vini
Yəylığı ətül inbı.
479. Oşığum bəzəhfirun,
Bəhil, mixək, ürə dun.
Buxostəni manasə
Vəybər darun, tı əbrun.
480. Sinə kühhon üşeyi,
Dılman xırda şüşeyi.
Mana un xostəgorman
Gülxısı, bənövşeyi.

481. Şüşə xırd bı ö rıxt raft,
Amun nısti, ni nıxt, raft.
Vürüşü mund bəzir pö
Bərəkətiş vırıxt raft.

482. Kələ mərdun qe birond,
Qe şinirond, qe dirond.
Hə xub ki, in ruzhona
Hiç köminşun nədirond.

483. İn dinyoh tamoşeyi,
Ərsihon bəpüşöyi.
Be yekəm şöyi ruzi
Be yekəm, ruzi şöyi.

TAPMACAHON

(Çarxundahon, nöşdəhon, kürəvədorahon)

Ye quşman hi, ni cuni,
Nısti güşdi, ni xuni.
Ü, dinyoha bigəşdan
Oğul mbi tı duni.

(fikir)

A

1. Ahavo ye püsdi parıst,
Kərg ürə bəquli döyüst. (tüt)
2. Ay rafda mərd, umora mərd,
Ye papuxi, ye pöyi
Tı ürə gərd. (göbələk)
3. Aduhuni zəhər mırıjı,
Hər kəs vini mivirıjı. (mor)
4. Asanq olat mıdəynı,
Mıgərdı, muxorı, məynı. (tısbağa)
5. Araza bəkinoreyi,
Bəsər gülhon bəhurreyi.
Üşun müzöyınd, qe inbınd
Nərhoni əmoreyi. (əng)
6. -Ay toğuli, çı bire?
-Xəbər məvəy çı dire?
-Xuntı beçı vırıxdə?
-Xudo çinin güftire. (dımba)
7. -Ay şil-şikəst, bicə bırafdəni?
-Ay səri sulo, tı çı bafani? (tö ve düvə)

B

1. Bəsəri ataş basuxdan,
Bəziri qajqun bədüşiran.
Düveyi bəhavo vərmoran. (xur-xur qəliyon)
2. Bəhomin saxt bəbiran,
Bəzumustun sıst bəbiran. (nımık)
3. Bəküh tap minı,
Bəö şap minı.
Bəyurd ü fərmon,
Bədih Sileymon. (təvər, bolıq, əs, xuruz)

4. Başundan, vaxışdan, bənişdan,
Nola zəran-zəran
Ösüz bəbırışdan. (cığər)
5. Buxordan vezir xışdan,
Bızəndan vesər xışdan. (runda)
6. Bırafdan ləpiri ni,
Nə pari, nə pıri ni. (paraxud)
7. Bıdəs vəyni inpöyü,
Bəxori bihli migireyü. (kamança)
8. Bəduvor lıxta zərond,
Bədərhon taxta zərond.
İn əs çiləm əsi ki,
Əvini nıxda zərond? (gəmi)
9. Bəqucoq vəyni migireyü,
Bəxori bihli inpöyü. (zincir)
10. Baxunemun ye mərdi hi duhuni şəft,
Ququr-ququr dandunhoni zuhuni şəft. (çin)
11. Bədəni xol-xol, dərdi qeyi,
Səri sulo, vese neyi. (tütək)
12. Bədor hi ruru,
Mızəni əru. (kaman)
13. Budor vərmoran,
Pö duroz busoxdan. (ərişdə)
14. Bəki şuni vəyəsiran. (num)
15. Bəataş namusuzı,
Bə ö nəmıfırağı. (giliydə)
16. Bəbazor nəmüfürüşınd,
Ve tərəzi nəmikəşınd.
Ə əsəl şırın dodi hi. (xo)

17. Bətərəzi hi pərsəng,
Çı rang, güyi, hi bö rang.
Man vərijum tı dəniş
Vin ki, çiyi bö ohəng? (gəbə)
18. Baxunemun ye mərdi hi,
Ə ohun danduni hi. (dəroğ pəş)
19. Boyi qutəhi,
Fırağı beti, qe təhli. (dəröş)
20. Baxunemun ye mərdi hi,
Venəneman kori hi. (cəhrə)
21. Bəüşeyi bəüşə,
Paşto buror bəüşə.
Paştoyiş biye peşə. (xilil)
22. Bəhər cöyi rışını mitı,
Bəbine xiştan na. (çiroq)
23. Bəsərdora hişdom fincon,
Daruni puri ve mərcon. (qəndob)
24. Baxunemun ye mərdi hi,
Duto danduni, hi dərdi. (moşa)
25. Bısər xiştan kələm basde,
Dılı ürə vərəm basde.
Kürə vədore ö-elə
Ü xandiste, giresde. (simovər)
26. Bəboğbon tap minı,
Bəüşə şap minı. (təvər)
27. Baxunemun ərüs çortoyi,
Çortoyiş biye boyi. (duvor)

28. Bəəngiş hi akore mor,
Bəçımış zəhər, ay buror. (əngişdərin)
29. Bədəni hi, səri na,
Dəshoni hi, pöyi na.
İşqəmi cığ, xuni na. (dırnoq)
30. Bısgı əgüşdi,
Kabobi əqızıl. (əngiş ve əngişdərin)
31. Bəhəfteyi ye rah
Baburirənum sərirə,
Nə xuni bıdərmoran,
Nə cuni bıdərmoran. (dırnoq)
32. Bədarun ö yekiyi,
Bəbirun hazorto. (mü)
33. Bəpöyistənum, bəpöyistan,
Bədənışirənum, bəvırıxtan. (quloqhon)
34. Bəpöyistənum, bəpöyistan,
Bıraftənum, bıraftan. (ləpir, sohi)
35. Boyi bijlə, hökmi kələh. (el)
36. Biye dəryohi ye porça güşt,
Xişg nəinbı, tari cöyi.
Pışt-pəhliyi təmıs öyi. (zuhun)
37. Biye kühi hafto çışmə hi:
Dutoyi şür, dutoyi şürtəhər,
Yekiyi şırın, dutoyi zəhər. (çım, vini, quloq, ö duhun)
38. Babo əzman bəhər xost,
Yaqut, mərcən, ü, zər xost.
Ben qələm ki buhor hi
Ü, əzü nügbəhər xost. (övlod)

39. Bəzir kırpi dəroği,
Bədaruni ruğan, qeymoği. (mərəgörə məməhoni)
40. Bıgəşdan bəküh-bəsər,
Bədımı hısti zəhər. (əqrəb)
41. Bədədə namuftunı,
Bəbabo muftunı.
Bəxola namuftunı,
Bəəmi muftunı.
Bədəyər namuftunı,
Bədəyməz muftunı.
Ba-Xudo namuftunı,
Bəbillöh muftunı... (lö)
42. Bəqənədi vız nısti,
Şoxhoni hi, bız nısti. (pıl pılək)
43. Besıra bəhəm rah mitınd,
Muxohınd bemun salom tınd. (durna)
44. Büruni qabıq,
Daruni qılçıq. (bolıq)
45. Baruyi ho, baruyi,
Müyi hısti baruyi.
Ü çiləm xəmişeyi
Tumhoni hi baruyi? (peyğəmbəri)
46. Baru kilə tuz bı,
Sinəö daraft təmız bı. (bırıng)
47. Basdon bəsər dor,
Əərzın ye bor. (xoşxoş)
48. Bısər dor hısti dəğər,
Daruni puri cığər. (xoşxoş)
49. Bəşəşmoh ye vijə,
Bi ye moh şeş vijə. (sünbül)

50. Bitəppe dor, isbi bor. (vərf)
51. Bıdərmoran əxori,
Hə bıraftan bəxori. (ö)
52. Baru xori cö pöyi,
Be hər çıyi ü möyi. (xok)
53. Bəhavo rasire,
Bəxori tosire. (voriş)
54. Bısər pö maxsı,
Şö midərö, ruz mıxsı. (astara)
55. Bevırıxtan pöyi ni,
Qənədi ni, cöyi ni. (xır)
56. Bətorikə xuna,
Ye qucoq yarma. (damoğ ve dandun)
57. Baxubi sıxani ni,
Hə qeyquni ruğani ni. (şabalud)

V

1. Vezir kırpi soz muro,
Ördək muro, qoz muro. (ö, sel)
2. Vese ənor gilə-gileyi,
Nəmiyo bədəs ye gileyi. (çingilə)
3. Vexiyəh bəhavo şund,
Məməyi vırıxd, baleyı mund. (gəndım ve sımər)
4. Veqlziri qoz muro,
Sər minı duroz muro.
Ye sol bəbəhər burö ü
Düz haf sol buğoz muro. (fil)
5. Vebın külə pəhnun-pəhnun,
Ü mığərdı tapun-tapun. (xərgüş)

- 6.Vese dävə nəriş ni,
Rangi siyəh, qiriş ni. (müjinə)
- 7.Vəyəsi ruho nəmiti,
Püşö muro, puso nəmiti. (gənə)
- 8.Vese mol güvö buxordan,
Vese kərg xoya busoxdan. (müjinə)
- 9.Vərmorum bəqala,
Parisdum bəqaqala. (pöhon ve çəkmə)
- 10.Vehəm qunşiyınd,
Dı-dihəmə nəbədİRƏnınd. (çımhon)
- 11.Vedəs fitil, vəyi bihil,
Bicə buro mihli fitil. (gülle tup)
- 12.Vedəsman mukorum,
Vezuhunman mudurunum. (yazi)

Q

- 1.Qeyquni tı xış minı,
Bəzir pö xış-xış minı. (vərf)
- 2.Qapaqsıza sanduqi,
Daruni pur findıqi. (kıdı)
- 3.Qeyi qənədi, ü, bəbəş mıxsı,
Zübəzü vəki, tı məhil rası. (xiyor)
- 4.Quti bıdarun quti,
Sanduq bıdarun quti.
Fotimərə yəylığı
Üyiş bıdarun quti. (şabalud)
- 5.Quti bıdarun quti,
Nərgiz bıdarun quti.

Babomana quşi hi
Üyiş bıdarun quti. (duhun ve zuhun)

6.Qe kəşi nozık ınbı,
Qe turoşi gındə ınbı. (çola)

D

1.Dinyoha ü mığərdı,
İnqulle cö migiri. (əso)

2.Darun dora vakandon,
Bısəri sim dəkərdon.
Şirişdon bısər sinə
Bərə məclis vokərdon. (soz)

3.Darun dora vakandom,
Bəduhunman hişdom. (zürnö)

4.Duhuni hi, pişdi ni,
Pusti hi, müyi ni. (qob qılınc)

5.Duhuni hi, danduni na,
Ürə nəküfdə ye mərdi na. (həvəngdəsdə)

6.Duto kürkman hi, dəhto buror,
Yof vinum çıyi, tı, ay buror? (əlcək)

7. Duhunirə ziro bihlum
pur bəbiran,
zəvər bihlum,
tihi bəbiran. (papux)

8.Dana bəci? Ho bəci?
Satıl bəci? Qo bəci?
Həşdodi həş ösüvö
Navadi nih gö bəci? (rah qurt ve damorhon)

9.Duto məmeyi, dəhto baleyi,
Hər kəs nəyofı, xırsı xoleyı. (dəs ve əngişon)

10. Dəniş, ye süri quzi,
Bıkarıstan bədüzi.
Vecə rafdən məlum ni
Nə ləpiri, nə tuzi. (əng)
11. Duhuni siyəh, çımı ni,
Bıdarun öyi, dımı ni. (zəlı)
12. Düz həştə dəs-pöyi hi,
Dəs zəni xırd-xışüli.
Bəhavoyi, qənədi ni,
Örşım bərişdan, cəhreyi ni. (vələnd)
13. Dərvoza ədər bılındi,
Şüneyi bısər bılındi.
Man ye heyvuni dirom ki,
Zuni əkəmər bılındi. (çəyirtgə)
14. Dəsi, pöyi, duhuni,
Oli, bədarun xuni.
Bısər sanqhon bıgəşdan,
Bəsər sanqhon bənişdan. (kəklik)
15. Dirum əsər çışmə ü buxordan ö,
Ufdorum verüzi man mundum təhnö. (ceyron)
16. Daruni pur gileyi,
Bəoli ü təhnöyi.
Tı çan qədər bişməri
Ü, cüt na, hə təhnöyi. (ənorə giləhoni)
17. Duhunsızı tı duni,
Daruni pur vetumi. (xiyor ve tum)
18. Duto qobi rubaru,
Yeki ziri, yeki ru. (xori, havo)

E

1. Ey pöyüstəgor, bara,
Beman güş dor tı yara.
Gü bəmərđ güşt bustunı
Nə nər boşı, nə mora. (göbələk)

Ə

1. Əö bəbiran,
Bəö bıgəşdan. (nımık)
2. Əlö be ələ,
Dor be dələ.
Şeytun uftore
Əlö bəcələ. (tərəzı)
3. Əçıyi ho, əçıyi?
Tı muduni əçıyi?
Darun ataş, kinor ö
Biyend, vinind əçıyi? (simovər)
4. Əkü küneyi hi,
Əsanq xoyeyi hi. (tərəzı)
5. Əbijlə bun vərđ morı,
İpisbihi, şərđ morı. (orda ve ördövüj)
6. Əvvəl umun muxordim,
Namuxordim mımırdim.
İzım hi namuxorim
Naxorimiş nəmimirim. (şir məmə)
7. Əvvəl bire çorpöyi,
Bədə bire dıpöyi.
Solhon, mohhon girəşde
İzım bire səpöyi. (el, cavon, quca)
8. Əzin, Xudo hafto tı,
Ruziyirə Xudo tı. (el)

9. Əzon miti nimozsız,
Zan muxohı kəbinsız. (xuruz)
10. Ətoğça parıst ü, tap soxd,
Gülsənəm ürə zü hap soxd. (siçon ve pişik)
11. Əsər-bəbın dərzani,
Sulosıza dərzani. (jaji)
12. Əs babo, hə əs babo.
Gəşd tərətmiş xunara
Parısd xısi əs babo. (gezi)
13. Əəs parıst, olati vorıxt. (hög ve xokəməz)
14. Əzinlo mıdaro,
Azunlo mıdərö. (dərzan)

Z

1. Zıpzərđi ü vese bih,
Nə ərzini, nəyiş bih.
Man ador vəkirənum
Dodirə bədirənum. (əməürü)
2. Zərdirə namuxorınd,
Ürə hə kol muxorınd. (xiyor)
3. Ziri mərmər, səri höçə,
Duto ruyi hi höçəbəhəçə. (qeyçi)
4. Ziri taxta, səri taxta,
Bəmingəhi pulod taxta. (qılınc)
5. Ziri mərmər, səri mərmər,
Yara dun ki, ü çiyi
Tı bədə vəybər. (zuhun)
6. Zuhuni hi, duhuni hi,
Danduni hi, kömin quşi? (şopar)

7. Ziri sanqi, sanq nısti,
Səri sanqi, sanq nısti.
Heyvun ni bıkarıstan
Bəs ü, balam, çı hıçtı? (tısbağa)

İ

1. İpisbihi vese qənd,
Dodi nısti vese qənd. (vərf)
2. İsbih soxdum, ol soxdum,
Siyəh bı, bədə xordum. (bağala)
3. İnbandum müdüyü,
Vokinum inpöyü. (tirox)
4. İsbi əsə nəl zərom,
Bə-Səmərqənd fırsorom. (nomə)
5. İn rang, çı rangi?
Kömin rangi, çı rangi?
İsbihə siyəh busoxdan
Numi çıyü, çı rangi? (siyəh rang ve koğəz)

Y

1. Ye bıjlə çoleyi,
Müdüşı öyi, nısti töyi. (simovər)
2. Ye kıdıman hi hə bülülü,
Rıxde dinyoh bı səri
Vese ərzın, büpbülülü. (qlobus)
3. Ye quşman hi par bəküftan, ni cuni.
Buxosdənum burum, xorum
Nə güşti hi, nə xuni. (əyriplan)
4. Ye qutiman hi,
Həyoyi na, oburi na.

- Çı güyi ruşun mitı
Bıdaruni hi xuna. (tilivizor)
- 5.Ye qutiman hi,
Numirə hişdom xəbərçi. (radio)
- 6.Ye təkə duhuni,
Hazorto zuhuni.
Goh çinin bafan,
Goh çunun bafan. (qələm)
- 7.Ye mərdi hi, çı buxordan orda bəşundan. (ösüvö)
- 8.Ye əsi ustorum,
Nə nəri, nə mora.
Bil bizəran bustuna
Ü busoxdan kor-bora. (traktor)
- 9.Ye püsti, ye qabırğa,
Nə quşi, qə qurbağa.
Hə gol sozi san buro
Nə yortmeyi, nə yırğa. (qərmon)
- 10.Ye püsti, ye iliyi, ye ustuxun,
Tı xon əsərsəböh ləzətirə dun. (sərəpö)
- 11.Ye burorman hi,
Bıraftdan, umoran. (nəfəs)
- 12.Ye quşman hi,
Baleyı əxişdəni yegin bırafdan. (tütəng ve güllə)
- 13.Ye mərdi hi baxunemun,
Ürə duto duhuni hi,
Dihöçə danduni hi. (qeyçi)
- 14.Ye səgman hi, tı san vini,
Ü, qe röyı, vomosiran viniyi. (cəhrə)

15. Ye pəpuxi çorto buror,
Üşun ürə biyerah beşdan,
biyerah vəyiftan. (miz)
16. Ye bijlə sanduqçeyi,
Daruni pur mıxçeyi. (kibrit ve gilə)
17. Ye əsman hi,
Olıx sozi, olıxa başundan,
Nasozi, qulon başundan. (soc)
18. Yeki bafan vay sərman,
Yeki bafan vay leşman. (sütun)
19. Ye çumoğman hi, hafto suloyi;
Duto bıpəhliyi, panşto püşöyi. (sər ödəmin)
20. Ye yolman hi, güvöyi siyəh,
xoki güşdi.
Köki ustuxun, ruyi püsdi. (sər ve mühon)
21. Yeki bafan,
Duto bəşiniran,
Duto bıdənişiran. (zuhun, çım, quloq)
22. Ye qutiman hi, əxişdan
voz umoran,
xe bəbiran,
dərd budoran. (dıl)
23. Ye kürki duxdom əxişdan
Ki dəynı, bö bənişdan. (püst ödəmin)
24. Ye dorman hi, duto qənədi,
Bəhər qənədi sato bəndi. (biləkhon)
25. Ye qutiman hi, vese kələf,
Daruni pur isbih sədəf. (duhun, dandun)
26. Ye məmeyı, panşto bala,
Tı gü, çıyı, ağabala. (dəs ve əngişhon)

27. Ye geydunman hi,
Sadto mol mudorı,
Ye çəngə güvö namudorı. (müjinə ve nüneyi)
28. Ye bijleyi xollıyi,
Ruyi qızıl ollıyi.
Pur soxd qoba vezərđi
Həm şırını, dodlıyi. (əng, əsəl)
29. Ye quşman hi, lümlüti,
Bürun vorı nə mıxsı,
Şö migərđi, ruz mıxsı. (şopar)
30. Ye sol mukorınd,
Haf sol mudurınd. (yonca)
31. Ye damci xun bıdarun şüşə,
Çobəgırdi köyrə üşə. (mürü)
32. Yegərđi isbih, yegərđi ol,
Bəsəri hi pəşmuna şol. (şaftolı)
33. Yegərđi siyəh, yegərđi ol,
Bəsəri hi ətəli şol. (şabalut)
34. Ye dorman hi, ürə dun,
Ü, bor bordan ustuxun. (xoçəməz)
35. Ye əsman hi, namomunı,
Ü, hiç bərah namumunı. (moh)
36. Ye quşman hi,
Püsti püli, çımi kuri. (bolıq)
37. Yara vin, in çı bafan?
Əçı bafan, in çı bafan?
Nə duhuni, nə zuhuni
Bəödömin sıxan bafan. (kitob)

K

1. Ki mudunu, çı çıyı?
Çı əçıyı, ki, çıyı?
Yoşıl koşdum, ol dərho
Bediran, köki çıyı? (sumoq)
2. Koşdum palud,
Dərho şabalud.
Bəmingəhi, pöydöyi
Nə paludi, nə şabalud. (qətir)
3. Kürə məron d şəngümi,
Mıdağarınd səbühı. (kərg-gücə)
4. Kühhona zəvəriyum,
Quşhona zivəriyum.
Dədəmana gedeyi
Məməmana şüvəriyum. (xuruz)
5. Kömin quşı, sineyi hi,
Bəsineyi məmeyi hi?
Ü, müzöyü, qe inbı
Dədəyi ni, məmeyi hi? (şopar)

G

1. Gol busoxdan, əsi na,
Rah bırafıdan, kəsi na,
Ü çiləm rəncbəri ki,
Tum başundan dəsi ni? (tum şunda maşın)
2. Gırg bəkoli,
Quloqhoni bəbirun. (qılinc)
3. Gərməşöyirə mıyofınd,
Ve sapand muşunınd. (ux)
4. Girdimona əsəri,
Şir pur soxdom təbısəri.

Bəkəməriyi dəshoni
Duhuni hi bısəri. (bəxtəvər)

5. Gü vinum çıyi avoz?
Şö qısırı, ruz buğoz? (qaloş)

6. Güşt xorı bəmırmırı,
Qe bıxsı bəxurxuri. (pişik)

7. Güvöyi, əsli, ni danduni,
Dandun mızəni, oğuli, duni. (gezinə)

8. Gımgırdi vese tava,
Bəmingəhi qaqala. (havo, afto)

L

1. Löhoni mırıq, duhuni cıq,
Quloği şəlpə, hi yazıq. (xərgüş)

M

1. Man çıdunum çı nısti?
Çıhon hısdı, çı nısti?
Tı gü vinum çıyi üşun
Bədınyoh, sato çı nısti? (bale qətır, sutun havo, kırıpi dəryoh)

2. Mərd hi ki, danduni sanqi:-
Sid-sisəto.
Şmərd hi, danduni ohuni:-
Hə sato. (vəl, bıling)

3. Man bırafdənüm, ü bamundan,
Ü bıgəşdan hə veman. (ləpir)

4. Məmeyi bəqundoği,
Baleyı bəbozor bırafdan. (güllə ve patron)

5. Milit-milit, zəron kilit.
Tı bıstəni, gü çıyi?
Nəbıstəni məni şit. (okər)

6. Man oşıq bədəsteysi,
Durnara bədəsteysi.
Ə dı cö duhuni hi,
Ə ye cö hi dəsteysi. (məşdəfə)
7. Man oşığum bənıh ruz,
Bə nıhto moh, bənıh ruz.
Ətoriki ki dərmə
Düz bənıh moh, bənıh ruz? (el)
8. Man oşığum ru basde,
Ru dəkərde, ru basde.
Man ye kiyi dirom ki,
Bəsər ataş ru basde. (qeymoq)
9. Man təvər zərüm bərə,
Səsi umo ədərə. (birəq)

N

1. Nabafanum xoşxoşi,
Be təmmis sol ü xoşi.
Şun bəataş, qucoq zan,
Buro sola noxuşi. (üzərlik)
2. Nun buxordəni
Buxori bıdənişiran,
Ö buxordəni bə havə. (kərg)
3. Nə sanqi, nə sirkə,
Ü suzund pəhli birgə. (çeg)
4. Nabafanum gülüli,
Vese sanq büpbülüli.
Tı bürjüni oş inbı,
Nə bürjüni quş inbı. (xoyəkərg)
5. Nəbıstənum əçı umoran,
Əcə umoran, çı umoran?
Təmmis vəngirənum ve diryos
Avoz ühun beçı umoran? (rış)

- 6.Nə müfürüşind,
Nə dəyiş minind,
Mola-bəmol
Qariş nəminind. (zan)
- 7.Nə daruni, nə bəbrun,
Nə baxneyi, nə bəbrun. (aqsuşa)
- 8.Nə dəsiyi, nə pöyi,
Muxohı ki bitani pöyi. (nozbolış)
- 9.Nə dəsiyi, nə pöyi,
Baqlzəvər hi cöyi.
Əhər çıyi ü tiji,
Ki kor fitı ü vöyi. (ağıl)
- 10.Nə cıh muxorı, nə simər,
Zırra mızəni akore xər. (paravoz)
- 11.Nə bıdəs umoran,
Nə çım bədiran. (külök)

O

- 1.Ola Məmməd, zan buro,
Yobihona zan buro.
Bədərsi duto yobi
Vəy kilitə zan buro. (zuhun ve dandunhon)
- 2.Oşığa duto pöyi,
Duto dəs, duto pöyi.
Bəs ü çıyi, çıyi ki,
Səto sər, dəhto pöyi? (şirdüş, mərəgö, gusola)
- 3.Oşıqman sər bürjünde,
Sərə be sər bürjünde.
Tı, ağıla vin yara
Ye pöyi sər bürjünde. (taxıl)

Ö

- 1.Ödömin ni bırafdan,
Bexişdan rah bıyofdan. (rukara)
- 2.Öyi cuni, isbihi xuni. (xiyor)
- 3.Öginemana qapağı hi,
Bəçobəğırdi saçağı hi. (çım)

P

- 1.Püsdi hi, müyi ni,
Bırafdan, pöyi ni. (mor)
- 2.Parısdom bəzirin lö,
Uftorom man bəbəlö.
Bənünə çorto quş hi,
Ve hərçi sadto bəlö. (xun, balğam, sevdo, səfro)
- 3.Pəncəh-pəncəh xoli hi,
Pəncəh-pəncəh şoli hi.
Ürə bofi, xub dərö
Pəncəh-pəncəh quli hi. (xolinçə)
- 4.Pöhoni zərond həminə qucoq,
Pişdi hısdı düz ye qucoq. (cəhrə)
- 5.Pulodi duhuni,
Rışi rusmuni. (dərzan-rusmun)
- 6.Oşıq be ö migireyı,
Sünbül be ö migireyı.
Bədəryoh gül dərmöre
Üyiş be ö migireyı. (dıl)
- 7.Püst gısbandı, tınıki,
Başqineyi nımıki.
Bülülə qaqaileyi,
Təpe səri lap yolu. (papux)

8. Pıçısde bəkəmər ü vese dö.
Dımı ve səri hısdı biye cö. (təkbənd)
9. Püsdi akore püsdi,
Büruni püsd, daruni püsdi. (sağaduna)
10. Pari hi, par mızəni,
Neştəri hi, mızəni.
Qeyi kori, zəhməti
Ürə hısdı hürməti. (əng)
11. Pöyi hi, nəbısdan vırıxdan,
Qənədi hi, par nəbəküfdan. (əng)

R

1. Ruyi suxde, xokistəri,
Ziri halam hə xumi. (dəmi)
2. Rah bırafdan,
Nə səri hi, nə pöyi. (çarx)
3. Ruz ağeyi, şö nükər,
Xiniktı hi duto bər. (dı dəs ləif-göcə)
4. Rangi ala-buleyi,
Kiyi ürə xoleyi?
Əxişdəni qe bısdan
Nüg dərmora baleyi. (sağsağan, qarğa)
5. Ruz migərdı çiboni,
Şö dər mitı daboni. (gezi)
6. Ruyi maxmari, daruni şəkər,
Dəs kəş baruyi, baduhuntı bər. (şaftolı)
7. Ruz pöydö ni, şö pöydöyi. (astara)

S

- 1.Səri zəmiyi, mudurunınd,
Ziri çişmeyi muxorınd. (gısband)
- 2.Siyəh qətır bədi minı,
Şö migərdı, ruz mıxsı. (beyquş)
- 3.Səböh boşı, ü kari,
Afto dərö, ü kuri.
Ruz ürə hiç çı nısdı,
Şö bəbiran hər kori. (şopar)
- 4.Səri bəxori, bını bəhavo. (pısgırı)
- 5.Siyəhi, qarğa nısdı,
Ü, katda, darğa nısdı.
Ü, vese səg bü bıstan
Yortmeyı, yırga nısdı. (milçək)
- 6.Suvor naboşum bə höçə,
Nəmıdərö m bə küçə. (şalvor mərduna)
- 7.Siyəh kərg qağ soxd,
Qənəd zə tağ soxd. (dər)
- 8.Səto buror vərmore bəsərhəm
Yeki bafan:
-Dər budoran kəmərman.
Yeki bafan:
-Para bəbiran sərman.
Yeki bafan:
-Mətərsınd, hısdı xəbərman. (duvor, tir, tö)
- 9.Siyəh quşa migirınd ədımı,
Mişirişınd qajquna ve çımı. (keçə)
- 10.Siyəh bın bədori,
Elhon bəşori. (qajqun)

11.Siyəh əsə cıh dorom,
Dorom ki, bədür burom.
Hokəri ni, ə çan cö
Man ürə kilit zərom. (panştoşunda tufəng)

12.Səri havo, ziri xori,
Ü mikəşi, tı muxori. (ösüvö)

13.Sıxan minum ve ohun,
Səsi miyo ve rusmun. (telefon)

14.Sato burorınd:
Yeki xısrıre,
Yeki pöyiste,
Yeki bırafıdan. (sanq, kü, ö)

T

1.Tıra tənürtı ye nuniyi,
Mana tənürman dı nuniyi. (fındıq, xoçəməz)

2.Tı dənış baruyi,
Pöydö ınbi aruyi. (əginə)

3.Tı gü, əzü ki siri?
Həmmə beyi yesiri. (qızıl, bər-bəzək)

4.Tan zəndan,
Aşori baxundan. (kərg)

5.Təlıyi ni, dərzeni hi,
Xiştəni heyvun, güşdi dərmun. (jaji)

6.Tı band bəbine doya,
Şir tı betı panc boyda. (mərəgö)

U

1.Ustorom qajqun,
Dənorom dımbə.
Qajqun ö bı,
Mund dımbə. (qaloş)

2. Un gərđi taxta,
İn gərđi taxta,
Bədaruni alabaxda. (bələlü el)
3. Umuruz ruz ançıyi?
Kömin ruzi, ruz ançıyi?
Siyəhhona isbih soxd
Tı yof vinum ü çıyi? (isbi mühon)
4. Umuruz çı ruzi?
Həftərə kömin ruzi?
Ü, çiləm quşi ki,
Xudo cürö soxde
Danduna beyi ruzi. (kır dandun)
5. Uşdorom yeki,
Bıdaruni hi hazori yeki. (ənor)

Ü

1. Ü, çıyi ki, paşto na, çortoyi,
səto na, dutoyi? (fəsilhon, şö ve ruz)
2. Ü, çıyi ki, sohiyi ni, xiştəni hi..
Şö-ruz rah bırafđan, nişdəni ni? (ö)
3. Ü, çıyi ki, vəlghoni
bısərhəm suvor bire?
Xiştəni vese tupi
Bədor na, bəxok bire? (kələm)
4. Ü, çıyi ki, nə isbihi, nə zərd,
Bədori, saqqali hi vese mərd? (lif, kəton)
5. Ü, çıyi ki, ni bori,
Xiştəni bori? (göbələk)
6. Ü, çıyi ki, güşđ nabuxordan,
Ustuxun buxordan? (kır dandun)

- 7.Ü, çıyı ki,
Dəssız-pösız mızəni zər,
Sılımsız mərə zəvər? (şadara)
- 8.Ü, çıyı ki, ə əs bılındı, ə səy bijlə? (yehər)
- 9.Ü, çıyı ki, ay mərd,
Möyi isbihi, baleyi zərd? (şir, ruğan)
- 10.Ü, çıyı ki, bi ye rah zir buni,
Duto tö hısti əgər duni? (vini)
- 11.Ü, çıyı ki,
Güşdi hərumi, şiri həlol? (şir mö)
- 12.Ü, çıyı ki,
Ve ödömin hi, numi ni? (zir vini)
- 13.Ü, çıyı ki,
Kamoniş müyi, uxiş müyi? (bırg, ələmbəhon)
- 14.Ü, çıyı ki,
Bıdaruni dinyoh hi? (çım)
- 15.Ü, çıyı ki,
Əzü zıhrın hiç çı ni? (xo)
- 16.Ü, çıyı ki,
Bədiyoh ve həmmeyi hi? (num)
- 17.Ü, çiləm quşi ki,
Ənünə bıdər moran,
Nəbıstan bənünə darafdan? (sıxan)
- 18.Ü, çıyı ki, şitə oşi,
Ləzzətliyi sir boşı? (həlvo)
- 19.Ürə namuduni şımərdan,
Üsız namuduni pöyısdan. (orda)

- 20.Ü, vese çarxi,
Daruni arxi. (dəf)
- 21.Ü, çiyi ki, xorumi benzin,
pöhoni rezin? (maşin)
- 22.Ü, çiyi ki, daruni zumustun,
büruni vasol? (soyuduci)
- 23.Ü, çiyi ki,
Sərirə buburi bırafdan,
Na buri nabırafdan? (qələm)
- 24.Ü, çiyi ki, nəfəssizi?
Bülbülü, qəfəssizi?
Vese quş par bəküfdan,
Cuni ni, nəfəssizi? (əyriplan)
- 25.Ü, çiləm porçeyi tı yofde?
Hiç kəs əzü olat nədəyıfde? (tur vələnd)
- 26.Ü, çiyi ki,
Bikəşirəni, qutəh bəbiran? (papiros)
- 27.Ü, çiyi ki, ve sər xişdan
rah bırafdan? (mismor ayaqqobi)
- 28.Ü, çiyi ki, zərum bəxori,
vərmo bəhavo? (tup rezin)
- 29.Ü, çiyi ki, bədəni darun,
səri bəbirun? (mismor)
- 30.Ü, çiyi ki, daruni püsdi?
Darunirə, daruni püsdi?
Man umuruz ye çiyi xordom
Büruni güşd, daruni püsdi? (sağaduna)

31.Ü, bəbirun hısdı,
Baxuna nısdı.
Nısdı qe saxdış
Ə pənbə sısdı? (vərf)

X

- 1.Xişdəni bərə, saqqalı bara. (dövə)
- 2.Xişdəni ol, cöyi tala,
Dili siyəh para-para. (ələlək)
- 3.Xişdəni ye əngiş,
Rışi çıl əngiş. (dərzan-rusmun)
- 4.Xişdəni ye vijə,
Saqqalı dı vijə. (peyğəmbəri)
- 5.Xord xiştənə ü, girest,
Lipin nəzə, qe girest. (çiroq)
- 6.Xişdəni şəft, rahi düz. (xiş)

H

- 1.Hay muro, huy muro,
Ye vijə rah muro. (dər)
- 2.Hazor gedə bi yedəsi,
Suvor birond bi ye əsi. (peyğəmbəri)
- 3.Hısdum vese çumox man,
Bısər çumox papux man. (göbələk)
- 4.Hazor bəhazor muro,
Mehdi bəbazor muro.
Məməyi sasoleyi
Gedeyi bəbazor muro. (əngür)

Ç

- 1.Çı xuba qaleyi hi inə,
Əxun piyoleyi hi inə.
İn nə müzöyü, nə qe inbı,
Cavona baleyi hi inə. (muru)
- 2.Çımhoni ləmpeyi,
Danduni qərmoq.
Çətin marası
Kirə zəni cırmoq. (gırg)
- 3.Çorto zəvər, çorto ziro,
Ay xər, hə bızı ki, bız. (bız)
- 4.Çəmənə zəvəriyum,
Gəncərə təvəriyum.
Be gedeman xüsürmərd
Kilərə şüvəriyum. (toğli)
- 5.Çapari ziri, səri,
Bəbədən na, bəsəri. (çım)
- 6.Çı sozi minı. (sohi)
- 7.Çı soxde, bicə nişde?
Beçi rafde, beçi nişde?
Nə güşdi hi, nə xuni,
Ü, ataşsız bırışde. (pəmir)

C

- 1.Cöyi siyəh, gülhoni isbih. (lövhə)
- 2.Cuni hi, xuni na,
Güşdi hi, püsdi na. (göbələk)
- 3.Cöyi nısdı, güli hısdı. (asdara ve havo)
- 4.Cöyi isbih, gülhoni siyəh. (yazi)

Ş

- 1.Şö muro, ruz miyo. (afto)
- 2.Şöyiş kəməri basda,
Ruziş kəməri basda. (gezi)
- 3.Şeşto pöyi hi, duto daboni,
Ürə vərıxdon əpöhoni. (tərözi)
- 4.Şö-ruz kor minı,
Dandunhon xiştənə xırd minı. (səhət)
- 5.Şö inbandınd, ruz mokinınd. (həlqe dər)
- 6.Şəngümi bəmırdənim,
Səbühı zındə bəbirənim. (xo)
- 7.Şolatlası,
Dərzan nəbəfırağısıdan,
Qeyçi nababurıran. (nəft)
- 8.Şəhəri hi, xuneyi na,
Üşeyi hi, dori na.
Dəryohı hi, öyi na. (xəritə)
- 9.Şəngümi mokinınd,
Səbühı məçinınd. (ləif-cöğə)

SIXAN DƏDƏHON
(Çarxunda, nöşdə, kürəvədorahon)

Dora kır adaruni mızəni.
Dora inburi inparı bəgərd xişdan.

A

1. Aztı hərəkət, azman bərəkət.
2. Axoyəkərg mü vəkiran.
3. Arifə ye işoreyi vəssi.
4. Aduhuni bü şir umoran.
5. Ağıl bəyoş na, bəsər inbı.
6. A moh rışını, ə ö təmıs.
7. Arxa nəgırəşdə hop mægü.
8. Aslana nər-moreyi nə inbı.
9. Aslana yaralı soxdon.
10. Astori aruyi buhöyi.
11. Arukara bəgırəşdəni bəhəm uftoron.
12. Are düsti təmıs birəniyi.
13. Asuxdə cö düvə mıdərö.
14. Azman bire, bire nəkəşire.
15. Asad rah şiniran, ye rah diran xubi.
16. Ahavo ve zəmbil naumore.
17. Acavoni be quceyi ruz dor.
18. Asanq pül bıdərördan.
19. Axoriş nədora cö san xun dərörmınd.
20. Ara qariş bire, məzhəb vir bire.
21. Axmağ kürə mətı, ağıllı muxorı.
22. Arxa bigirər bədə bərəkalloh gü.
23. Ağa bafan gol soz bədərə, gol soz bədərə!
24. Aduhuni bü xun umoran.
25. Ağılı hi, kamoli na.
26. Ağıllı umuna nə miyofı, gij ve tö miyo.
27. Ağıllı xərgüşə ve əroba migirı.
28. Ağıllıyə el xiştənə, bəqundoq ruşun mitı.
29. Afto dərmo, oləm di.
30. Ağıl əağıl qe mudunı.
31. Aslana tərsiyi əmüjjinə inbı.
32. Aslanış bəüşə təhnö naboşı.
33. Arxeı birəgora, pişdi bəxori namuftunı.
34. Ağıllı tan fikir soxdan, gij rukarara zə girəşt.
35. Ağıllıya kosib, əaxmağa varlı xubi.
36. Ağeyiş manum, ağaconış man.
37. Ağıla bəbozor nabafuruxdənınd ki, betı bustunim.

B

1. Baxuna nəbırışde, aqunşi naumore.
2. Baxun xun güftirond.
3. Baqunşi imid boşi, gısnə mumuni.
4. Baxne kilə ərsiyi, xune gedərə xəbəri ni.
5. Baxdtı xısi, tıyış bıxıs.
6. Baruyi dəniş, hölirə xəbər vəy.
7. Bala ə əsəl şırını.
8. Baduhuni sıxan uftore.
9. Bərə məniş cö dədəmani,
Bara məniş cö məmemani.
10. Baquca nə mıxandınd.
11. Bazumustun əzü nə inbı vərf ustoran.
12. Bə bü kabob umorəbi,
Umo di xər doğ busoxdənınd.
13. Bəki xubi soxdı, xıştantıra əzü miğiyət boş.
14. Bəy əsohiyi, səgə sohiyi xubi.
15. Bə isbih, isbih güftirond, bəsiyəh, siyəh.
16. Bəküçemuniş ərsi inbı.
17. Bəsiçon arağ ti, əpişik koğəz xohı.
18. Bəməyi dəniş, kileyirə xoh.
19. Bəkilə mügüyınd ki, ərüs büşünöyü.
20. Bədərin pəşmuni foyda nəmiti.
21. Baru mohiş ləkə hi.
22. Bəgısneyə işqam, hiç kəs məni namuxunı.
23. Bəy dora əsə bədanduni nəmidənişınd.
24. Bəçım xıştan tirə nəbədiran,
Bə üzgə çım mü bədiran.
25. Bə çi üzgəsi çım makor.
26. Bədüzi zavol nə inbı.
27. Bə elçi zavol nə inbı.
28. Bəxubi xubi, hər kəs minı,
Bəxərobi xubi, hə mərd minı.
29. Bə girəşdə ruzhon ruz nəmırası, tı bandi ruza bəruz.
30. Bə girəşdə güzəşt mügüyınd.
31. Bozora dədə-məməyi nə inbı.
32. Bon xuna ki, el hi, bara qiyyət nə inbı.
33. Bordənum vese bəlim,

- Bırafdan vese simər.
34. Bəzir sıxan namumunınd.
35. Bicə nun-nımik xordin, çıl ruz bara salom tin.
36. Bi ye arxi ki, ö umo, imid hi ki, ye rahiş biyo.
37. Bivaxt umora qunaq, əkise xiştan muxorı.
38. Biran-bire, rafdan-rafde.
39. Bicə oş bı, bara sər tı.
40. Bəkiseyi siçon bıgəşdan.
41. Bicə qiyə zərind bıra, nə zərind mara.
42. Bi ye mırdəni çora ni.
43. Bijlə bəkələh sıxan nəmoyərdunı.
44. Bildirçinə bəygəriyi, əxərmon ərzın tə bəvarastan inbı.
45. Bədiyoh etibor ni.
46. Bədiyoh xər umore, xəriş san buro.
47. Bədiyoh ə osun çətin,
 Ə çətin osun hiç çı ni.
48. Bədiyoh duto çı bamundan:
 Yeki xubi, yeki xərobi.
49. Bə çı dinyoh etibor ni.
50. Bəbiyor gij sanq vəngəst.
51. Biyə zan baxna nəminişi.
52. Bəy güftireti çiyi?
 Bəyənmiş nasoxdeti çiyi?
53. Bəpöyi sanq buftunı, azman mudunı.
54. Bəhəmmeyi səy müröyü, beman çaqqol.
55. Bə əs vese düst dəniş, vese düşmən suvor boş.
56. Bıra zürnetıra zan.
57. Bə sanq barukara buro, sanq nəmiyofı.
58. Bə bələdçi rah ruşun nəmitınd.
59. Bəsəri keynə havo munde.
60. Bə ağıl paxıllıq nə inbı.
61. Bəödömin, ödömin qiymət mitı.
62. Bə kəm, kəm güftirond, bə qe, qe.
63. Bə kəm rozi naboşı, ə qeyiş inbı.
64. Bə dəftər səy xünöyi.
65. Bə kəm rozi naboşı, bə qe namırası.
66. Bə dərd nadora sərtı şol maband.
67. Bə dərzan xorda səy xünəyi.

68. Bi ye cöyi biniş ki, bəzirtı ö nəvərə.
69. Bə are çorto duvor mundom.
70. Bə var dəvə, bə el nəvə.
71. Bə rasireyi mirası,
 Bə narasireyi sanq muşunu.
72. Bə sər çışmə ösüz inbəri, ösüz miyornı.
73. Bə boytı qəmiş girum.
74. Bə sər çımman cöti hi.
75. Bə gəmi nişde, ve gəmiçi dəvo busoxdan.
76. Bıza quturi açım çışmə ö muxorı.
77. Bız bə həroy cun, qəssob piy bıgəşdan.
78. Bəzəvər Xudo, bəziro tı.
79. Bə ni, çora ni.
80. Bə parısdə dor, təvər zərəgor qe inbı.
81. Bə havo astareyi ni.
82. Bə yamona cö şəngüm soxdim.
83. Bə darun ruğan vese gırdə üzmiş bəbiran.
84. Bə darun kor, kor hi.
85. Bə səy bə səhibi görə hürmət minınd.
86. Bə gedə bəbijleyi kilə dorəgor qe inbı.
87. Bə el fürmə, venrüzi büdö.
88. Bə cavoni hay-hay,
 Bə quceyi vay-vay.
89. Bə cəhənnəm raftəgor, bexişdan hamurah miğərdı.
90. Bə cəhənnəm qəz ustore.
91. Bə hər qiyə zərə cöyi namurond.
92. Bə dəryoh parı xişg mıdərə.
93. Bə pöyisdə cöman bə kor uftorum.
94. Bə xər zıhri nabırasıran, palona bəküfdan.
95. Bədərzi güftirınd köç busoxdanim,
 Dərzənə zə bə yexe xişdan.
96. Bə gözəl dənışıran savobi.
97. Bəqajqun bırışdə kərgə xandeyi miyo.
98. Bəqəpik güllə başundan.
99. Bəhomin be zumustun soz, bazumustun be homin.
100. Bəçol ve ö dəkərdan, əçol ö nəmıdərə.
101. Bə əmonət, nə inbı xəyonət.
102. Bəvətən umorum, bəimun umorum.

103. Beloğərə əs dımiş bori.
104. Be duto xər cih nəbıstan peymundan.
105. Be rıř raftəbı, bığeş hişt umo.
106. Be gij hər ruz idi.
107. Be deydinitı qe soğ boşı, ə umuruz gü.
108. Be birə çi çora ni.
109. Be xıřtan xısire, be üzgəsi xo bədiran.
110. Be xıřtan hürmət nə hiştəgor, be üzgəsi nəmihli.
111. Burirə sərə be müyi nəmigireyınd.
112. Burorim, kiseumun cürö.
113. Burorimsə, bərobər poy sozim.
114. Burori qızıli, qədirirə dunind.
115. Be sıxan məətəl namumunınd.
116. Bə səyiş ye nuni qarxundum.
117. Bə munda kor vərř morı.
118. Bə çımtı ö ti.
119. Bə əs üzgəsi suvorbirəgor zü mifiro.
120. Bə ödəmin sıxana ye rah mügüyınd.
121. Bəki hürmət busoxdəni, bafan ki, azman bıtərsiran.
122. Biyekı, yeki güftirond.
 Biyeki, duto nəgüftirond.
123. Bəzəvərin sər gö ni.
124. Bə nədərmora cun imid qeyi.
125. Bə yazı puzi nısti.
126. Bə sərf soxtara müşünöyı, nasoxdara na.
127. Bə dinyoh ə vətən řırın hiç çı ni.
128. Bə boğ dəniři boğ inbı,
 Nədəniři musuzı, doğ inbı.
129. Bə vaxt əli, əli,
 Bə vaxt təli, təli.
130. Be řeytun papux müdüzı, ətəppeyiş sulo mihli.
131. Bə həlola moltı hərumi qarış məni.
132. Bine quloqtıra bədirəni, üreş mivini.
133. Bə tənbel kor gü, ü, betı ağıl vomızı.

V

1. Verah raftəgor namomunı.
2. Vesəy düsti soz, çumoxa ədəs məhil.
3. Vedüst zərofət məni.
4. Vexordan sir nəbirəgor,
Vevəlistan sir nə inbı.
5. Vedəstı ti, vepötı büdöy.
6. Vedərzan gur bakandan.
7. Vedüst xon, gərd, alver məni.
8. Vedəs xışdan bə pö xışdan təvər bızəran.
9. Ven güş basdoran,
Von güş budoran.
10. Veqəlböl ö bordan.
11. Vese dəvə kindori.
12. Vegırğ bə qiyomət nasan munı ki!
13. Vedoyi bəküh bıra, veəmi bəboğ na.
14. Vərf xorirə ləifiyi.
15. Var bəsər miyo, quzğun bəcəmdək.
16. Veafto dərö, veafto fıraq.
17. Vekələk umora, vekülök san buro.
18. Vese səy-pişiyınd.
19. Ve panšto əngişman əsəl tum, san güyınd zəhəri.
20. Verüz qe gəşdəgor, ə kəmiş inbı.
21. Ve ye dəsi duto zumustuni nəmıgırınd.
22. Vese siyəh saqqız vəyəsire.
23. Ve pişim-pişim xug əcılı nasan dərö.
24. Vese qir vəyəsire.
25. Vese xər zırta bızəran.
26. Vese gö püsdi qalını.
27. Vese xər hə kor busoxdan.
28. Vese çinədireyi.
29. Vozi nəbıstan, bafan cöman tənği.
30. Ve ataş vozi nəminınd.
31. Vırıxdəgora pişt nəmitınd.

Q

1. Qiybət xuna mıdağarnı.
2. Qəhretı umoran ö xon.
3. Qunaqlığa umoran xubi:
-Ye ruz baxnemun,
Ye ruz baxneşmun.
4. Qarğa, qarğa, veman xoçəməz hi.
5. Qonın bəzıhr tobehi.
6. Qərt əsərman vərmore bərixdan.
7. Qe bıstəni, kəm sıxan soz.
8. Qədir xıştənə nadunustəgor, qədir üzgəsirə nə mudunı.
9. Quduğ kələh inbı, xər nə inbı.
10. Quloğhonman zəng bızəran.
11. Qələm əqılinc tiji.
12. Qəribə səyə dımi, bə are lıngi inbı.
13. Qucara təcübeyi, cavonirə bələyi.
14. Qənnötirə bəcöyi xərc soz.
15. Qozi baxune qozi,
Qozi bədmqıla vozi.
16. Qursoğ səy ruğan nəməynı.
17. Quşa ve quş migirınd.
18. Qunşi, qunşi boşı, kura kilə bəşüvər muro.
19. Qələm kiştərə, qılinc namudunı kişdan.
20. Qiyrəti birəgora, xok beyi qızılı.
21. Qoz zan, qajqun pur soz,
Ve mərkicə qajqun pur nə inbı.
22. Qul zə xıştənə kişt ki,
Bə ağəman zərər buftunı.
23. Qunaq qunağa namuxohı, səhib xuna hiç köminirə.

D

1. Duhunirə qeytuni ni.
2. Dürdüçirə ruyi siyəh inbı.
3. Dürdüçirə xuneyi suxd, hiç kəs inanmış nəbı.
4. Dəh rah əşiniran, ye rah diran xubi.
5. Dılı əsanqi.

- 6.Dərə səhibsiz bəbirəni, xug bətəppə mərə.
- 7.Döyüstəgor bəparıstan xıştan nəmidənişi.
- 8.Dılı bolıq xostəgora, xıştənə bədəryoh mızəni.
- 9.Dımbe gısbənd bəgısbənd guruni nəmitı.
- 10.Dəkərdən-dəkərdən rafde, xordan-xordan umoran.
- 11.Dürüçirə təbaxneyi pişt mitınd.
- 12.Duhuntıra bəxeyr voki.
- 13.Dım dəvə bəxori bırasirəni...
- 14.Dəvə açım dərzan bəgırəşdəni...
- 15.Dər-duvora güşi hi.
- 16.Dərđi birəgor dərmun migərdı.
- 17.Dö bə bağ oşıq bire.
- 18.Düzi biceyi, nun bareyi.
- 19.Düst bədüst kümək minı.
- 20.Düşməne bijleyi nə inbı.
- 21.Düşməntıra düşməni, betı düsti, düşməni ni.
- 22.Duto toğulirə səri, bi ye qajquni nə inbırjı.
- 23.Dutoyi, yekirə nəmərzı, yekiyi hiç çıra.
- 24.Dinyoha ve dürü mığərdı, nəməyərđi.
- 25.Dürürə oxiri ni.
- 26.Dər kilə:-dər şohi,
Sadto miyo, sadto muro
yeki rozi muro.
- 27.Darun dəsmana bü nasoxdom.
- 28.Duroza ağıli, bədaboni inbı.
- 29.Dım xurus pöydöyi.
- 30.Dəsman duroz boşı, bəsərman mikəşum.
- 31.Dəsman ruğanın boşı, bəsərman mikəşum.
- 32.Dəs əlman, ətək anti.
- 33.Dılman gəşde baxun.
- 34.Diri xordan, diyə çı pöyısdan.
- 35.Duto düstə bəareyi nəmıdarond.
- 36.Duhundıra, hə duhundireyi,
Vay be sımərdun bireyi.
- 37.Dəs xıştənə əsiyəhi bəisbihi nəbızəran.
- 38.Dəs be qarış soxdan nəmərzı.
- 39.Diynoha ve dı dəsə məgi.
- 40.Dinyoh çinin namudunı.

41. Deydi çı xordom, əbiyorman dərmore.
42. Düstirə areyi təmis inbı.
43. Dərdə dorəgor, dərmuniş mitı.
44. Dəvə vozi bıdarafdəni vərf morı.
45. Dunuste xiştənə bədədə xişdan nəmitı.
46. Dədə nədire, bə hər şoqquliyiş dədə bafan.
47. Dor bəsər kök xişdan köyr inbı.
48. Dərd bəsər dərd miyo.
49. Dızd dızda nəmüfürüşı.
50. Dədəman gındəhona bəşimərdan,
Məmeman əgındəhon baburiran.
51. Dədə nəboşi, qədir dədəre nəmuduni.
52. Dədətə sərmisoğ, məmeti piyoz.
Əcə bı vetı in qəmzə, noz?
53. Düst bəsər mıdənişı, düşmən bəpö.
54. Dərd zuhuna sər mikəşı,
An tihiyə sərə pö mikəşı.
55. Dürüyiş ve pül nısti ki!

Ə

1. Ədəs munda pəncəh sol bamundan.
2. Əquca güftiran, əcavon şiniran.
3. Əsə ve dədəyi müşünöyınd, qətıra ve məmeyı.
4. Əfikir zü rafda hiç çı ni.
5. Ərsirə nə bəəvəli bıra, nəyiş bəoxiri pö.
6. Ə obursız oburtıra güzət soz.
7. Ənin bö gəşde ki, bərə manum, bə Bağdod kur xəlifə.
8. Əbırğ vəyıfde bəriş beşdan.
9. Əçım xalq buftuni kələh nə inbi.
10. Əcır-cındırı cin bərixdan.
11. Əsərtı kələh sıxan məni.
12. Əvvəl fikir soz, bədə gü.
13. Əhər çıyi Vətən xubi.
14. Ətəhnöyə dəs səs nəmıdərə.
15. Əataş xokistər munde.
16. Əxərəgüvö bü səndəl umorəni, aztıyiş bü ödömin san biyo.
17. Əs nəbəbirə cö, xəriş əsi.

18. Ə əs əs inbı, əxər quduq.
19. Ə sər kələhi, ə ağıl na.
20. Ə ye gısbandı duto püsd nəmıdərö.
21. Ə ye gısbandı süri nə inbı.
22. Ə gij rosda sıxan.
23. Ərs çımı bədarun dəsi.
24. Ə milçək fil dırısd busoxdan.
25. Ə ataş dərmorum, bə ələ ufdorum.
26. Əzü bəzumustun giliydə nə inbı ustoran.
27. Ədər pişd ti, ve aqışqa miyo.
28. Əsiyəh qe rang nə inbı.
29. "Əlləzirə" əzbər bısdan.
30. Əzüröyilə numi bədnumi.
31. Əliyi gij, Vəliyi gij,
Qırılmışə həmmeyi gij.
32. Əqürbət Vətən nə inbı.
33. Əqılınci gilə-gilə xun bərixdan.
34. Əpüşö bırafdənüm bafanıd giji,
Əpişd umorənum bafanıd giji.
35. Ə ye oxuri əsiş muxorı, xəriş.
36. Ə ərüs kilə nə inbı.
37. Əgəşdə kilə ərüs nə inbı.
38. Ədılman təlı vakand.
39. Ə hər xundəgöri Mallo Pənoh nə inbı.
40. Ə hər qətırçıyi Murod nə inbı.
41. Ən guruna bor, minnəti.
42. Ə gısneyə bəy, xubi sirə səy.
43. Ərsiyiş boşı, vay ankərgi,
Yosiş boşı, vay ankərgi.
44. Ədürə qohum, nəzıkə qunşi xubi.
45. Əşabalud ruğan nəmıdərö.
46. Əsıst yeki midərö, əsaxd duto.
47. Əkəm kəm muro, əqe qe.
48. Əmürürə bişməx xon, sirə püsdkən xon.
49. Əməmə naboşı, buror ni.
50. Əmürürə xubirə bəüşə xırs muxorı.
51. Əməmə xorda şir əviniman umo.
52. Əs qətır zənde, nəslı qarış bire.

53. Əsə be usdoran cəhil muro, kilərə be xosdan quca.
54. Ə əs firmoran ye eb, bəxər suvorbiran dı eb.
55. Əsə axmaği yırğa inbı, səyə axmaği tula.
56. Əslıra əpiyoda xəbəri nə inbı.
57. Əgısneyi bəpişinə vaxışdan.

İ

1. İgidi dəhtoyi, bici nihto.
2. İso bücö xıştəni, Muso bücö xıştan.
3. İgid cunlı, kabob xunlı.
4. İn halam hərbeysi,
Bəpişd munde zərbeyi.
5. İxtilot, danara bəgırg mitı.
6. İn el ni, şiltoği.
7. İşqam be sər bələyi.
8. İşqam əburor püşöyi.
9. İnson xuma şir xorde.

Z

1. Zərəgor, ədoyi məsləhət namustunu.
2. Zərofətə oxiri yumuruği.
3. Zana qohumhoni şırın inbı.
4. Zan dağarunda xunara, fələk namıdağarnı.
5. Zana ve çım quca, əsə ve çım cavon.
6. Zana şüvəri mudorı, pənirə xiz.
7. Zan hamori, mərd damor.
8. Zana oxirin biciyi giresdani.
9. Zana hülqımı nə inbı.
10. Zan üzgəsi bəçım ödmin vese kilə pöydö mitı.
11. Zuhuni təhli.
12. Zuhuni hi, zuhunçeyi na.
13. Zuhuni şırın, sıxani təhl.
14. Zındə-zındə püsdtıra makanınd.
15. Zəhmət nəkəşi, ləzzət nəmivini.
16. Zıhrtı bənasirə sanq zıhr məzan.

- 17.Zir xorireş bısdan, ru xorireş.
- 18.Zuhun be sər bələyi.
- 19.Zuhun səyeş bısdan.
- 20.Zındə giri tı...
- 21.Zürnöçirə çım beçı.
- 22.Zərə qədirirə zərgər mudunı.
- 23.Zana ve mərd xoki ə ye cöyi vəyifde bire.

Y

- 1.Ye kora navarsda, unyekin kora məni.
- 2.Yeki əxordagor tərs, yeki ə nəxordagor.
- 3.Yeki ataş bəbirəni, yeki ö inbı.
- 4.Ye qutura daneyi, ye süriyə bakur mitı.
- 5.Yo bəküli suvor boş, yo bəkültı vəyi.
- 6.Yo lələ şələrə mişirişi, yo şələ lələrə.
- 7.Yamona ruza ömri kəm inbı.
- 8.Yo keçəl Həsən, yo Həsən keçəl.
- 9.Ye rah şe ve şalvor, ye rah hə kunaşalvor.
- 10.Ye öyi ki tıra bərd, bö rukara gü.
- 11.Ye pöyi bəreyi, yekiyi bəgur.
- 12.Ye umuruzi ə duto səbühi xubi.
- 13.Ye kileyi an ye gedeyi.
- 14.Yeki mügüyi, panşto müşünöyi.
- 15.Ye püsti, ye ustuxun.
- 16.Ye lütirə sadto lüti namudunı lüt soxdan.
- 17.Yeki mukorı, yeki muxorı.
- 18.Yeki buxordan, yeki bıdənişiran.
- 19.Yekirə bistəni, yekirə na.
- 20.Ye sanq bəzir, ye sanq baru.
- 21.Yeki hi Koroğli, yeki hi kura mərdə gedeyi.
- 22.Ye usdorana, ye doraniş hi.
- 23.Ye şöyi sərə-pö, dı şöyi kürö pö.
- 24.Ye əbosi dore duhunirə vokərde,
Ye manot ti duhunirə band.
- 25.Yo dəsmana bur, yo ətəktıra.
- 26.Ye dəsmani, ye ətəkman.
- 27.Ye dəsmani, ye sərman.

G

1. Gözəli dəhtoyi, olati nihtoyi.
2. Gözəl ebsız nə inbı.
3. Gedə bədoyi, kilə bəbibı mıkəşı.
4. Gərəyə koşdon nə vərmore.
5. Güyi xoyəkərg isbihi, san güyü siyəhi.
6. Güyi qatıx isbihi, san güyü siyəhi.
7. Gırg əcə bısdan ki, qətır buhoyi.
8. Guri hi ki, kəfəni boşı?
9. Gəndıma xorde, dərmore əcənnət.
10. Gırg bəpüsd gısbandı.
11. Gırg torikirə muxohı.
12. Gırga püsdi dəyiş inbı, xosiyyəti na.
13. Gəşde bəastara.
14. Güftiran osundi, soxdan çətin.
15. Gijə bədəsi kor ti, bədəsi təvər ti.
16. Gijə bəsəri vor ti, bədəsi kor ti.
17. Gij olirə muxohı, sarsaq zərdirə.
18. Gedə umore, yoxsan kilə?
19. Gısbanda bəgırg tapşırmiş soxde.
20. Görə kələhi bəgeydun munde.
21. Gurun vaxı, gurun biniş.
22. Gəşdəgor mıyofı.
23. Güşti antı, ustuxuni alman.

K

1. Korda bəustuxuni.
2. Kura çüyi əxiştan püşö muro.
3. Gura bəçı gərəyi ki, şəm buho bire.
4. Keynə raft, ənüg sıxan soz.
5. Kurona ödəmin xətkor inbı.
6. Kur kura mıyofı, ö çuxura.
7. Kosibi eb ni.
8. Kor nəni, namuxori.
9. Kor əsıxan migirəri.
10. Kor insona cövhəriyi.

11. Koşdon buxordənim, san korim, san xorınd.
12. Kūh çan qədər bılınd boşı, vesəri rah inbı.
13. Kūh kūhə nəmivini, ödəmin ödhöminə mivini.
14. Ki əgırg tərsı, gısbənd namudorı.
15. Kilə çıroq üzgəsirə musuzunu.
16. Kələh çı dəkini, bijlə məçini.
17. Ki be üzçəsi çol vakanı, xışdəni inparı.
18. Kərgə vexoyəkərg cərmə minınd.
19. Kələ dəş xəmir mişirişı, kələ pö düşməən.
20. Kələ sər dövlət bəsər.
21. Kələhə bəsixani güş doşdəgor, pəşmun namumunu.
22. Kələh sıxan busoxdəni, bijlə güş mudorı.
23. Kəm-kəm xori, həmişə xori.
24. Kəmə naxostəgor, əqeyiş inbı.
25. Ki furuxde firmundond, ki ustore firmunde.
26. Ki usdo, kürə vədo,
 Ki furuxd, vülö do.
27. Kəm gü, bəcöyi gü.
28. Ki bəsixan dədə-məmə nədənişı, pəşmun mumunu.
29. Kərg ələü zənı, bəmallo mitınd.
30. Kəmə oşa nımiki ni.
31. Kəm hi, kəm xon, qe hi, qe xon.
32. Kəm gü, xub gü.
33. Kəm sıxan soz, qe güş dor.
34. Kəm xon, nuntıra xon.
35. Kəm buxordan xışg bəgırıfdan, qe buxordan bəşundan.
36. Kəm boşı, nağd boşı.
37. Ki qe dıni, zü quca inbı.
38. Kor xeyrə bəhələ-həl nəmihlınd.
39. Ki barutı xandıst, düst məgü.
40. Kilə bəşüvər bırafdəni, bə zir zuhuni qənd inbı.
41. Kile əmirə ve kü əmə, kəbini bəhəvo burirə bire.
42. Koşdum, durundum sərmisoq, xeyrirə di qurmusoq.
43. Kor dinyoha çiləm giri san buro.
44. Kütun əcə bıstan ki, qeyiş çı bıkəşiran.
45. Kirə bacarığı hi, bö cun qurbuni.
46. Kosa be bıq raftəbı, rışəş hişt umo.
47. Kur gırıfde xihtənə ruho nəmitı.

- 48.Kur aqım xıştan mitərsı, keqəl əsər xıştan.
- 49.Kora niməlit nəmihlınd.
- 50.Kur bəkur kur nəgüyı, para inbı.
- 51.Kosibə moli bəpüşö çımi inbı.
- 52.Kələhə kələ dərdi hi, bijlərə bijlə dərdi.
- 53.Kələhə kələ cöyi hi, bijlərə bijlə cöyi.
- 54.Kirə əvvəli, kirə oxiri.
- 55.Kəsək nişde be sanq bəgirestan.
- 56.Keqələ ə mü qəhri miyo.
- 57.Keqələ baxdi zıhrın inbı.
- 58.Keqələ nə inbı firmundan.
- 59.Keqəl bə ö namuro.
- 60.Keqələ kilə bəbəzək-düzək, ərsi varast.
- 61.Keqəl sər xıştənə şüst, şüneyiş zə!
- 62.Kosibə soci bəoxır-tuxır gərm mərə.
- 63.Kosibə duhuni bə oş bırasirəni, səri bəsanq baftoran.
- 64.Kosib mərd inbı.
- 65.Kar dı rah mıxandı:
Ye rah ve həmmeyi,
Ye rah bəsər uftorəni.
- 66.Kor, akorsız mitərsı.
- 67.Kəmə qədərirə naduni, qereş namuduni.
- 68.Ki koşd, ki durund?
Ki güfti boğ almani?

L

- 1.Ləzgi əcə, öginə əcə?
- 2.Leylirə bəbozori, Məcnun cun bəfuruxdan.

M

- 1.Mərdə çımi sir inbı, an nomərd gısnə.
- 2.Mərd duhun na mokinı, dəs mokinı.
- 3.Mərd bəqıl sol məlum mitı.
- 4.Mərd sıxana baru mügüyı.
- 5.Məmərə vərmora dorirə, kilə toxa-toxa san gərdı.

- 6.Mərd mimirı, numi mumunı.
- 7.Mora ve dəs üzgəsi bəgırıfdan.
- 8.Mırdan hi, mundan ni.
- 9.Mırdan hi, rafdan ni.
- 10.Mırdə, zındə nəinbı.
- 11.Mırdan bə are çım-bırgi.
- 12.Məxand bəqunşiti, miyo bəsərtı.
- 13.Man nəgüftirum, tı nəşiniri.
- 14.Man nəzərum, tı naporısdı.
- 15.Man bəçi hoy, tı bəçi hoy?
16. Mırdərə bə imid səri bihli kəfənə cığ mitı.
- 17.Mısulmuna bədərin ağı.
- 18.Mıxa mismor soxdəgor pərvərdigori.
- 19.Məhəbbət bəçim nəbəbiran, bədıl bəbiran.
- 20.Mərdimazora ve gəşdan ni, ve tüş umorani.
- 21.Mərdə pişd doran-doran, nomərd nəminınd.
- 22.Mərdə güllə əsineyi muftunı.
- 23.Mərd əpişd nəmızəni, nomərd mızəni.
- 24.Man mırdə, tı munda.
- 25.Man mırdə, tı zındə.
- 26.Man ve ki məgü, ki ve man gü.
- 27.Man bafanum xədimum,
Tı bafani:-Ə ö-el çıtı hi?
- 28.Məzəni, güşdi xordəniyi.
- 29.Mol əlman, məsləhət əlman.
- 30.Mol bəsəhıb xışdan xünö nəboşı, hərumi.
- 31.Migiri qatıx, nə migiri duğ.
- 32.Man ve şoh oş nabuxordənum ki, bığman ruğanın inbı.
- 33.Mora bə isbihiş, bə siyəhiş lənət.
- 34.Mana dəsman bəruğan rasire, antı bə əsəl san rası.
- 35.Mor, xoka ve müjinə muxorı.
- 36.Mərd, şunda tuf xıştənə nəməlisi.
- 37.Möyi bəxori nəbıstan gəşdan,
Baleyı bəşum şilloq başundan.
- 38.Mor zərə bəxo raft, man na.
- 39.Mallo oşa di, Qüröön əbiyor dərmo.
- 40.Mərd əxişdan mudunı, nomərd əüzgəsi.
- 41.Mora dımırə nə mişirişınd.

N

- 1.Nə hır bısdan, nı zır.
- 2.Nağda məhil, verüz nisyə mara.
- 3.Nıh moh bəişqam məməti çiləm tob dore?
- 4.Nadunustan eb ni, xəbər nəvəyiftan ebi.
- 5.Nuna ti bəqədiri dunustəgor, yekiyiş ziyoda.
- 6.Nə dəvərə dirom, nəyiş qıgırə.
- 7.Nə korman hi, nə məcolman.
- 8.Nə şinirom, nə dirom.
- 9.Nə unloyiyi, nə inloyi.
- 10.Nə bısg suzı, nə kabob.
- 11.Nə gərmiyi hi, nə xinikiyi.
- 12.Nə bolıği, nə güşd.
- 13.Nəhür, qurbunsuz nə inbı.
- 14.Nun-nımıkə vir nəmitınd.
- 15.Nöş bəgiliydə, bihil bəafto.
- 16.Nə səsi hi, nə səmiri.
- 17.Nə salomi hi, nə kalomi.
- 18.Nə bəmırdə hoy mitı,
Nə bəzındə poy mitı.
- 19.Nə şöman şöyi, nə ruzman ruzi.
- 20.Nə zuhun dunı, nə dandun.
- 21.Nə vese mırdə bəmırdan,
Nə vese zındə bamundan.
- 22.Nə bənıgıla ö dara, nə Xıdır Nəbirə qiyə zan.
- 23.Nə ti, nə bustun.
- 24.Nə səri hi, nə pöyi.
- 25.Nə ordeyi, nə sühüst.
- 26.Nodirə bətaxt dire, Sileymona bəqundoq.
- 27.Nunmanış muro, çoymanış muro,
Qunaq əzman norozi muro.
- 28.Numi hi, xıştəni na.
- 29.Nəbəbiran güftiran ki, şetı müborək.
- 30.Nəbəbiran güftiran ki, bəsər çımtı bırgişi hi.
- 31.Nə şunde ux puso moyərdı, nə güftirə sıxan.
- 32.Numirə kəş, güşirə bur.
- 33.Nə əsə, nə zana əmonət nə mitınd.
- 34.Niyyəttı biceyi, mənzilıyış bareyi.

- 35.Nükər çiyi, bikor çiyi?
- 36.Nə nisyə mitum, nə verüzi müdöyüm.
- 37.Nəfəs, nəfəsi
Bədnəfəsə numi bədnumi.
- 38.Nə be cürüb pəlüyi, nə be şalvor şalaband.
- 39.Nomusa be səy şundon, naxorde.

O

- 1.Oşığa sozi bəgərdəni, sıxani bəqurti inbi.
- 2.Ordara sühüsti inbi.
- 3.Ordemana vıxdom,
Ördövüjmana vərıxdom.
- 4.Oba rafde, cöyi munde.
- 5.Ohuna gərm-gərm müküfınd.
- 6.Olim biran osundi, ödəmin biran çətin.
- 7.Ohuna çan qədər kor fiti, un qədər parıldəmiş inbi.
- 8.Ova bə bərə muşunınd.
- 9.Ovçirə hə ye çimi vəssi.
- 10.Ordara bə ösüvö mikəşınd.

Ö

- 1.Ödəmin səhv soxdan-soxdan vomıxdan.
- 2.Ödəminə ödəmin, ödəmin busoxdan.
- 3.Ödəmin əzuhun bəbəlö muftunu.
- 4.Ösüz inbəri, ösüz miyornı.
- 5.Ö murdori nəməynı.
- 6.Ö an bijleyi, rah an kələh.
- 7.Ösüvö dunuste xiştənə sərdora minı.

P

- 1.Panşto əngiş bi ye boy ni.
- 2.Parisdəgora nəmızənınd.
- 3.Pötıra bə ləiftı görə duroz soz.
- 4.Pülə qazanc soxdan osundi, xərc soxdan çətin.

5. Pişik bale xiştənə əqə xosteyi muxorı.
6. Pir əlmani, kəromətirə man bıstənum.
7. Puli qe, aqli kəm.
8. Papuxa mərd mihli.
9. Papuxtıra bihil bəpüşöti fikir soz.
10. Papux bəgərmi-xiniki nısdı.
11. Piyoz naxorde, daruntı beçı basuxdan?
12. Püstə dore bə ö, heyf bikəşiran.
13. Pusdi qalına ödəmini.
14. Pişiyə duhuni bəgüşd narasi, güfdi bü umoran.
15. Pura buxordan, bətihi təpik başundan.
16. Peyğəmbər bacun xişdan düö minı.

R

1. Rost dürürə pişt mitı.
2. Rosda sıxan təhl inbi.
3. Rışınıyi hi, gərmiyi na.
4. Rafda nəfəsiyiş dürüyi, umora nəfəsiyiş.
5. Ru bordəni, astoriş busoxdan.
6. Ruza bəruz nəmüfürüşind.
7. Ruzi ye sıxani nəşünöyi, kar inbi.
8. Rasireyirə hişde, kolirə vəkiran.
9. Rasireti mumunı, koltı mırıjı.
10. Ruzi qədəri.

S

1. Süri voyəşdəni, şıl əpüşö miyo.
2. Sıxantıra ağeyi boş.
3. Sanq bəsanqalun morı.
4. Sanq bəküh rast umore.
5. Sanqa qeyquni öyi midərö.
6. Səs zürnö ədür xub umoran.
7. Səy bədəvə müröyü, dəvə nəmüşünöyü.
8. Səy səyə namuxorı.
9. Sərtı kələh boşı, kələsərə inbi, ağıllı na.

- 10.Sər bəbirə cö, pö san buro.
- 11.Sər bədənə tociyi.
- 12.Səstı xubi, xundetı Quröön boşı.
- 13.Səyəndə duto səri bəbiran.
- 14.Sadto mamonnənə boşı, zıhr bəzəndəgor baftoran.
- 15.Səy ve pişik bərah namuro.
- 16.Səy pö səyə nəmişirişi.
- 17.Səyiş raft, bəyiş raft.
- 18.Səy dəs kəşi, xiz na.
- 19.Sanqa aparetı dəki.
- 20.Sərtı bənadarafıta cö, bədəntıra mədəni.
- 21.Soğlıq boşı, mivininim...
- 22.Sıxan sıxan miyornı.
- 23.Sıxana bürjun, bədə gü.
- 24.Sıxana şun bəxori, səhıbi san vəynı.
- 25.Sıxana rostirə ve zərofəti mügüyünd.
- 26.Sıfırə əzəvər motınd, əzıro məçinınd.
- 27.Sürməmə bəçım mıkəşınd.
- 28.Sıxan dori bücöyi rasun.
- 29.Sıxana bijleyi xubi, mürə durozi.
- 30.Sıxan ankələhi, ö ənbijlə.
- 31.Səbühi muro bənoxır,
Şəngümi miyo ənoxır.
- 32.Səböheş səböhi hi.
- 33.Sılımə ye pö-ye pö mərənd.
- 34.Sıxan qe duroz məni.
- 35.Suboyi sultoniyi.
- 36.Sad rah peymun, bədə bubur.
- 37.Sərtı bəbədəntı guruni nətı.
- 38.Sər bız xoriş budorəni, bə kü çıbon mıdəyösi.
- 39.Savodsıza ödömin kuri.
- 40.Sənəət be ödömin xəzineyi.
- 41.Sıxan bəvaxt xişdan mıkəşi.
- 42.Sıxantı ve kortı yeki boşı.
- 43.Siyəhi qajqun muro, siyəhi ru na.
- 44.Sımər antı nısdı, sımərdun ki antıyi.
- 45.Sıxan yeki inbı.

T

1. Tan mus... mus... güftiran, hə Mustafə gü diyə.
2. Tıra buxostənum, xıştanmana aztı qe buxostənum.
3. Tıra ərsiti bədəyi.
4. To naburi namuduni.
5. To naxori namuduni.
6. Torix-Nodirə əzbər bısdan.
7. Tıra bərişdeti nə inbı şələ basdan.
8. Tı rozi, man rozi,
Çı san güyü Qozi?
9. Tı bəməktəb bırafdəni, man əməktəb umorənbirum.
10. Tı kiyi, man kiyum?
11. Tı əslı, man piyoda.
12. Tı dirə dorhona burirond.
13. Tare dər həyot təhl inbı.
14. Tikə maxon, bəqiyomət verüzti müdöyınd.
15. Tülki biran osundi, hinərti hi aslan boş.
16. Törə bəşəftiyi mədəniş, düvərə bədüz vərmoreni dənış.
17. Tar birəgora əvəriş tərsi ni.
18. Tı pülə ti beman, vin çiləm xərg busoxdənum.
19. Təbəxırtım bədarun qərtum.
20. Tərsəgin baruzi sad rah mimiri, mərd ye rah.
21. Tərsəgin hər çiyirə çorto mivini.
22. Təbezım hafto kəfən püsunde.
23. Təxsirman boşı, gərdənman ə mü noziki.

U

1. Umuruzin kora bə səbühi məhil.
2. Umuruz hi, səbühi na.
3. Umuruz çinin, səbühi çunun.
4. Umo əcəl, nado macol.
5. Uxi bəsanq ufdo.
6. Un kora ki, beti rəvo nəbistəni, be üzgəsiyiş rəvo madun.
7. Un dih ki, pöydöyi, un arara bələdçi gərək ni.
8. Un vaxdi ki, boğ pur bı, salom-əleykiş qe bı.
Boğ ki, tihi bı varast, salom-əleykiş varast.

- 9.Ustoran osundi, doran çətin.
- 10.Umun qılıc mısılmuniyim.
- 11.Umo birg dırıst sozı, zə çımeş vakand.
- 12.Un xun ki, san dərö bədamor namumunı.
- 13.Un kor ki, san boşı, bö çora ni.
- 14.Un rost ki, bədürü xünöyi, ürə məgüyind.

Ü

- 1.Ü həqq nadoragori, in həqq naustoragor.
- 2.Ügüzə güşdə dodi nə inbı.
- 3.Ürə bəsər rişdeyi nə inbı ərzın dəkərdan.
- 4.Ü voriş bəbirəni, tı xori boş.

F

- 1.Fikir nasoxda, sıxan məni.
- 2.Fır soxde əviniyi parısdə.
- 3.Fağırə kiseyi tihi, dılı puri.
- 4.Fağırə təsəlliyi mırdəni.
- 5.Firsənd həmişə bədəs nabaftoran.

X

- 1.Xoleman dunust, oləm dunust.
- 2.Xolemana saqqali inbıst, doyi mügüftirum.
- 3.Xərob nəgüyi, xub nə inbı.
- 4.Xori çaxır, vozmiyo paxır.
- 5.Xuruzirə dorınd bəqultuği.
- 6.Xuruzsızış bürun səböh bəbiran.
- 7.Xuruz ki, nəbı bürun səböh nasan boşı?
- 8.Xəbərçi dürdüçi inbı, dürdüçi xəbərçi.
- 9.Xalqa duhunirə nə inbı basdan.
- 10.Xudo ə ye gərd inbandı, ə ye gərd mokını.
- 11.Xişg gırıfdəgora poyirə muxorınd.
- 12.Xok bəsərtı, ay Araz, çingilimiş aztı ö buxordan.
- 13.Xiş əgə bısdan ki, bondırıq çı bikəşiran.

- 14.Xubi soz, minnət məhil.
- 15.Xubi soz tı bəbolıq,
Nadunı bolıq, mudunı xolıq.
- 17.Xostəgora ye ruyi siyəh,
Nadoragora dı ruyi siyəh.
- 18.Xər əcə bısdan zəfirun çıyi.
- 19.Xər əcə, maxmar əcə.
- 20.Xərə suvor boş, baxdtı voz biyo.
- 21.Xərgüşə ve əroba bəgırıfıdan.
- 22.Xun-xun qiyə bizəran.
- 23.Xırs ə üşə xişg gırıfde, üşərə xəbəri na.
- 24.Xırsa sadto öyini hi, be ye əmürüyi.
- 25.Xudo ağıl poy busoxdəni bicə biri?
- 26.Xudora korirə nə inbı dunusdan.
- 27.Xişgə ləhə bəduvor nəməyəsi.
- 28.Xişgə bəataşi, tariş basuxdan.
- 29.Xuna maustun, qunşi bustun.
- 30.Xər bəxər duroza güş güfdi.
- 31.Xuba düst əburor püşöyi.
- 32.Xuba mol buxori namumunı.
- 33.Xubi vir nə inbı, xərobi vir inbı.
- 34.Xiştəni mügüyi, xiştəni mıxandı.
- 35.Xişdan ve xişdan soxd.
- 36.Xiştənə bəkari zərə.
- 37.Xug bəxugi baxsirəni, cö xiştənə təmis busoxdan.
- 38.Xuna bəxuna sığınmış inbı, qunşi bəqunşi.
- 39.Xər bələhə hə ye rah mıfırağı.
- 40.Xəşil hə çinin bıstan oşi,
Qarğa hə çinin bıstan quşi.

H

- 1.Hirsə bacun zərəri hi.
- 2.Hazorto düst kəmi, ye düşməni qe.
- 3.Hə çinin dun bəsər dərzan nişdom.
- 4.Hər dori əkök xişdan ö muxorı.
- 5.Hiç kəs bəduğ xişdan tırş nəmüğüyi.
- 6.Hamurahtıra ruşun ti, man güyum tı kiyi.

- 7.Həlvo-həlvo ve güftiran, duhun şırın nə bəbiran.
- 8.Həmişə şəbon, ye rah ramazon.
- 9.Həsəniş dəmikeş,
Hisəniş dəmikeş.
Tammokü qe bire
Siçoniş dəmikeş.
- 10.Hər kəsə əsəri ye avozi umoran.
- 11.Hərəkət biceyi, bərəkət bareyi.
- 12.Hər çıra qeyi ziyoni.
- 13.Hər ruz ginohkor, hər şö tövbəkor.
- 14.Hiç nəbısdan bicə bırışde, bafan ye obgərdun dəki.
- 15.Heyvuna bədanduni mıdənişind, ödəminə bəkori.
- 16.Hər kəs səhıb xune xıştəni.
- 17.Hər kəsə vətəni beyi şırını.
- 18.Hər şörə ye ruzi hi.
- 19.Hər xandara ye giresdan hi.
- 20.Hər gülə ye büyi hi.
- 21.Hər meyvərə ye dodi hi.
- 22.Hər səhətə ye hökmi hi.
- 23.Hər sıxana nə inbı güftiran.
- 24.Hər sıxana cöyi hi.
- 25.Hər cəfora ye səfoyi hi.
- 26.Hər çıra nə inbı dunustan.
- 27.Hər çıra cöyi hi.
- 28.Hər çıra nügi, düstə keyneyi.
- 29.Hərkimun bə kosa ye müyi tim, üreş rışi inbı.
- 30.Halam səri zir qultuq nədire.
- 31.Həyora xorde, nomusa şunde bəkül xışdan.
- 32.Hər quşa nüneyi beyi xubi.
- 33.Hər sıxana ye qəmbərquliyhi hi.
- 34.Hər külöki kühə əcö nəmugumunı.

E

- 1.El nəgireyi, bö şir nəmitınd.
- 2.Eli birəgora ye dərdi, nəbirəgora ye dərdi.
- 3.El sıxana rostirə mügüyi.
- 4.El xunara yaraşığıyi.
- 5.El ədədə xışdan zıhrın hiç kəsə namudunı.

Ç

- 1.Çibonsız süri nə inbı.
- 2.Çaqqol hi ki, dəvə buxordan, gırğa numi bədnumi.
- 3.Çatı çan qədər duroz boşı, san əqimşol bigirəri.
- 4.Çorto zəvər, çorto ziro,
Ay xər, hə bızı ki, bız.
- 5.Çım bədire xişdan inanmış inbı.
- 6.Çım ədire xişdan mıtərsı.
- 7.Çunun sıxan bafan ki, bırışdə kərgə xandeyi umoran.
- 8.Çunun soz ki, nə bısg suzı, nə kabob.
- 9.Çunun kor gi ki, adaruni qəmbərquli nədərö.
- 10.Çıl ruz ə kərg biran, ye ruz xurus biran xubi.
- 11.Çım be dirani, ağıl be dunustan.
- 12.Çımtıra band, duhuntıra vöki.
- 13.Çıtıra miğiyyət boş, qunşıtıra dızd məgi.
- 14.Çı kori san ürə vəcini.
- 15.Çım be dirani, be vakandan na.
- 16.Çı dəkini bəoştı, san dərö bəqaşuqtı.
- 17.Çımtıra basdı, antı ni.
- 18.Çım nəbədiran, ru utanmış nəbəbiran.

C

- 1.Cuna mitı, pülə na.
- 2.Cümə əşənbə durozi.
- 3.Cənnətiş ben dinyohi, cəhənnəmiş.
- 4.Cənnətiş ye dinyohi, cəhənnəmiş.
- 5.Cun antı, cəhənnəm an Xudo.
- 6.Cəfo nəkəşi, səfo nəmikəşi.
- 7.Cavona mıfırsınd be əs usdoran,
Qucara mıfırsınd be ərüs xosdan.
- 8.Cəmoət bicə, tıyış bara.

Ş

- 1.Şüvəri birəgoriş bəgiresdan, nəbirəgoriş.
- 2.Şəft biniş, düz sıxan soz.

- 3.Şörə əxeyri, ruza şəri xubi.
- 4.Şö-ruzman yeki bire.
- 5.Şırına sıxan mərə ənünə mıdərörnı.
- 6.Şərtə bəşum burim, bəxərmon dəvo nənim.
- 7.Şeytun naboşı, gırg ve gısband mıgərdı.
- 8.Şabaluta ruğani nə inbı.
- 9.Şər həmişə verüz xeyr mıgərdı.
- 10.Şərik xub inbıst, Xudo be xıştan məyıft.
- 11.Şər nəgüyi, xeyr nə inbı.

ÇARXUNDA ŞEİR HON

Hər gülirə cöyi hısdı,
Hər cöyirə öyi hısdı.
Kilə boşı, yo ki gedə
Hər kəs boşı, möyi hısdı.
Mömun imuna Ozərboycon!
Ozərboycon! Ozərboycon!

BƏXTİYAR VAHABZADƏ

1.ÖMRƏ BEMUN NADOROND

Ömrə bemun nadorond
Ancaq be yaşamış biran.
Ömrə bemun dorond ki,
Dinyoheş dərdirə,
qəmirə ve sərdüşhonmun
be bərdan, be kəşiran.
Ömür dıla, ağıla,
Hazor eşqə nüneyi.
Ömür əömür bədə
Ömrə beyi nüneyi.

2.ƏKİTOB BƏVIRIXDƏNUM

Əkitob bəvirixdənum...
Hər şəngüm, hər ruz.
Man busoxdənum xunum ədilman.
Umun baxundənim üzgə dılhona,
Xəbərsiz namunim
xəbər dunim ədilmun.

3.İN ÇI İNİLTİYİ, İN ÇI NOLEYİ

- İn çı iniltiyi, in çı noleyi,-
Ey dılman, gü vinum arzutı çiyi?
-Biyo vese nodon tı xəbər məvəy,
Hissman nənbıstə, məlum inbıstum,
Əgər mudunustum man xostemana
Man dıl nənbıstum, ağıl inbıstum.

4.BEMAN SUOL TİN

Həqitət həmişə əsuol dərmə,
İnbəri hər kəsə suol bənıgıl.
Qəribə zamoni...
Azuhun, bəlkan,

Pişt dorınd suola, nağılı, nağıl.
Nöqtəhon, vergülhon çan qədər güyi,
Ve qəlpə nidohon kitobhon puri.
Ədeydi bistənum sanki hər çıra,
Diyə bəsuolhon çı ehtiyoc hi?
Suolsız kur inbı rosta çımhoni,
Yaşamış nə inbı.
Beman suol tin,
suola xiştəni
Həqiqətə dəri lap asanq boşı
ü, xub migirəri.

5.TƏRSİ

Man bitərsirənum, tı bitərsirəni,
Ü bitərsiran, in bitərsiran,
Umun bitərsirənim.
Nügə fikir bəbeyinmun tan umoran
zü bitərsirənim.
Əüzgəsi tərsimun kəm nısdı
Umun əxiştənmun bitərsirənim!
Tərsi, tərsi!
Ye girgi bire buxordan umuna adarunmun.
Çı güzət busoxdan Vətən əzmun?
İroda na,
Mərdgəri na.
Umun bitərsirənim,
Umun bəpöyistənim.
Fikir bəmırdan,
cun varasdan,
dıl bəbeyısdan,
ruh butosiran.
Tərsi bəzuhunmun kilit bizəran.
Bəbeyinmun kilit bizəran.
Dərd ini ki, in dərdeş
Umun bəsər baftorənim,
umun bədirənim.
Tərsiran-tərsiran
Xiştanmun be xiştanmun
Umun ye tərsiyi bəbirənim.

6.ƏKS-SƏDÖ

Əgər vərö
Tı kühhona bəkölleyi,
Tı bəsəstı səs mustuni.
Bon zamon tı
məgü təki.
Əgər fire
Nıgıl-nılığ dərəhona
tı bətərki,
Tı bəsəstı səs mustuni,
Unca məgü, məgü təki!..

Əks-sədö!-
İn çı səsi?
Əks-sədö bənıgılı,
Əks-sədö bəzirveyi.
Əgər fire bənıgılı,
Əgər vərə bəbılındi
Əsanq, əküh
Tı bəsəstı səs mustuni...

7. Ə VƏTƏN-BƏ VƏTƏN

Araza
in gərdi Vətənman,
un gərdi Vətənman,
Vətənə be diran nısti imkonman.
İn çiləm Vətəni?
nə dirum ruyirə
rasirum ben yoşiş
məttəlum ben koriş...
Bəs bəömür xişdan
hə ye rah salom nəmitı
buror bəburoriş?
İn qəmman, in dərdman əkühhon guruni
Qariş birom
Araza ve öyi axmiş bəbirənum.
Füzuli ve həsrəti əqürbət

bə Vətən bidənişiranbı,
Man isə...
Əvətən bəvətən bidənişirənum...

8.BƏEKRAN GÖRÜŞ

Gedə bəşəhəri,
Məmə bədih.
Dı-dihəmə nəbədİRƏnınd,
Bi ye viloyəti.
Məmə nişde bəpüşö ekran
Ve fəxri,
Ve qüruri
Bidənişiran bəgede xişdan.
Gedə şeir baxundan:"Ay məmə, beti,
Cunmana tum avoz in kəmi beti..."
Gedə şeir baxundan,
Məmə güş budoşdan.
"Baleman inqulle loğər bire",-bafan.

9.BETI BERASİRAN

Bəhavo vərmorum rasum man beti,
Həyot gırift kəşi ə ətəkhonman.
Xori xub pöydöyi əzərə havo,
Tı qe kələh biri, bijlə birum man.
Betı be rasiran
 qe cun şundum man.
 Tı işnə biri
Havora bon ruyi be qənəd zəran.
Bi ye bılındiyi vərmori tı ki,
Nə dəs bırasiran, nə çım bədiran.
Tı vese məniyi mana bədılman,
Dor in təmisirə, dor in çişməmə.
Cun şundan,
 işnə biran
 bö narasiran!
Üyi ki, bədinyoh munde həmişə.

10.YE RƏSSOMİ BIGƏŞDƏNUM

Ye rəssomi bigəşdənum;
 Ədılman çı bəgirəşdan
 Kəşı xəriteyirə.
Ye xunxori bigəşdənum;
 Dılxosteman, arzuhonman,
 üsyon busoxdəni
Ü, zü buburı rışteyirə.

BALAŞ AZƏROĞLI

ÖDÖMİN HON VE XOSİYYƏTHON A.SƏXOVƏTLİYƏ ÖDÖMİN

Bəsinəhon hürməti,
istəyi, sədoqəti,
şoriyi lap qe inbı
un xuba ödöminə.
İn təmısə nemət
bə əsli, nəsli bəbiran
un xuba ödöminə.
Xünö inbı bəafto
Ve arzu, həvəs xışdan.
Muxohı ki poy sozı
ü şorihon xıştənə
lap ve duto dəs xıştan.
Kədəri lap gur boşı,
vese havo pur boşı,
Hiç kəsi namudunı.
Hiç çıra pəhnun nəni,
Kədəre pəhnun minı.
Çımı, dılı sir inbı
un xuba ödöminə.
Xıştəniş sədoqətli bəbiran
un xuba ödöminə.

B.YAMONA ÖDÖMİN

Ədəsi xubi nəmiyo,
Bazuhuni xubi nəmiyo.
Nəsli xərob birə kəsə.
Ü, xubirə puzmiş minı,
Düzə şəft yozmiş minı,
Vese əqrəb nəştəri hi,
Asadto qe düz şəri hi
Əsli xərob birə kəsə.
Hər çı güyi rozi nısti,
Bəxıştəniş şübhə hısdı,

Hə xərobi baxuniyi
Nəsli xərob birə kəsə.
Sədi bafan xərobhona
Xub nə inbı ixtiloti.
Be sərişun ye bələyi
İn əzini xosiyyəti.

3.ZUHUN MƏMƏ

Ye ruz əsir birə ye qəhrəmona,
Bəsuol-cavob qe kəşi cəllod.
-Man bədəşişmun nəmimirum güfdi,-
Mana qe-qe san dorı həyot!
Güftirind:-Çımtıra makanim umun,
Namuduni diran.
Güfdi:-Yaşamış inbum!
Güftirind:-Mizənim buxov bəpöti,
Namuduni gəşdan.
Ataş mənim umun tıra bəsərtı,
Namuduni tob doran.
Güfdi:-Yaşamış inbum!
Güftirind:-Çı tı hi inbərüm umun,
Namuduni voyəşdan bon girəşdəhon.
Güfdi:-Yaşamış inbum!
Güftirind:-Zuhuntıra makanim umun,
Tı hiç namuduni sıxaniş soxdan.
Pöyist qəhrəmon.

Nə yaşamış inbum, nə mimirum güfdi.

Güfdi ki:-Çı bıstəni tı soz, ey cəllod.
Divoniş antıyi,
Dövrüniş anti
antıyi həyot...

4.DƏRYOH ƏSƏBİYİ

Ümüşö nə astareyi,
Nə moh bədəryoh.

Hə çinin dun siyəh qətron dəkərdon
bücö dəryoh.
Dəstə-dəstə çiroğhona
nəbizəran rışınıyi
Xəzərə bə qumliyə sohili.
Tıptəhnö
Tək munde dəryoh...
Ümüşö varasde tob dəryoh.
Çunun daraxmış bire ki,
Dindirmiş sozi san bigireyi, oh!
Man hiç çinin nədirəbirum
Tək-təhnö munı dəryoh...
Hə çinin dun uftore bətur
Çapalamış bəbiran
Səssız-səmırsız dəryoh.
Hiç inanmış nə inbum
çinin hirsın boşı,
Fırtınasız, dalğasız,
ləpəsiz dəryoh.

5. TI NƏYE

Ye ruz parısdəkhon vöyərđi biyo,
Əgər tı nəyesə, vasol nəmiyo.
Çəmənlikhon, düzhon, kühhon xandısə,
Əgər tı nəyesə, vasol nəmiyo.

Əlölək bəçəmən bəataş gərdi,
Nərgizhona güyum çimi xumor bı.
Durnahon ve dəstə əgər vöyərđi,
Əgər tı nəyesə, vasol nəmiyo.

Xır bəhəm buftınınd, birəqhon dərö,
Buğ əxori bəhavo əgər ki vərö,
Dorhon olat dəynı, gül giri əlö,
Əgər tı nəyesə, vasol nəmiyo.

Dinyoha gərm vərö əgər nəfəsi,
Giri dərəhona selhona səsi,

Tıyi həyotmana tək buhor fəsli,
Əgər tı nəyesə, vasol nəmiyo.

6.TI MANA XOŞBƏXTLİKMANI

Tı mana xoşbəxtlikmani,
Be həmmə kədərhontı, qəmhontı.
Ve həmmə əzobhontı,
Ve qe ruzhon, kəmhontı.
Bə həmmeyi tob mitum
Ye ruz təmmis bərəhona
Əbiyorman be dərördan.

7.BƏLƏÇƏK GILXISHON LƏRZİST DAMCİHON

Bələçək gilxışon lərzist damcihon,
Löhontıra rangi bə biyor ufto.
Gülhona ve ətri pur bı in dinyoh.
Dəsman lərzist qələm bəxori ufto.
Bastum çimhonmana raftum bəxəyol,..
Dirum ətirtıra, yofum əxəyol,..
Man şeir be nöşdan cürət nasoxdum,
Xəyoltı həqiqət, şeirman şit mund,
Man rafdum bəxəyol tıra be diran.
Xəyoltı bə dılman tan tamum biran
Şeir bə sər koğəz hə niməlit mund...

8.GƏROYLI

Xub güftire oşiq Cuma:
"Düst duto inbı, yo yeki."
Oşiq, maniş ədinyoh düst
Bigəştənum, yofum təki.

Muxohum düst orif boşı,
Dılı əkül zərif boşı.
Ü, bədərdman voqif boşı,
Əzini düst bəci, bəci?

Sad solhoni Kərəm suxde,
Bəbiyorman lap xub munde.
"Düsthon" düstə lap qe şunde,
Düstə inbı əsli-köki.

Hər tan diran çəp-soğmana,
Un dürüyə düsthonmana...
Xub güftire oşiq Cuma:
"Düst duto inbı, yo yeki."

9.GÜFTİRUM Kİ, ŞEİR NÖŞUM BE BIRGHONTI MAN

Güftirum ki, şeir nöşum be birghontı man
Üşun qe ve hırsi umo sərbəsər.
Əngıl uftorınd.
Hə çinin dun duto düşmən umo rubəru,
Qılinc kəşirind
Dəsbədəs dorınd.
Güftirind:-Hınərti hi, izım biyo tı,
Hə bi ye rah bırıjı xuntı.
-Gü, vese Bəhrom şoh tı be pöyıstan,
Ə püşö duto şir toc be vəyıfdan,
Hıstimi zıhrtı?
Güftirum ki, tərsman nısti acunman,
Bil tıra ve dəsti bırıjı xunman.
Tərsman əzüyi ki, ki xəbər dunı
Tıra vese düşmən san büşünösınd,
San pəhnəki, oşkor qinəmiş sozınd,
San güyınd, oyət,
Şoیرə kiştəgor ini, in ofət...

SOHİHON

10.ÇAN QƏDƏR Kİ HAVO TƏMİS Bİ

Çan qədər ki havo təmıs bı,
afto budoranbı pöydö,
bigəştanbı verüzman sohihon
yepö-yepö.

Verüzman sohi əkəşiran
 bacun umoranbirum,
 vomundanbirum.
Ye ruz ru havora xır gırıft,
Hər sohiyi bi ye kinci vırıxd
 pəhnun bı.
Hə çinin dun sohihon hiç nəbirəbı.
Ancaq sohisıziman
be man nə nisgil,
nə dərd bı...
Bıstənum avoz san dərö afto,
dağarı xırhon,
Avoz san dərö baru
un vir birə sohihon.
Diyə girəşdə boşı...
Man nə noşi,
nə mənsəbpərəstum,
Hər ruz və rüz yeki
rafda sohihona
verüzman bərum.
Dədəhon xub güftire:
"Ehtibor xuba çiyi..."
Yo sohi boşı,
Yo inson
boşı mərd,
Ehtiborsız dərmomi?
Ədüst virij bə dür gərd!

MIRVORİD DİLBOZİ

1.SONASI

Un Cəfərti in xalqmuna qe xostə,
Dili pura Cəfəri bı, Sonasi!
Sənət boği vese buhor buhorlı,
Ü, sənətə ülkəri bı, Sonasi!

Astara bı bəhavomun dərmora,
Ü, nəğmə bı bəlöhonmun umora,
Ü, Xəzər bı bəfirtına uftora,
Dəryohhona cövhəri bı, Sonasi!

Dili pur bı vese ataş be suxdan,
Ü, çinor bı xuba sohi be soxdan.
Bəsıxan küh akor Fərhod be rafdan,
Numtı beyi əzbəri bı, Sonasi!

Cürö biran qe guruni ə pişə,
Nəmimirı hiç əlöyi həmişə.
Vese Fərhod bizəranbı ü, tişə,
Zəfər ürə zəfəri bı, Sonasi!

Tı ye əziz yodigori ə Cəfər,
Şırın inbı sıxanhontı əşəkər.
Tı bədılman ti fərəhə, dun xəbər,
Ü, xalqmuna əsəri bı, Sonasi!
Səhnemuna hünəri bı, Sonasi!

2.KƏRƏMİRƏ DİNDİRMİŞ SOZ

Suxdan-suxdan çinin məzan,
Oşıq, vəssi, tı xun məni!
Tı bədılman məzan tifon,
Ömürmana viron məni!

Bəsineman
Vogəh bire hicron həmiş,
Bəkəşiran qılinc qəmiş.
Məzan çinin tı ben dəmiş,
Mana qe pərişon məni!

"Kərəmi"rə köç soz bətel,
Ərs çımmana gərdun bəsel,
Çişməhona tı soz tel-tel,
Tı bədılman tifon məni!

Bəsər təli gül nəvərə,
Tı zan yavoş, zil nəvərə.
Tənə bətaxt bil nəvərə,
Tı mana xon, sulton məni!

Vese Kərəm suxdan dunum,
Bexostəgor gərdum, munum,
Vese bülbül məni xunum,
Hölmana bəel mügüyi.

Bəsər kühhon xırhon biyo,
Bətan vəlghon nürhon biyo,
Ben xorihon diyə məyo
Tı dərdmana dəsdon mini!

3.İZİM ƏSİL YETİMUM

Amon nado tolehman ki,
Sir boşı əxanda dılman
Dədəre əməhəbbəti.
Beman hə yetimi rasi
Dədəre əsəxovəti.
Amolım un insofsızış
Bəmingəh xərobi vokərd.
Mana ben qəmliyə dılman,
Məməre ve laylahoni
Afto nür, rışini dəkərd.
Yetimirə zumustuni,

Xinik, xərob ruzhoni hi.
Ben darun çovğunhon mirdə
Çanto xuba ruzhoni hi.
Man yetimə aruzhoni,
Digmə zə, qönçə bı, vokərd,
Voz umo bəqucoq məmə,
Nəgüftirum man yetimum.
Ancaq ki, ben nimə yoşman,
İzım xolis man yetimum.

4.NƏ Tİ, NƏ HİÇ KƏS

Tı yekinci ödəmini tan diran xostum,
Ve dılman zü əhdi-peymon man bastum.
Yo tı,
Yo hiç kəs.
Tıra dirum bəçımhonman dəyiş bı oləm,
Man ve dılman sıxan soxdum əpəhnəki həm.
Yo tı,
Yo hiç kəs.
Mizrob xırd bı, sim buri, lol bı kamon,
Məni pöyüst, be səodət namund gümon.
Əbiyorman na raft əhdman mana hiç zamon,
Yo tı,
Yo hiç kəs.

5.NASAN BİXSİM UMUN ZÜ

Bəkühhon şəngüm ufto,
Bəboğhon şəngüm ufto,
Rışınhon, kurhon xısı,
Böləhon, kırhon xısı.
Soxtınd cik-cik quşhon zü,
Nasan bıxsım şöhon zü.

6.Ə ÖMÜR ÇI MUND

Ə ömür çı mund?-
Ye vəlgi zıpzərd.
Üreş ve həsrəti, bəlkan, xori bərd.

Bəlkəniş, şimərdə bire mohhon,
Yo solhon?
Ə arzu çı mund?-
Qeyə fəsilhon.
Halam digməyi voz naumora gülhon.

7.XƏBƏR VƏYİFTƏNİ

Ey mana mehribonman,
Xəbər vəyiftəni:
-Çiləmə?
Unvaxti aftolı səböh,
İzım mohlı şəngümüm.
Dərməre astarahon
Dılmana əsineyi
Rıprışın, rışın-rışın...
Man afto buxostənum
Əlöli, ataşlı, rışın.

8.ŞEİRƏ VE MƏHƏBBƏTİ NÖŞ

Ey qələmman,
Ve diqqəti nöş!
Şeirə ve məhəbbəti nöş!
Hər kəlimetri ye dılı,
Gərək diliş nəpöyü.
Yaşamış nə inbı biran
Hər goh əgər dıl pöyü?!

9.DILMAN BƏSİNE KÜH XÜNÖYİ

Dılman bəsinə küh xünöyü:
Biyegərđi vərđ,
Biyegərđi gül.
Bəzir vərđiş,
Bəzir xəzəliş
Arzuhon vəkərde gül.

MUSO YAQUB

1....VƏ ÜZGƏHONI

Bəvasol gül inbı: lolə, gülqutoz,
Qərənfil, bənövşə və üzgəhoni.
Kühhon qe, aftora Himalay, Qafqaz
Mivinınd həmişə və üzgəhoni.

"...Və be üzgəhoni" mund isbih, siyəh,
Çanto kühə numi, çanto gül numi.
Zuhun ki, xuta bı bə eyni numhon,
"Üzgəhona əcəb xub varast cuni.

Bədinəyoh qe hısti qohumhon, yodhon,
Hər kəs cö xıştənə mıgırift bori.
Un numhon ki, be man lap qe əzizi,
Bəs betı çı inbı?-"...və üzgəhoni."
Bəbiyor üşuna çiləm biyornum?
Bəhavo çan qədər dinyoh bəbiran.
Rıprışın astara çunun hısti ki,
Lap bəqəd "üzgəhon" pəhnun bəbiran.

İnson ki, be hünər yaranmış bire,
Bacuni cun boşı, baxuni təpər.
Bəlkan, hə üşuni yaşamış bire,
"...Bəüzgəhon" hısti numi ye təhər.

Beman ki loqeydi dərd hi bacuni,
Man doşdum bədılman in gileyhona.
Çım vaxt ki, banumman növbə rasire
Şinirom man inə "...və üzgəhona."

Un numhon loyiqi gəşde bədaşton,
Num hısti bəsəri ləkə hi, munde.
Haləm tək-tək numhon munı bi ye gərd,
"...və bəüzgəhoni" ölkə hi, munde.

Be yeki astara suxt rışın-rışın,
Bi yeki astara, bəlkan, narasi.
Bəali məclishon num milləthon hi
"...veüzgəhon" üşun mürğü zə, xısi.
Be yeki num-nüşun bəbın dəryohi
Yekirə şöhrəti bəafto rasi.

Çı dunum, numi hi öbirə vərfeş,
Hazorto kullara numi hi, boşı.
Numhon ki vir bire "...və veüzgəhon",
Çı dunum, tolehi çiləm san boşı?

2.MƏNİ BAXSİRAN

Mana ben sineman məni baxsiran,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.
Səsi bədüst-düşmən nabırasiran,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Pəhnuna kulleyi, pəhnuna çişmə,
Be ataş, be öyi man birom təşnə.
Ü, ve xokistərman közi həmişə
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Baxunman ü, qızıl tuziyi, munde,
Bacunman ye yetim quziyi, munde,
Eh, üyiş ye cürə yaziyi, munde,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Dəryoha nəyofda vese daş-qaşi,
Pur bire bəsinə ərs çimi nöşi.
Hə ye rah muxunum vese qu quşi,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

3.BƏRƏ BƏ HƏR ÜŞƏ HAZORTO DORİ

Bərə bə hər üşə hazorto dori,
Hər dorirə toci yomyoşıl dürri.
Əsarmaşıq mü hi toca bəsəri
Hər mürə əkülək dəroği histi.

Bərə hər toxara hısti bülbüli,
Bərə hər bülbülə hi digmə güli.
Bərə hər digməyə ye köyrə tüli,
Hər tülə lap bijlə saçağı hısti.

Bərə hər yamaca güli sanq, qumi,
Bərə hər gülirə şeyi ərs çımı.
Hər əngiştərinə şeyi sər çımı,
Hər çıma ə qızıl qurşoğı hısti.

Bərə bədüz motı əlolək xoli,
Bərə hər xolirə hi siyəh xoli,
Bə hər xol şoirə şirin xəyoli,
Bərə hər xəyola eyloğı hısti.

Bərə in kühhona sanqi suvoğı,
Bərə bəsər sanq hi quşa ceynoğı.
Hər sanqa bəziri ə ö qeynoq hi,
Hər qeynoğ çışməyə qunağı hısti.

Bicə in şimərdə gözəllik boşı,
Bara Ozərbəycon suroğı hısti.

4.VƏ QƏNƏD KƏLƏ FİKİRHON

Ve qənəd kələ fikirhon,
Bədürə cö inbı rafdan.
Ve bijlə-mijlə fikirhon,
Bəbine külə firmorisə,
 mundisə hiç.

Ve ye kələ məhəbbəti,
Vese bülbül inbı xundan.
Bəsimərdun tı bö çinə
Cik-cik soxdı, mundisə hiç.

Eh, əqul pişt hər kəs biyo
Veşun çıyi pö gırıfdan?
Hünərti hi bö ras vinum
Ən əpüşö ki bırafdan.

Əzmun umucağı hi.
Midərörni sünbülə düto şoh damor:
Ye numi zəhməti, yekiyi xori,
Ay buror!

6.MANA DİNYOHMAN

Bədiyoh naumurom ve hoy-həroyi,
Bi ye sokitə kinci,
bi ye sineyum man.
Hər ruz ve afto,
Hər şəngüm ve moh,
Hər səböh ve quşhon
bügörüş
Bi ye güneyum man.
Bə hər cöyi havo hi-
Aftolı, rıprışın,
Bə hər cöyi xori hi-
Çişmeyi qədim, şıprışın.
Əzərə aftora diran muxohum,
Çımman çan qədər ki, mivini düre
Un düzhon,
dərəhon cö görüşmani.
Toxahonman bəhavo,
Kökman bəxori
Çan qədər raftesə , ü, ülfətmani.
Ustora nəfəsman ənin xoriyi,
Mana num-nüşunman ve xori bire.
Hiç kəs nagüftirə halam "filon dor,"
"Bə filon cö ye dori hısti" güftire.
Kömin gülhon ki, bərə baxsiran,
Vetanman un rukara ki,
təbəsəbböh axmış bəbiran,
Un xori ki, mənimana
bəsər baftoran-
Mana dinyohman üşun bəbiran.

7.BƏ LÖ SIXAN BEYİST

Bə lö sıxan beyıst
Bə püşö tuq arağ...
Güftirınd:
-Xoş vərənd.
Xoş vərmo dəshon
dərind dəsbədəs.
Çımhoniş bədi-dihəm
dənişi ben səyoq
Beş mana əzini xoş vərmoran bəs,-
Dıl gərm nə vərmo,
Gəşd bəgilydə,
Un guruna ginoha
Dəshon beyi çı sözünd diyə?
Dəshon xoş vərmorinsə,
Zuhun xoş vərmo isə,
Ancaq mund bəqiyomət,
Ədıl xoş vərmoran bəs.

8.TI HİSTİ BE MANSƏ, BƏS DİLTİ BƏCİ?

Tı hısti be mansə, bəs dıltı bəci?
Dıltı ye aftoyi, ləkeyi nısti.

Bə poriz bıgərmi rafda durnara,
Diyə sərhədi ni, ölkeyi nısti.

Bafani un firsət, bəlkan, moyərdı
Ömür nəmoyərdı, bəlkeyi nısti.

Dəniş, güvözəni lap bire həşəm,
Bədəs be umoran, çəngeyi nısti.

Bəci un ilxirə kişnərtihoni,
Bə kəmənd umora ürgeyi nısti.

İn dəryoh be ançı tiptihi munde,
Xəşəmi bi ye gərd, kilkeyi nısti.

Sadtora bə qədi tək munde dılman,
Ürə aztı bədə, üzgeyi nısti.

Man aztı korasız cürö nə inbum,
Dılmana be xosdan, döngeyi nısti.

Dəryoh məhəbbəti dılmana rahi,
Hə gərđi ye gilə hikkeyi nısti.

9.AKORE ASTARA BƏSƏRMAN

Ey vərđ, akore astara
 bırıj bəsərman.
Tı, be man don bubur
 lap tınıkirə.
Vetı ki, in qədər
 təmisi hısti
Əzü migirərınd
 in xinıkirə.
Ey vərđ, akore astara
 bırıj bəsərman,
İnbı ve təmisiyiş
 hə gərm vərmoran.

10.MƏGÜYİND QIZILI

Məgüyind qızılı,
 zəri xəzəlhon,
Üşun vese afto
 nür poy nəminınd.
Üşun akore xok
 gül mıdərörnınd.
Hiç vaxt akore vəlg
 voz namokinınd.

MƏMMƏD ARAZ

1.İLHOMMAN

(Be Xudi Məmmədov)

Umoran bəkühhon vərɤ yavoş-yavoş,
Biyo be zirvəhon avoz həsrət boş.
Avoz bədərəhon sel vəngəst tələş,
Bəsər ye ataşi gərm naboşimsək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Bə qənəd birəqhon basteyi zamon,
Xori tənqid minı, havoyiş yamon.
Hiç vögəh naboşi dir vaxıştəhon...
Bülbüli kələhi, sanqhon döğənək...
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Vin, donqar dəvərə səbətı bori,
Daruni tiptihi, şöhrətı bori.
Ömür karvonirə bəsəri bori
Veqiyrətı sıxan nəvənim tək-tək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Kühhon ye torixi-yazi mundemi?
Qeyi qe vir bire, tuzi mundemi?
Küh əduruş xişdan rozi mundemi?
Be dürüyə yarğan nağıl güyim tək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

İn kühhon burorman, xucarman öhon,
Xişdan bəvırıxdan kömin ki, nəyon.
Ve qeyçi bəduhun dər pöyısde zamon...
Bə hər ölçü-biçi düz biyem, bişək
Tı bəçı gərəyi,

Man bəçı gərək?
Əbürkü dərəhon umun girərim,
Əqimşol dolayhon umun girərim.
Afto tan dərморan umun nəgirim,
Nürirə poy nənim hey ətək-ətək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

2.KÜHHON XIŞG GIRIFDE

Çan vasoli man nədirom,
Kühhon azman xişg girifde.
Qurbun boşum, beşun burom,
Kühhon azman xişg girifde.

Bəsanq, bəküh man yod birom,
Qunum-qunşirə dir dirom.
Hiç tərifiş nəgüftirom,
Kühhon azman xişg girifde.

Bəsər sanqhon ni kəklik,
Bəkühhon kəl pöydö ni hiç.
Sər xiştənə girifde tik
Kühhon azman xişg girifde.

Sağsağanhon bəsəksəkə,-
Təvər, tufəng qe təhlükə...
Bəsər vəlghon axun ləkə...
Kühhon azman xişg girifde.

Ben düzhonman şöhrət Araz,
Bə həroyman həsrət Araz...
Dir umore Məmməd Araz,
Kühhon azman xişg girifde.

3.QUCEYƏ ƏMİMAN ÇİNİN GÜFTİ

Əkitob, əbiyoriş kühhon qe saxdi,
İn kühhon sirr bıstan, nəbıstan liğmon.
Ye həroyi kəş,

Munı ben kühhon həroytı.
Dıla səsi gərək bədılhon munı.
Əmərdun bemun həroy munde,
num munde.
Nomərdə şunda tumi qum vərörde.
Tı arabir biyo bərə vese üzgəsi,
Vese ye qərıbi biyo
Şər baftorəni:
Vin ki, ənixde əstı gırıftəgor hıstimi?!
Hıstisə, deməli, bərə mərdun nəmırde.
İn quceyə əmitı əküh, kühə ömirirə ustore.
Be sıxan vəçiran tı hərdəm biyo bərə;
Sıxana əsıxan be kəşiran düzə tərözi nıstisə,
Etıbortı nimə, bitıntı təröz nıstisə,
Bəçapar biyə zanun sanq şundəgorun nıstisə,
Çışməhona vese elhon doştəgorun hıstisə,
Ö kühhona vese nənə doştəgorun hıstisə,
Deməli, halam bərə quceyə əmitı hısti.
Mərdun mımırı mərdi na, mərdgəri hısti.

4.SANQ ƏKÜH KƏLƏHİ

Yeki beman güftı ki:
-Sanq əküh kələhi.
-Çiləm yeəni, ay ödömin,-
Sanq əküh kələhi?
Unca gərək tı güyi
Xoçaməz adoya kələhi.
-Valloh, kələhi, kələhi...
Ye xoçəməzə xırd sozi
Dinyoh xəbər mudunı.
Ancaq hə ye kirbıtı
Be ye doyeyi vəs minı:
Oləm tan dunustan xəbər
Doya inbı xokistər.
-Bəs həqq-hesob; sanq-küh?..
-Üşuniş hə çununi,
Ye kühirə tan xırd soxdan
Dağarundan, sanq vakandan,

Ü höziri hə bədəsman.
Zü mızənum kəllətıra
Para minum man...
Yekirə tı verüzi,
Boşi sanq şundəni,
Yekirə bədühun dəri,
Sanq tihi busoxdəni,
Yekirə pəhliyirə
Tı "nərm" busoxdəni,
Gü vinum unca kühti,
Zü mırası bədodtı?
Sanq isə hi bəkisetı,..
Yo bəpüşö vinitı...
Hə, inanmış biri ki,
Sanq əküհ kələhi!
Bafanum:-Bəli, bəli,
Sanq əküհ qe kələhi.
Bi ye xoriyi ki, ben tupoli
Sər əküհ kələhi,-
Sanqış əküհ kələhi...

5.DƏDEMANA ƏKİTOBİ

(əpoema ye porça)

UN XORİHON

Ye şəngüm man dəsə hişdum baruman,
Niştum ve xiştanman ye qoş rubaru.
Bəlkan, man bəgüvö, man bəsanq gəşdum,
Xiştanmana bə ö çım vaxtsa şundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Moçman baru çişmə mund vese nişon,
Bazuhun rukara həroy hi: "Biyon."
Dəsman bə hiç çiyi narasi, eyhon,
Baruzhon xotirə xısirum, mundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Durnahona girum ələləkhoni,
Kuraxıra girum ətəkhoni,
Bəlkan, astarara əbəbəkhoni,
Bəmırdə çullahon man atas şundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Xokə bəsıxanman be xotir ətri,
Birəqə bəşeirman be xotir-xətri,
Bəmərdun vəd dorom, bə hər sətiri
Solhona bəsəsmən man qarış soxdum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Un kühhon ki beman dəs-pö dorəbı,
Narom, uşun be man girestə inbı,
Bəbine ye kühi be man cö inbı...
Bi ye çole sanqi man num münöşdum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

6.MAN BUROM

Man burom, çöl-çəmən, dərə san munı,
Üşəhon, küh-basar, bəsər san munı,
Ərs bəçim kuraxır zərrə san munı,
Bəhəyot be nöştan birə həvəsman,
Təkcə tıra veman bərdəniyum man.

Vərö bəsər kühhon ve qənəd yelhon,
Birij bədəryohhon ve qənəd selhon,
Ye məni, boyəti bə qənəd dılhon,
Ye nüneyi duxde, ey xişgə səsman,
Təkcə tıra veman bərdəniyum man.

Halam ve işqımhon nüg tanış birom,
Xırd bire, kühhona pəlü nəzərom,
Halam çı ərkman hi, güyum ki, dirom:
Bəsər xok namunda şikilman, bəs man,
Təkcə tıra veman bərdəniyum man.

Çı düz nəgüftire, tı gü düz bıra,
İn xori ipisbih sozi rutıra...
Ben dinyoh tı oxir gü sıxantıra,
Ey mana qələmman, burorman, kəsman,
Təkcə tıra veman bərdəniyum man.

7.BİRƏQ VE HIRSİ UMORAN BUXORİ

Qe yamon umoran birəq ve hirsı,
Təbiət vəyıfdan əküհ qalxana.
Lağış nabusoxdan xori bəhavo,
Utanmış bəbiran nə havo yara.

Umoran rubaru duto inodkor,
Üşun dı-dihəmə xub başunuxdan.
Dürüyə məhəbbət, hoy-həroya kor,
Bəara ki daraft hirs nəbırafdan.

8.YE ŞÖ

Xısirum sərbəsər ye şö ve mırdan,
Nəhişdum ki, miri rışınıhona.
Ki isə ahavo vakand, tuloz do,
Ü şund bəküçəhon astarahona.

Xolisə şopar, şopari mırdan,
Çı güyum ki, işmun hə ürə dirend.
Bicə şinirind ki, guruna yos hi,
Bədəs ləmpə girind, bəçım nür, birend.

Xısirum sərbəsər ye şö ve mırdan,
Nə di, nə yoft mana ü bitan xişdan.
Ye şö man mırdana yamon firmundum,
Ləmpə basuxdəni ü, kur bəbiran.

9.BƏXIRSIZA ŞÖHON DƏNİŞ BƏHAVO

Bəxirsıza şöhon dəniş bəhavo,
Bara astaremun basuxdan quşa.
Əhdmunış, eşqmuniş qənəd muvokərd,
Bicə mıraftimsə, mıraftim quşa.

İzım xişg gırıfde, yara tı dun ki,
Bərə astarara ginohi himi?
Vir soxdim bəxori dı-dihəmmuna
Bə havo hiç üşun xoş mivəronmi?

NƏBİ XƏZRİ

1.HƏ Tİ BİRƏ RUZ

Çım vokərd bədinyoh səssız-səmırsız,
Hə tı birə ruz.
Tı be man umori azman xəbərsız
Hə tı birə ruz.

Ömri hi ömrmana vese buhori,
Hə tı birə ruz.
Solhon hi bərusmun vese mirvori,
Hə tı birə ruz.

Be gözəllik həyot təmənnöyi hi,
Hə tı birə ruz.
İstək dəryohhona ye damleyiyi,
Hə tı birə ruz.
Məhəbbət bədinyoh bil pəri boşı
Hə tı birə ruz.

2.AQUŞQEMANA BƏKÜFDAN ÇİNOR

Zumustuni... Bəbrun vərf vorıstan,
İsbih bədəyıfdan düz-dərə gıboşım.
Aquşqemana bəküfdan çınor,
Bafan:
-Bil biyom ye hör maniş gərm boşum.
Homini... Baxna ye gərmiyi hi ki,
Ye gərmiyi hi ki,
Biyo yara vin tı!
Aquşqemana bəküfdan çınor,
Bafan:
-Dərə sərin boş
Bəsohiman tı.

3.ŞEİRƏ ƏTRİ Hİ

(Be Əhməd Cəmil)

Şeireş ətri hi
Lap vese buhor.
Begöreysiş bə şeir sənət bafanınd.
Şeireş ətri hi,
Ki nəbıstan ki,
Un ətrə bənumi zəhmət bafanınd.
Unca dəryoh lapar mızəni
Əniğıl-nığıl.
Bi ye ruz zumustuni,
 Bi ye şö vasoli,
Ətri hi şırın xotirəhoneş,
Ətri hi lap xosız munda şöhoneş,
Akore nağıl.
Hər sətir voz miyo
Akore çəmən;
Mifirom bədərə,
mərom man bəküh,
 mığərdum bəboğ;
"Con nənə ye nağılı gü"rə tan şiniran,
Pur inbı "elgərirə" ətri bəitoq.
Tıra bəgül xünö əsətirhontı,
İlhoma ətri umoran
Sıxana ətri umoran.
Bəörşım, bətül xünö əsətirhontı
Vətənə xokirə ətri umoran.

4.XINİKƏ GÖZƏLLİK

Şeh bəsər zərifə gülhon,
Bərq bizəran akore zər.
Ufto moheş rışınıyi,
Şö, bəsər xinikə mərmər.

Mərmər rıprışın bı, bərq zə,
Moh ve vüqori dənışı.
Ataş girift suxt mərmər.

Camoət dənışı beşun,
Güş doşdınd bəsəsişun əvvəl.
Moh bafanbı:-Man gözəlüm,
Mərmər bafanbı:-Man gözəl.

Ve şoriyi umo səböh
Xori ə xo vogəh bı, vaxışd.
Moh pöyist, parist xısi.
Mərmər bi ye sanqasəriyi mund
Bəsər məzör vəyəsi.

5.VURĞUN BƏREYİ

Bəsoz bızərəni mizroba oşıq,
Bətelhon san güyind:"Vurğun bəreyi."
Bədə be ov bəbrun rafda səyyodhon
Bəgöhlhon san güyind: "Vurğun bəreyi."

Sıxantı Vətənə sanqı, xoriyi,
Bəhavo vərmora Göyəzən kühi.
Ü, əxır san dərö lap sərşəngümi
Bəçöhlhon san güyind: "Vurğun bəreyi."

San dorı ve xişdan ürə küh, dərə,
Ve çinqıla sanqhon pur bire bərə.
Bijlə-bijlə güllhon köyr bire bərə,
Beşuniş san güyind: "Vurğun bəreyi."

San biyo, san buro nügə nəsilhon,
San güyind əşori xuba əsilhon,
İzım ve sıreyi girəşdə solhon
Bon solhon san güyind: "Vurğun bəreyi."

Bədıl san bırıjı gərmə nəfəsi,
Əpişt sad solahon san biyo səsi.
Hər nügə şoirə nöşdə un kəsi
Bəelhon san güyind: "Vurğun bəreyi."

6.ƏKÜH SANQ QANQULİ RAFT

Bediran, in çı səsi,
Lərzist lola zirvəhon.
Rasi bəçəmən, bədüz,
Səs ufto bədərəhon;
Əküh sanq qanquli raft.

Səs vərmo ə üşəhon,
Girəşt əküh Çeqatış.
Dərmo əişqım əlik
Xub güş doşt ve diqqətış;
Əküh sanq qanquli raft.

Bədiyoh ke umore,
Hər küheş ye baxti hi.
...Rahgiroron ətərsi
Bəzirvəhon dənışı;
Əküh sanq qanquli raft.

Ufto ben səböh poriz,
Bəsər vər f rışını, nür,
Kühhon bə cö xişdənun
Pöyisdon məğrur-məğrur;
Əküh sanq qanquli raft.

7.ŞİKİL DƏRYOH

Ö rangsızı...
Havo rangsız...
Hər çıyi səssız-səmırsız.
Gəmi ben rongsızı mirvori beşdan.
Dəryoh bə üfük çunun vəyəsire ki,
Hə çinin dun gəmi bəhavo bigəşdan.

8.TI PÖYDÖ BUDORƏNİ

Fikirhonman bırafdan
Tıra ve ləpirhontı,
Tı ve afto,
Ve moh
Bərobər pöydö budorəni.
Bədənişirənum bədiyoh
Tıra ve çımhontı
Tı həmişə bəçımhonman
Sərosər pöydö budorəni.

9.BƏS BEÇİ LOL BƏBİRƏNİM?

-Vemuni diynoha
şoriyi, qəmi,
Bəs beçı lol bəbirənim
bətanhəm umun?
-Kələ məhəbbətiş
Vese rukara,
Lol axmiş bəbiran
Hə əsinemun.

CABİR NOVRUZ

1.BƏS, MAN KİRƏ SAN QIYƏ ZƏNUM

Höl xucarman qe gürün bı,

Ü, ədinyoh bıraftanbı...

Lap bon oxir nəfəs xişdan

Bəsər sıxani bafanbı:

-Məmə, məmə...

Məməmanış ərs bəçimi,

-Con, ay bala, con!-bafanbı.

Mundəbı bətan bolışı

Çan ruzi məməman mana.

Vəyiftanbı hər nozirə,

Man yazığa xucarmana.

Çımhoni hə basdə-basdə,

Ü lap yavoş güfti:-Məmə...

Lap bon oxir nəfəs xişdan

Bala bəməmə

Çı san bı güyü, bediran?

İn çı suol, çı nidoyi?

Bəlkaniş, in əlvidoyi!

Bəlkaniş, hə san bı güyü:

-Məməman, ruhman,

 eşqman, cunman.

Tı vorde mana bədinyoh

İzım mana ki bıbərdan?

Məhil bərdan, tı voyərdun,

Ey Tanrı, ey Xudoman.

Qurbun boşum bəistəkti,

Qurbun boşum bəçımhontı.

Ödöminə tı Xudoyi,

Un zıhrtıra ruşun ti tı...

Höl məməman qe xərob bı,

Ü, ədinyoh bıraftanbı...

Lap bon oxir nəfəs xişdan

Xucarmana, xucarmana

Qe-qe qiyə bizəranbı.

Güftirum ki:-Man bəreyum,
Bəsəsi səs qe dorum man.
Ü güfdi ki:-Kilemana buxosdnum.
Vaxtsiz rafdə astarara,
Balemana buxosdənum.
Goh çımhoni basdə-basdə,
Gohiş hə voz mundə-mundə
Ü güfdi ki:-Balaca...
Nadunust xanıma... rasundan.
Həmişəlik mırd məmeman.
Lap bon oxir nəfəs xişdan...
Məmə bəbala
Çı san bı güyü, bediran?
Bəlkaniş, ü, san bı güyü:
-Lap kəm munde
Mivininim zü dı-dıhəmə...
Man nəmihlum bəzir xori
Tı tək muni,
Ay kileman, əzin bədə.
Bəlkaniş, ü san bı güyü:-
-Qurbun boşum, ay bala, oh!
Məmetirəş bərdəgor hi
 əzin diynoh.
Məmə ki hi, ü, xilqəti,
Böyiş hısdı qəsd soxdəgor.

Bala məmərə qiyə zə,
Məmə balara qiyə zə...
Lap bon oxir nəfəs xişdan.
Höl məmeman qe gurun bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı.
Höl xucarman qe gurun bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı...
Lap bon oxir nəfəs xişdan
Xucarman məmə qiyə zə...
Xucarmana məmə qiyə zə...
Ü, be ənin xund boyəti,
İn be ənü laylay güfti.

İn həsrətə kəşirum, oh,
Təhnö mundum man bədiyoh.
Hə çinin dun
Hiç xucarman nəbirəbı,
Hiç məmeman nəbirəbı.
Duto doğma buhorman raft,
Məmeman raft, xucarman raft.
Ömürmana bəoxiri
Hə mundəgor təhnö manum,
Bəs man kirə qiyə zənum?

2.KƏLƏ DİLHON VE BİJLƏHON BİREMİŞ

Bijləhona dılı kələh
 biremiş,
Kələhhona dılı qe təng
 tı məgü...
Qondarmahon əvvəl fırəh
 biremiş,
Bijlə bire qe-qe nəhəng
 tı məgü...
Qehonirə dürü bire şöhrəti,
Be vəzifə, hə mirdəni
 biremiş...
Adiliyə əzəməti, qüdrəti
Sodəliyə nəmirdəni
 biremiş...
Dövrün xışdan dağarunde,
 qe duxde,
Kitob-kitob nöşde zamon
 tı məgü...
Hər cavona qugeyi
 bəbiran,
Hər quceyiş bire cavon
 tı məgü...
Qe qızılhon ohun bire
 pas şunde,
Məgü aru qe xub bire

qe yamon,
Kələ xalqun bijlə bire
kəm bire,
Bijlə xalqun kələh bire,
ye zamon...
Qe təppəhon küh biremiş
tı məgü...
Qe niğilhon baru bire
dəyozmiş,
Mırdəgorun qe diremiş
tı məgü...

Hiç məgü ki, be böleyiş
baleyi,
Diyə əziz, ü, ye mərdi
biremiş...
Zırpihona dərd-bələyi
Gərməhona bijlə dərdi
biremiş...
Çı odili, həyot, dinyoh,
in zamon,
Qe şöhhona ətaxt bərde
tı məgü...
Qe Məcnunhon umo raftiş
əcəhon
Tək yekirə numi munde,
tı məgü...

Nəcibliyə, bıtınliyə ye ruyi,
Alçağirə sifəthoni qe bire...
Sad cür siloh dırışt sozı
ru xori,
Əloqeydlik dəhşətlili
nə bire...
Məgüyind ki, şoir nağıl
baxundan,
Ömür çıy, oxirzamon
tı məgü...

Mırdə bədən bəxok qariş
bəbiran
Ruh bamundan zamon-zamon
tı məgü...

3.NƏBİSTƏNUM

Tı, ay xuvar, ərafda ruz,
Man hiç şö-ruz nəbistənum.
TıSIZ çiləm ömür sozum
Man umuruz-nəbistənum.
Tı çıl pang sol ömür soxdı,
Man san sozum ömürmana,
Bəsərdüşman rafdi, xuvar,
Man san burom çan nəfərə
Vesərdüşü-nəbistənum.

Dihə bəsər məzoriyi,
Tı bəpəhli dədəmani,
Tı bəpəhli babomani.
San daxorınd mana bicə
Qeyi kədə-r-nəbistənum.
Nəmüğüyum bədeyirə
Ben səreman çı san biyo
Çı vaxt, bicə-nəbistənum.
Tı lap qe xub ömür soxdı,
Be man çiləm san boşı ü,
Bənəticə-nəbistənum.

4.TƏHNÖYİ MANA NUHO TƏHNÖ

Vin ki, həyot bəçim vaxtman,
Mana təhnö, təhnö nuho.
Şori birə ruzhonmana,
Tarım kəşi, bəqəm nuho.

Ruzhoni bı, vaxthoni bı,
İn həyota ye dodı bı.

Toleh çan qədər dərdi bı
Beman bor vəno, bor vəno.

Xunmi, dəvomi, bediran,
Hə dili ki tob budoran.
Baxt bəsərman zəran-zəran
Bəxuneman kiling nuho...

Ye sol püşö məmeman raft,
Ömürman raft, mənöman raft.
İzım isə suneman raft
Dərdhonman bı duto-duto...

5.MƏMƏ, CUN MƏTİ, CUN MƏTİ

Cunman, çımman, əziz məmə,
Məmə, cun məti, cun məti!?
Bil man xunum be tı nəğmə
Məmə, cun məti, cun məti!?

TıSız talan san boşum man,
Qəm sozirə san zənum man.
Cun əcələ mustunum man,
Məmə, cun məti, cun məti!?
Təmmıs beyıste dəs-pöti,
Çı san sozı lığmon be tı?
Xinik bəbiran bədəntı,
Məmə, cun məti, cun məti!?

Xinikə sıxantı, nəfəstı,
Öman, zıhrman, havoman bı.
Ye diynoh biri beman tı,
Məmə, cun məti, cun məti!?

Ömürmana man tum betı,
Bala ömri munı betı.
Tı calaq soz bəömürtı,
Məmə, cun məti, cun məti!?

Havo musuzı ə ohman,
Tı biri imid, pənohman.
Beman cun dora Vallohman,
Məmə, cun məti, cun məti!?

6.DƏNİŞİND

İgidə ə dəvo mərd voyəşdəni,
Gözələ bəgörüş bırafdəni-vin!
Şoirə ilhomi akore bülbül,
Ü, əsinə məni baxundəni-vin!
Tıyış, ey dinyoha oşıq sıxani-
Hər şeirə bon zuhun bünöştəni-vin!
Ü ki cö xıştənə dəyiş busoxdan,
Bəqürbət ürə cun budorəni-vin!
Ben kələhi şəhər-qəfəsi bafan,
Məmemana dihe bədirəni-vin!
Təvərə, qılınca-tı bədəs xunxor,
Yetimeş qaqla vəyiftəni-vin!
Kilona bədarun ərüs olati,
Bəsəri ol duvoğ dəkərdəni-vin!
Düzirə bənumi, sanqa zıhrirə
Boğhona bəgöli başundəni-vin!
Şoir naboşyış ürə ruhirə
İn doğma xorirə xandıstəni-vin!

7.MANA EŞQMAN YE NEYİ BI

Mana eşqman ye neyi bı, ü xırd bı,
Coşmiş birə ü, dəryoh bı, sokit bı.
Man xostum ki, üzmiş boşum ve yelkən,
Yelkənhona qənədhoni zü xırd bı.

Ü, diyoh bı, bineyi bı, səroy bı,
Ü, məni bı, ü, qiyə bı, hərəy bı.
Çım nədirə bılındi bı,-tilisim
Beçı həsrət əs xıştənə suvor bı?

8.BƏ ARE HƏYOT MIRDAN

İnson çiyi,-
Bə are həyot-mırdan
 mundan suol...
İnson çiyi,-
Bə are mırdan-həyot
 gəşdə xəyol...
Bıgəşdan bəgilydə,
Bəataş bəparıstan,
Ü, hə əlləşmiş,
 hə vuruşmuş bəbiran,
Ki biran xişdənə
 be dunusdan.
Hə büdöyistan
 hə tələsmiş bəbiran.
Millət-millət
 tayfa-tayfa,
 Nəsıl-nəsıl
Umoran bədınyoh
 ancaq be mırdan.
İnson çiyi,-
Ü, çı bire, çı nəbire,
 əcə bire, əçı bire
 məlum nısti...
Qe doğmahon mıdaxorı
 vedəs xişdan,
İn umoran, in rafdana
 diran-diran,
Xişdan bəxişdan bəmırdəni
 inanmış nə bəbiran.

FIKRƏT QOCA

1.ŞÖ YAMON DUROZI

Çımmana be rışınıyi,
Hər ələmbə ye bori,
Şö yamon durozi.

Ə ye ömüriş kələhi
Hər şörə ye ömüri.
Şö yamon durozi.

Xəyolhon təhli-təhli,
Xəyolhon taxdi-toci.
Şö yamon durozi.

Dıl be vasol möhtoci,
Çımiş be xo möhtoci.
Şö yamon durozi.

İzım yəqin bədarun xo,
Be tı bəxandıstani.
Eh... tı əcə bıstəni
Şö yamon durozi?

2.SƏS TƏVƏR

Səs təvər bazumustun yamon bəbiran,
Burirə dor dürü bəbiran;
Bənəziki birə dorhon
 tir-tir bılərzıstan.
Bəlkan, mərd ye xışgə
 dorirə bəburiran?
Bəlkaniş, həmin mərd
 üşərə miğiyyət bəbiran?
Amolım, ü, tan ye dorirə buriran
Dəhto cavona dor
 ətərsi xışg bəbiran.

3.NƏBITƏRSİRƏNUM, BITƏRSİRƏNUM

Ə mırdan nəbitərsirənum,
Bitərsirənum ki, man,
Mırdan lozım bəbirəni
Nadunum mırdan.

4.SUXT BABOMAN

Güftirınd tob ti ben əzob,
Buxostəni tı boş kabob.
İn məhəbbət beçı tıra?
Biniş şeir nöş ye kitob,
Suxt baboman.

Vese astara atanman,
Tı girəşdi, namund cunman.
Birəq zəri bəçımhonman,
Dənişirum bəüzgəsi,
Hosund nısti dözmiş biran,
Suxt baboman.

Mana beçı əzmiş soxdı?
Tı dılmana üzmiş soxdı?
Löhontıra büzmiş soxdı,
Nadunustum çı güftirum
Çımhontıra süzmiş soxdı,
Sux baboman.

San tı sıxan çım vaxt sozi?
İn cunmana rəhət sozi?
İpisbih bı mühon sərman,
Quca birum, uftorum man
Tı bon dərd ki cavob dori,
Suxt baboman.

5. ...

Xəncər nababuriran qob xişdənə
inburı,
Ürə nəbeşdan burı
Mərdgərirə saxda qonuni.

6. ...

Löhontı Füzulirə
Duto sətiriyi bəsərhm
şpşırın.
Xiştantı gərd, yof,
xun, vin kömini
rıprışın.
Halam əçımhontı nöşdə nəbire,
Halam noztıra hiç kəs nədire.
Eh...
Üşuniş əzin bədə bemun kor bire.

7. ...

Mırd, varlıyə dədəərə
mund qəyyumi
Güfdi ki:-Almani
in xok, in xonimon.
Ben vaxt umo
Xorirə səsi:
-Mivininim ki, ki ənkiyi,
Ey cavon.

8. ...

Əqonun kinor duto pö başundənim bədiyoh
Yekirə bədiyoh umorəni, un yekirə,
Həri diyə...

MIKAYIL MÜŞFIQ

1.HİSSƏ VƏLGHONI

(*ye kəmi*)

Man ye bılındiyə bəhəvəsiyum,
Həqqə, ədolətə man bəsəsiyum.
Bəinson, bəzəhmət hər kəs qiymət tı
Man ürə tərtəmis bənəfisiyum.

Dədəmun ədinyoh eh güfdi girəşt,
Ü, bəömür xışdan meh güfdi girəşt.
Ü, gül koşt vay vəçi əzin ru dinyoh
Bə ərs çımhon xışdan şəh güfdi girəş.

Millət ve dı-dıhəm gırmoğ-cırmoği,
Ozodlıq məməyi, dinyoh quçoği.
İn səfil balara san vəynı ye ruz
Diyoh qe kələhi, gərmi quçoği.

Çı gərəkişmuni əköminum man,
Ki zəhmət san kəşi kümək minum man.
Vəlgzona damciyi, şəfəqə zəri
Dinyoha bəzəyi-ödöminum man.

Səbühi, cun-əcun cürö bəbiran,
Cononiş əconon cürö bəbiran.
Avoz pur busoxdan sine xıştənə
Aftora ənüri ki zü bədiran.

Büsıza ye güli mənösız şeir,
Qənədsıza quşi xülyosız şeir.
Gözəlsız, qərmonsız ye yığıncoği
Məzmunsız, ohəngsız, ədosız şeir.

Ətan ye şoiri deydi girəşdum,
Ü, lap qe xəsisı, güyum, tıyış dun.
Hər kəsə ki, eşqi, ehtirosı ni
Dərö hə bi ye rah, dərö əmeydun.

Tı yo bəstəkor boş, tı yo nəqqoş boş,
Şoir boş, rəssom boş, heykəltəroş boş.
Hər çı dırışt soxdı ve dili soz ki,
Əhəmmeyi sər boş, bılınd boş, xoş boş.

Ey dıl, avoz vetı həyoconmi hi?
Hiç tı nəgirəşdə osimonmi hi?
Yara gü, vesetı ben osimonhon
Bətifon rəqs soxda ye tərtonmi hi?

Bə hər cöyi izım hər büsot manum,
Vemoh, veastara ixtilot manum.
Ozodlıq bəqucoq nə inbı biran
Xori man, havo man, koinot manum.

Digmə voz nəmiyo, buhor naboşı,
Şölə nəmilərzı, ruzgor naboşı.
İn məni əruhman işnə nə inbı
Beman fərəh dora buror naboşı.

Be şoir əilhom moya gərəyi,
Be məməsıza el doyə gərəyi.
Ki əcö vaxışdan şoirum bafan
İnsona baruyi həyo gərəyi.

Sülhə, səlomətə dodi üzgeyi,
Hələlə zəhmətə dodi üzgeyi.
Bəzir ye aftoyi baruyi-zəmin
Sokitə qismətə dodi üzgeyi.

2.SƏNƏTKOR

Qe kələ şərəfi sənətkor biran,
Dıla ədinyohi xəbərdor biran!
Çı xubi vese hiss, tı dare bədıl
Səssiz-səmirsiz.
Həmme çətinhona tı darmadağın
Sozi əmirsiz.

3.ÇI GÜFTİRƏNİ?

Əduvor zü vərıxde akore yoslı tora,
Hə vese qəmliyə dıl simhoni paslı tora,
Ürə, ey xostəgorman san tı zəni, yoxsan na?

Bıstənum man dıltı hi, tıra akore sədəf,
Mirvorihon, yaquthon bərıxdan bə hər tərəf.
Bəlöhontı mənihon san tı dəni, yoxsan na?

Tı əiclos umore, man vomundom əkitob,
Çı pöyistan vaxtiyi, tora vəy, zan mizrob,
Qe xubi mənihona veqənədi vərmoran.

Həyot kori, səodət, zəhməti bədirəni,
Diran-diran inhona tı pö, çı güftirəni?
Halam çı güftirəni quca biran, bediran?!

4.GƏŞDƏ CÖHONMAN

Asad solhon benlo, azamon benlo,
Bədərđi man munda cöyi in cöhon.
Müyi qızıl birə un pəri bıstan
Qurbuni man munda cöyi in cöhon.

Küh-küh man qe gəşdom ben xuba oləm,
Bi ye cö umore beman şori, qəm.
Ey əbrüşüm dərə, ey küh əxır kəm,
Bəseyri man munda göyi in cöhon.

Sərman qarış qe bı bə əyləncəhon,
Bıstan hər çəmənəhon, bıstan dərəhon.
Hiç cürö nəbirum ədüşəncəhon
Veilhom man munda göyi in cöhon.

5.TIRA ÇIMHONTI

Xub süzmiş bəbiran tıra çimhontı,
Üşuna vaxtimi be süzmiş biran?
Pöyısde mənölü bədiran nağıl,
Baxtman ben nığılı nısti, bediran?

Ü, bəboğ cavonhon çımhontiyimi,
Yoxsan, nərgizhontı vozi busoxdan?
Hiç kəs bon eşq küh ki işnə nəbire
Ö nəmirummani bara bərixdan.

Par-par ki basuxdan ü, çımhontı ni,
Bəqəd astarahon astaremani!
Bəlkaniş, ruhmana rışın soxdəgor
Aztı həritira ustoremani!

Bil güyind dinyoha el oşiqhoni,
İn həvəs baruhman çiləm umo nişt.
Təmmıs inbeyistum ələ çımhontı
Dılmana bacuni hər goh nəminişt.

Siyəh vərf muvorı mana bəsərman,
Ənərgiz çımhontı dür busoxdəni.
Mana imidmana tı dərhonirə
Beçı həm vokərdan, həm inbastəni?

Ü, bəboğ cavonhon çımhontiyimi,
Yoxsan, nərgizhontı vozi busoxdan?
Hiç kəs bon eşq ki işnə nəbire
Ö nəmirummani bara bərixdan.

6.HƏYOTA XOSTƏNİ

(vekəmiyi)

İn dinyoh ruzbaruz gözəl bəbiran,
Eh, man əzin dinyoh çiləm dəs kəşum?
Vexori, vehavo bəbiran əlləş
Ədüst, əoşino çiləm dəs kəşum?

Səböh-səböh məgərd bədamci şe h tı,
Ey dıl, vese afto tı pö bəcöti.
Ey səmo, rıprışın bəətəkhontı
Rafda əzin dəvo çiləm dəs kəşum?

Dənişind, sərsəböh çiləm borıxdan,
Düsthon bəcəbhəhon çiləm bərixdan?
Dürhon akor gimiş pöydö budoran,
Əzin isbi səhro çiləm dəş kəşum?

Dinyoh həm varlıyi, dinyoh həm xəsis,
Tı vö san kor sozi, dun, ey mühəndis.
Maniş ben qart sanqhon dora əzin hiss
Əzin incə mənö çiləm dəş kəşum?

Bi yegərd tərlohon, bi ye gərd kühhon,
Bi yegərd kəklikhon, bi yegərd ruhon.
Bi yegərd bülbülhon busoxdan fəğon
Man əzin tamoşö çiləm dəş kəşum?

Həyot ki bafani ye keşməkeşi,
Bədılman, bəxunman suxdə otəşi.
Əşö-ruz, əafto, əmoh ay pəşi,
Man əzin cür havo çiləm dəş kəşum?

7.TIRA XADAHONTI

Bətanman ve nozi bəxandıstəni,
Dun ki, xandahontı bəməh xünöyi.
Man güyum qe inbı, hə tı bıstəni
Bəvəlghon ələlək, bəşeh xünöyi.

Tıra xandahontı vese ruzigor
Veşun arzuhonman gül vokərdənınd.
Löhontı xandısə akor astara
Baruhman rıprışın nür dəkərdənınd.

Tı gü, gözəlhona ə löhonişun,
Ben güərə xandahon betı nüşimi?
Tıra qəhqəhetı əkinore moh
Girəştə xırımı, rafda quşimi?

SƏMƏD VURĞUN

1. GÜŞ DOR, XOVƏR

Bətan sərman pöyü Əzröyil əgər,
Bədəsi şəmşiri akore cəllod.
Mana be tolehman masuz ye təhər
Ancaq in dəhşətə məvin vese yod.

Ə qüssə dəs-rutı zıpzərdiş boşı,
Tı in müsibətə dor bəbiyortı.
Qunaq qe qiyə zan, lap mərdun boşı
Ve əxloq, ve istək, ve qanacaqtı.

Unvaxdi hə maneş ruhman inbı şor,
Qəbrman gül mokinı hə ven mərditi.
Xəbər vəynınd azman çı mund yodigor?
Tı pö vese heykəl vəməhəbbətti.

2. ŞEİR

Umorim un şö beşmun,
Çı hürmət soxdin bemun.
Xinik biri tı be mun
Ni baxuntı hərəorət.

İşmun eşqə nədirind,
İnanmışış nəbirind.
Hiç utanmış nəbirind?
İşmun furuxdin ofət.

Ye şoirum yaralı,
Əxosteman aralı.
Kosibum, num paralı
Man kəşirum xəcolət.

Man kühhona öyiyum,
Bəçəmənthon güvöyum.
Nabafanum çı cöyum
Pö bəcötı fəroqət.

3.TƏRLONMAN

Tərlonman, tərlonman, xuba tərlonman,
Betı qurbun boşı uftora cunman.
Pöydö tı bəçımtı Dürrə xanımman
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşde.
Tərlonman, tərlonman vərə bəhavo,
Yazığıtı biyo beman binəvo.
Bəyodhon dıl dora tı bon bivəfo,
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşde.

Tərlonman, tərlonman, qe bire qəmman,
Qərq bire bədəryoh qeman, həm kəmman.
Bəçımtı pöydö tı xəyol həmdəmman,
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşde.

4.DƏRÖR ƏBİYORTI

Dərör əbiyortı! Məgü ki, hi, ni,
Məyor bəbiyortı tı ey səs mana.
Xosdan sər nəgırift ben rahhon, ruzhon,
Sanqa-suvor soxtınd di hər kəs mana.

Çəmənhon, boğcahon, boğhon zərd boşı,
Havo dəyiş boşı, öhon sərt boşı,
Hər çıyı əmırdan əgər pərt boşı,
Hiç nəmıləmunı in həvəs mana.

Ü, ə hər cürə yos, əqəm mıvırıxd,
Ben noxuşa cunman ü qəror gırıfd.
Dərmorum ə Qazağ, ü, Hinə dəyıfd,
Oxiri oğul soxd un nəfəs mana.

Bil xandı tolehman, xandı həyotman,
Dərö əbiyorman hər xotırotman.
Vinum ki, in nüg-nüg nügə oyətman
Bafan nə qeyqunı in qəfəs mana.

5.BUHOR

Hə tan tıra diran çımman basuxdan,
Ey be cavoniman öginə, buhor.
Rafda kuraxırış bemun güş doşdan,
Veman sıxantı hi yoxsan ki, ye hör?
Ey be cavoniman öginə, buhor.

Xişdantı bıstəni qeyə zamoni,
Bəgülliyə çəmən qənəd nəzərom.
Ü kiyi bafan ki, vaxt hə un vaxti,-
Bərafda ruzhon rah ruşun nadorom,
Bəgülliyə çəmən qənəd nəzərom.

Buhor! Tı mægü ki, xiniki xuni,
Maneş bəsineman əməlhonman hi.
Ki bafan xostənə mənöyi nısti?
Güzətsoz əhd-ilqor namunu tihi,
Maneş bəsineman əməlhonman hi...

Bil güyum işuna, güş dor, tıyış dun,
Dun ki, hər əməlman ye koinoti.
Bəsəsmən bil səs tı bülbül əboğhon
Bədiyoh ən xubi, bəlkan, həyoti,
Dun ki, hər əməlman ye koinoti...

6.İSTƏK

Avoz ye istəki girəşd əruhman,
Vəyi albomtıra man güyum, tı nöş!
Bədiyohmun ginoh in nə inbı ki,-
Vetıyış rubaru hə pöyım ye qoş.
Vəyi albomtıra man güyum, tı nöş!

Şəhon man təhnöyum bədarun cögə,
Bıstənum ki, təhnö munde hə tıyış.
Bıcımi külökhon, xəyol hə çinin,
Bamundan fikirlı bə iytoğmanış.
Bıstənum ki, təhnö munde hə tıyış.

Tı gü, bətəbiət hiç uyğunimi,
Man burom, bərahman namunı ləpir?
Bəsər uftorəgor, ü, cavonimi?
Bəhəyot vese quş naşunı ü par?
Man burom, bəhəyot namunı ləpir?

Vin, mana incitmiş, küsmiş busoxdan
Hər şö qunaq mundan bi ye xuneyi...
Bərangı rang mırdə, xəbər vəyifdan,
Ə şübhəli kilon biceyi cöyi,
Hər şö qunaq mundan bi ye xuneyi...

Ey xostəgorman,
Girər əginohman lap isbih soxdum,
Bəpəhnuna cöhon qe dəs məbər tı.
Vekilon çı dirum, vəşun çı soxdum.
Ru həyot pəhnuni, məvəy xəbər tı
Bəpəhnuna cöhon qe dəs məbər tı...

7. KƏŞİRƏ DƏRDHONMAN Bİ YEGƏRD MUNI

Kəşirə dərdhonman bi yegərd muni,
İnsəfa, mürvətə tı naşundimi?
Zuhunman xişg boşı betı yor güyum,
Yora, məhəbbətə tı nafuruxdimi?

Təmmis tı xırd soxdı qol-qənədmana,
Vir soxdum Kəbərə, etiqodmana.
Akore ye eli tı səyəndmana,
Firmundi, naşundi-nəgıriftimi?

Vurğun ohhon kəşi əsinə, ədil,
Xəbər nəvəyiftı, suxt cızıl-cızıl.
Bədiyoh be şöhrət, be xotır qızıl
Tı bəqucoq şəhmor naporistimi?

8.NÜGƏ DİNYOH

Xırhon qe oynaqı, mægü şaşqını,
Dəryohhon ləpəli, öhon daşqını,
Həyot ki bafani bəhərəkəti.
İn nəmırdə qonun antəbiəti.
Fikirhon, istəkhon, hər vaxt əməlhon,
Mokinı, nüg inbı, çünki hər inson,
Dıleş vese zirvə kuraxırı hi,
Diynoha nə əvvəl, nə oxiri hi.

9.BUHORA MƏNİYİ

(Be bijlə elhon)

Afto dərmə. yomyoşıl bı,
Xısırəhon oyanmış bı.
Voz umə buhorhon, gülhon,
Bəzuhun umə bülbülhon.
Vərf ve çovğun vir bı, dərmə
Bəkühhon gül, yonca vərmə.
Kuraxırhon qənəd vokərd,
Bıxorihon ərs çım dəkərd.
Hə rangbərang güvöhoniş
Zü köyr birınd, boy dərördınd,
Üşun bemun noz furuxdınd,
Öhonləreş qe bı səsi,
Oləm şor bı ve həvəsi.

10....BƏQÜRBƏTƏ CÖ

Vaxtsiz əcəl, azman bədür pö yeqoş,
Man bəqürbət namudunum cun doran.
Qılıncıra bil bəcəyi, sokit boş,
Ürə dun ki, qələm hısti bədəsman,
Man bəqürbət namudunum cun doran.

ƏLİ KƏRİM

1.BƏDƏRD YEKİ-DUTO SIXAN

Ey dərd, nəzik məyo
madara bəara,

Bıra,
nısti əmırdan tərsmən.

Həyotə nətərsirə çiləm ustore,
Hə çununiş san tı mana dılman.
Dəyiş məni ranghona

siyəh məni ruza,
Mırdənə bədarun çimi bil dənişum man.
Ki vəkil soxt tıra nəbıstənum
Dərö,

bıra,

avora

ey ruliyə qunağman.

Əbiyorman dərmore, mırdan, arostin-
Şunde, darafde bəmingəh bəaremən,

Gü, in çı hay-küyi?

Gü, kirə miğiyət bəbirəni

Manami əmırdan

Ürəmi azman?

Bil vinum yara man un sifət mərdə

Bil vinum

dunum ki, kiyi düşmənman.

Bil vinum mırdənə hə çiləm hısti,

Bərosti vurğuni mana in dılman.

2.MAN BƏDÜR HON QƏRİB BİRUM

Man bədürhon qərib birum,

Dılman, çımman tıra qe xost.

Çan müddəti cürö birom

Düz sad soli girəşde vaxt.

Etiborlı dirum tıra,
Həsərət tıra hə vesətı.
Bəbiyortı hiç uftomi
Ü ki şeir nöşde betı?

Suroğtıra ve suroği
Küh, dərəhon, rahhon puri.
Vese cürö birə sıxan
Voriş vorı, yo bülbüli.

Sər kühhona, dərəhona,
Səstı, numtı lap şirişde.
Aquşqara təbəsəbböh
Vese külök tı hə küfde.

3.SIXANHON

Bəniməşöyi avoz umorind
Xunasız, cösüz,
Parind bəpəhlihəm bıxsind
Bəsər koğəzə nolinçəhon
 dəvosız, şəvosız.
Na, burorman, sıxanhon!
Düsthonman, sıxanhon!
Diyə vəssi tob dorum, sıxanhon!
Bəs çım vaxt vəşmun
 san düşbədüş tim
Bəxuma mənöhon san hücum sozim?!
Eh, sıxanhon.
Bıstənimi mana çı qiyə bizəran?!
Biyend pöyind buzbəbuz
Pükünüm işmuna bəkəmər dinyoh
Vəynum bəsərdüşman.

4.SIXAN GÜFTİRUM

Sıxan güftirum,
 sıxanman parıst bəxori.
Xiştəniyə vir soxdum
 mund kitobi oxiri.

Xundum
Bəxoşman umo:
Vese əpüşöhon birə,
Əhsən güftirum
Bəhəyot birə na,
Bəkitob birə.

5.MANA ƏHDMAN Hİ

Ay kilə, bon cöhon yara mumorum,
Boytıra midirum, mana əhdman hi.

Bəyanvar nadunum əgər umoran
Be homin san dorum, mana əhdman hi.

Bara mudunustum man bəbirəni
Mıxandıstum, beman dərd budorəni.
Dılmana bə Bokü man umorəni
Bəvozi mudorum, mana əhdman hi.

Əlirə bədili xol vəngəst xoltı,
Nəbısə qismətman tıra vüsoltı.
Vinum bəzir duvoğ un gül-camoltı,
Bə ərsi mumorum, mana əhdman hi.

6.DILMAN QE YAMON DƏRD DO

Dılman qe yamon dərd do
 Güftirum mırdan
 Vese istək bədılman
 Pəhnun-pəhnun çiləm umore?
Yoxsan unarara ü, tihi dire,
Yoxsan bara istək mırde.
Na,
 nəmırde!..
 Ü, nəmimirı!
Y, vese düstman vemırdan
 dəvo busoxdan ki,
 Bil mırdan mirı.

7.BƏQƏLƏM MUNDA RANG

Bəqələm munda rang
mana basuzundan
Bədılman munda vese sıxan.
Qələmman tihi inbıst,
Dılman tihi inbıst.
Kor soz, ey dıl, kor soz, ey dıl,
Sıxantı bı bəsiyəh əngıl.

8.YE NUMİ DƏRMO

Ye numi dərmo
umuruz əbiyorman.
Qe gəşdum ürə
Ə bütün biyorman.
Nadunustum yofdan,
Ey kədər, sıxan məni, biyo!
Ü, doğmeyisə
San voyərdı, san biyo.

RƏSUL RZA

1.İMİD

Ə Sabir dəh sol kələhum
Ə Koroğli daçor sol
Ancaq halam
Nə Sabir güftirərə güftirom,
Nə Koroğli güftirərə soxdom.
Bafanum, bəlkan,
Bə Nizomi bırasirəni
Maniş ye çiyi dunustum doran
Ödömingərirə
Bəkəmol berasirəni.

2.NİGORONÇILIQ

Bafanınd ki dinyoha
dərdi betı mundemi;
beçi doim fikirlı,
beçi doim qayğılı,
beçi qaşqabaqlıyı?
Bafanum ki, dinyoh mana
sınoğmani,
nünemani.
Diynoh xune insoni.
Nəinbı yaşamış biran
dinyoha ədərdhoni
tı dərd nəkəşi,
bəataşi nəsuzi;
əfərəhi, əşoriyi,
tıyış şori nəsozi.

3.SƏYİMCİ ÇİM

Hər kəsə duto çimi hi;
yekirə navakandesə
korda, sanq, güllə
Hər kəsə duto çimi hi.
Ənü sato bı.

Dutoyi baruyi,
vese tı,
vese man.
Yekiyiş bədili
Ve dutoyi bədiyoh bıdənişiran,
ve yekiyi bəgirestan, bıxandıstanbı.
Ye əzini düstman bı.
Xəbər məvəy çı bı numi:
Hər kəsə boşı gərək
Səyimci çımi.

4.AVOZ BƏHƏQ DİL

Dıl be lıǵmon cihozı
Bəbədən xun poybusoxdan.
Be ye şoiri
in kəmi busoxdan.

5.DOD NUN

Umuruz şikormun xub bı
Naraft ye gülleman bətihi;
Yo bəheyvuni şundum,
yo bəquşi.
Hiç vomundə nəbirum.
Bədih xeyli mundə
rahmuna buri şəngüm.
Bəpüşömun ye kəhrizi bı
Niştım bəsər çişmeyi,
Ye tikə pənil,
Ye tikə nun:
-Çı dodlı, çı şırını-
Həmmeyi güfdi bi ye duhun...

6.DI RAH KİŞDƏ BİRƏ HAMLET

(H.Ərəblinskiyə be əziz xotiri)

Danimarka cənobi
Çıhon di,
Çıhon kəşi.

Firmundan, dürü,
Həmişə xəyonət.
Həmişə şəhvət.
İmid, şori, səfolət.
Yazıq, ey dərdliyə filosof.
Ye rah kişdınd tıra
qe-qe əzin zühon
Ye rahiş ve kələ artist
 bi ye cö ben ruzhon;
Bəsəborət pəhnuna sirhon ki,
 voz nəyond sirhon.

7.ÖDÖMİNƏ QÜDRƏTİ

Bafanınd baruz səyi filonkəs,
Fikir busoxdənum in səy Layka isə
unca çiləm bəs?
Tı bale səy, səy boşı,
Ben bılındi işnə boşı.
Ye səsi bəşinirənum: ey qofil.
Ürə ki işnə soxd ben bılındihon?
-Solhona həmyoşi tı, ey inson!

8.RANGINA XOHONA ƏDƏSTEYİ

A.DIRUM

Gərmə zərdə dirum
rangirə bəxəzəlhon.
Xinikə yoşıla dirum
bəçım gözəlhon.
Çanto ödəminə baruyi
rah ömürirə dirum;
qarmaqarışıq
qiriş-qiriş.
Çanto ödəminə bəmühoni
qəm həsrətirə dirum
Siyəhi bəisbih qariş.
Bəçımhon çanto cavon
pöydö bəbiran

NİGAR RƏFİBƏYLİ

1. MİNƏTÜR HON

(ve kəmiyi)

Tı əküh umora vese çişmeyi

Təmmis, şəffof, nıgıl

qeyi imkontı...

Çı yazıq, çı yazıq ki,

ay gülman,

Çişməərə vese öyi

qe xiniki çimhontı.

Biye mimirum

əşori, əsəodət,

Nəye mimirum

əqəm, əhəsərət...

İzım ki mırdanman

yaşamış bəbiran vetı,

Çı fərqi hi, ey gülman,

Biyeyiş tı, nəyeyiş tı.

Əmırdan nə bitərsirənum,

Əzülüm, əcəfo nə bitərsirənum.

Hə ye yare məhəbbəti

Xun busoxdan dılmana, oh!

Hə çinin dun ve məhəbbət

Man umorom bədiyoh.

Ye ruz xostə nə boşum

Akore xır pur inbum.

Ye ruz xostə nə boşum

Nəmivinum, kur inbum.

Ye hör xostə nə boşum

Hə bi ye hör mimirum.

2.KOŞ KI, İN DİNYOHA KƏDƏRİ, YOSI

Koş ki, in dinyoha kədəri, yosi,
Akore kuraxır mivirixt mıraft.
İnsona tərtəmis kəşirə dərdi
Bəhavo vese xır mivirixt mıraft.

Əhavo nur vorı, əxok bərəkət,
Poy sozınd şorirə hər nozi-nemət.
Hər xuba əməli, hər xuba niyyət
Ruzi ye vərəqi mivokərd mıraft.

Afto gərm mivədo xoka, xorirə,
Şəfəqhon moç musoxd vəlgə borirə.
Ben norohət dinyoh sərşəngümirə
Afto rışınd musoxd mivirixt mıraft.

3.RƏQƏMHON

Notiq
ve xişgə-xişgə sıxanhon xişdan
qəm vord
Dəstə-dəstə hesab vəkərd
xeqli rəqəm vord.
Güş doşdəgoruna

Əduhundıra dərmo çüneyi
Hiç kəs nə güfdi vəssi.
Basd çimhona ye kəmi
Mürgü zə, yavoş-yavoş xısi.

Notiq
goh ol bı,
goh təmis soxd arağ xiştənə.
Nadunust bəhəyəcon vordan
güş doşdəgoruna...
Taxisir bərəqəmhon nısti,
bə ədədhon nısti,
Taxisir bə xo raftəgor
bon ye nəfər nısti.

Bədıl məhəbbət boşı
 bacun miyond rəqəmhon.
Un dıl ki, bızəran şö-ruz
 əzərbəhoni
ödöminhona bəbeyini
 miyo xuba fikirhon.
Bədıl məhəbbət boşı
 kələ
 xuba ölkərə
 ve rafda rahi
 hə bi ye cö mızəni
Xinik, xişg pöydö dora
 rəqəmhon...

4.BƏQÜRBƏT ŞƏNGÜM

Ey düstman, in ərəhona qürbəti numi,
Dıl inson bəqürbət nəmiyo hiç voz.
Mıgərdı qənədi bəxırd birə quş
Xəyoli bəhavo minımi pərvoz?
Moh cığır vəngəsde bədəryoh ənür,
Dorhon sər xiştənə koşde buxori.
Pöyisdöm ben qərib yoda sohilhon,
Fikirman qarışiq, dılman dılxuri.
Bədılman Vətənə həsrəti hısti,

Cənnət beçı mana ə Vətən cürö.
Tısız beçı mana gülhon, gılxıshon,
Cun çiləm şor inbı əbədən cürö?
Xərob bire dılman ben sərşəngümi,
Xuba mənzərəhon bəpişt qe munde.
Bə Vətən şırını hər təhlə düvə,
Vətənə bədinyoh hiç kəs naşunde.

5.İD

Mudunustum tı san biye
Ədılman beydoğ mərıxdum.
Şori, sevinc mənihona

münöştum.
Musuzundum ləmpəhona,
Qunaq qiyə mızərum baxuneman
Bəmingəh zumustun vasola.
Xuba idhoni hi xalqmuna:
Be məhsul id, be zəhmət id,
Yekiyiş ki,
Ye şırınə idi hi dılmana-
Xuba ödəminhona id dirani...
Xub, fədokor,
Ağıllıya insonhon,
Bədılman həmişə ilhom bəbiran,
Xuba ödəminhona be diran
Be man ən kələ id bəbiran.

6.ÖRƏ DƏSTONİ

Sofa ö,
təmısə sərinə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Gül mokini, məhsul miti
ö budorəni bəboğ-boğot.
Ve ö xışgə səhrohoniş
miyo bəcun, inbı həyot.
Ö sərini bordan

ətəşneyi bəsuxda dılhoniş.
Ö həyot budoran
bərang-bərang gülhoniş.

Sofa ö,
təmısə sərinə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Ö həyoti.
Ö rışınıyi:
Be nügə cavona şəhərhon
ö ən xuba şırınıyi...

Sofa ö,
təmısə sərınə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Tı gərəyi bə hər cöyi,
Tı əvvəli bə hər cöyi,
Bəderyohhon, bərukara
Xeyrtı qeyi bə hər cöyi.
Cun budorəni, rang budorəni,
Gülhon qe mij bəbirəni,
Eh, tı qe cösız bəbirəni,
Tı gərəksız bəbirəni
Bəşeirhon pur bəbirəni.

7.ƏLVİDO

Əlvıdo, itoqman, rangsız dəryohman,
Əlvıdo, bəsər qum munda ləpirman.
Bərahhon qe rıxdə, xəzəl, əlvıdo.
Ey rəftori xinik, gözəl, əlvıdo.
Ədəryoh umora xuba ruzgorman,
Bəsohil pöysdə qağayihonman,
Bə ö qənəd zərə, yelkən, əlvıdo...
Səböh bıraftənum züdən, əlvıdo...
San biyom bə görüş hər homin, poriz,
İşmuna hə çinin xoşhöl midirum.
Ve hori pur boşı in dinyoh təmmıs,

Man hicron na, vüsöl midirum.
Ey dəryoh Baltikə qumlu sohili,
Əlvıdo, xub girəşd veşmun ruzhonman...
İzım bıraftənum bəüzgə sohil,
Qe güzət busoxdan mana Xəzərman.
Dəryoh Baltik be tı salom firsore,
Düstirə salomi, köyrə çım Xəzər!
Dəryohhona öyi vehəm düst inbı
İnsonhon düst boşı əgər.

8.DİL

Bənimə rah məhil mana, ey dılman,
Halam ki, bəmənzil rah qe bamundan.
Şeir buxostənind azman gül-çiçək,
Kühhon suroqmana ə yel bastoran.

Halam ye oləmi arzu, həvəsman,
Bəkühhon səs zənı gərək ki səsman.
Gərm vətı düsthona gərmə nəfəsman,
Dılman bəhazor tel rübob bızəran.

Dıl bi ye rah güfdi yamonış beman:
-Şoriyiş vənöre, kədəriş beman.
Ve şori, ve həsrət, ve fərəh birom
Tı hiç nadore amoniş beman.

Çiləm tob tı dılış ben qürbət, ben dərd,
Man sər nələmundum hiç vaxt bənomərd.
Xostaniş ataşi, mana suzund bərd
Hiç dorəgor nəbı dərmuniş beman.

9.BƏPORİZ KÖYR BİRƏ GÜVÖHON

Ədorhon

qızıliyə vəlghon bərixdan.
Bılındə dorhona kəməri dılö bəbiran.
Ey köyrə-köyrə güvöhon,
Ben xişgə ruz poriz

baru xori
İşmuna çı korişmun bı?
Çiləm bılərzıstənind bədirənum,
Nəbıstənum beşmun çiləm gərmi tum.
Miyğiyyət boşum işmuna
porizə ə təhlə nəfəsi,
Varasunum işmuna
saxda külökhona
Əvohimeyi, əsəsi.

Çiləm bılərzıstənind ben külök
bədirənum,
Ədəsman nəvərmoran,
nəvərmoran
Beşmun çiləm gərmi tum?

10.Ə AFTO CAVONİ XOSDUM

Ə afto cavoni xosdum,
Ədəryoh qeyə həvəs.
Əüşə sokiti xosdum,
Əkülök gərmə nəfəs.
Əgülhon ətrə xosdum,
Əquşhon tijə qənəd.
Əvəlghon çətir xosdum,
Əinsonhon məhəbbət.
Man çı xosdum, çı xosdum
Hə do beman təbiət.

Kitabın içindəkilər:

BOYƏTİHON	4
TAPMACAHON	66
SIXAN DƏDƏHON	96
ÇARXUNDA ŞEİR HON	123
<i>BƏXTİYAR VAHABZADƏ</i>	
1.ÖMRƏ BEMUN NADOROND.....	124
2.ƏKİTOB BƏVİRİXDƏNUM.....	124
3.İN ÇI İNİLTİYİ, İN ÇI NOLEYİ.....	124
4.BEMAN SUOL TİN.....	124
5.TƏRSİ.....	125
6.ƏKS-SƏDÖ.....	126
7. Ə VƏTƏN-BƏ VƏTƏN.....	126
8.BƏEKРАН GÖRÜŞ.....	127
9.BETİ BERASİRAN.....	127
10.YE RƏSSOMİ BIGƏŞDƏNUM.....	128
<i>BALAŞ AZƏROĞLİ</i>	
ÖDÖMİNHON VE XOSİYYƏTHON	
A.SƏXOVƏTLİYƏ ÖDÖMİN.....	129
B.YAMONA ÖDÖMİN.....	129
3.ZUHUN MƏMƏ.....	130
4.DƏRYOH ƏSƏBİYİ.....	130
5.TI NƏYE.....	131
6.TI MANA XOŞBƏXTLİKMANİ.....	132
7.BƏLƏÇƏK GILXISHON LƏRZİST DAMCİHON.....	132
8.GƏROYLI.....	132
9.GÜFTİRUM Kİ, ŞEİR NÖŞUM BE BIRGHONTI MAN.....	133
SOHİHON	
10.ÇAN QƏDƏR Kİ HAVO TƏMİS Bİ.....	133
<i>MİRVORİD DİLBOZİ</i>	
1.SONASİ.....	135
2.KƏRƏMİRƏ DİNDİRMİŞ SOZ.....	135
3.İZİM ƏSİL YETİMUM.....	136
4.NƏ TI, NƏ HİÇ KƏS.....	137
5.NASAN BİXSİM UMUN ZÜ.....	137
6.Ə ÖMÜR ÇI MUND.....	137

7.XƏBƏR VƏYİFTƏNİ.....	138
8.ŞEİRƏ VE MƏHƏBBƏTİ NÖŞ.....	138
9.DILMAN BƏSİNƏ KÜH XÜNÖYİ.....	138

MUSO YAQUB

1...VƏ ÜZGƏHONİ.....	139
2.MƏNİ BAXSİRAN.....	140
3.BƏRƏ BƏ HƏR ÜŞƏ HAZORTO DORİ.....	140
4.VƏ QƏNƏD KƏLƏ FİKİRHON.....	141
5.XORİ.....	142
6.MANA DİNYOHMAN.....	143
7.BƏ LÖ SIXAN BEYİST.....	144
8.TI HISTİ BE MANSƏ, BƏS DİLTİ BƏCİ?.....	144
9.AKORE ASTARA BƏSƏRMAN.....	145
10.MƏGÜYİND QIZILİ.....	145

MƏMMƏD ARAZ

1.İLHOMMAN.....	146
2.KÜHHON XIŞG GIRİFDE.....	147
3.QUCEYƏ ƏMİMAN ÇİNİN GÜFTİ.....	147
4.SANQ ƏKÜH KƏLƏHİ.....	148
5.DƏDEMANA ƏKİTOBİ.....	149
6.MAN BUROM.....	150
7.BİRƏQ VE HİRSİ UMORAN BUXORİ.....	151
8.YE ŞÖ.....	151
9.BƏXİRSİZA ŞÖHON DƏNİŞ BƏHAVO.....	152

NƏBİ XƏZRİ

1.HƏ TI BİRƏ RUZ.....	153
2.AQUŞQEMANA BƏKÜFDAN ÇİNOR.....	153
3.ŞEİRƏ ƏTRİ Hİ.....	154
4.XİNİKƏ GÖZƏLLİK.....	154
5.VURĞUN BƏREYİ.....	155
6.ƏKÜH SANQ QANQULİ RAFT.....	156
7.ŞİKİL DƏRYOH.....	156
8.TI PÖYDÖ BUDORƏNİ.....	157
9.BƏS BEÇİ LOL BƏBİRƏNİM?.....	157

CABİR NOVRUZ

1.BƏS, MAN KİRƏ SAN QİYƏ ZƏNUM.....	158
2.KƏLƏ DİLHON VE BİJLƏHON BİREMİŞ.....	160
3.NƏBİSTƏNUM.....	162

4.TƏHNÖYİ MANA NUHO TƏHNÖ.....	162
5.MƏMƏ, CUN MƏTİ, CUN MƏTİ.....	163
6.DƏNİŞİND.....	164
7.MANA EŞQMAN YE NEYİ Bİ.....	164
8.BƏ ARE HƏYOT MIRDAN.....	165

FIKRƏT QOCA

1.ŞÖ YAMON DUROZİ.....	166
2.SƏS TƏVƏR.....	166
3.NƏBITƏRSİRƏNUM, BITƏRSİRƏNUM.....	167
4.SUXT BABOMAN.....	167
5.	168
6.	168
7.	168
8.	168

MIKAYIL MÜŞFIQ

1.HİSSƏ VƏLGHONİ.....	169
2.SƏNƏTKOR.....	170
3.ÇI GÜFTİRƏNİ?.....	172
4.GƏŞDƏ CÖHONMAN.....	172
5.TIRA ÇIMHONTI.....	172
6.HƏYOTA XOSTƏNİ.....	173
7.TIRA XADAHONTI.....	174
8.NÜGƏ CAVON.....	175
9.ŞEİRMAN.....	175

SƏMƏD VURĞUN

1.GÜŞ DOR, XOVƏR.....	177
2.ŞEİR.....	177
3.TƏRLONMAN.....	178
4.DƏRÖR ƏBİYORTI.....	178
5.BUHOR.....	179
6.İSTƏK.....	179
7. KƏŞİRƏ DƏRDHONMAN Bİ YEGƏRD MUNI.....	180
8.NÜGƏ DİNYOH.....	181
9.BUHORA MƏNİYİ.....	181
10...BƏQÜRBƏTƏ CÖ.....	181

ƏLİ KƏRİM

1.BƏDƏRD YEKİ-DUTO SIXAN.....	182
2.MAN BƏDÜRHOH QƏRİB BİRUM.....	182

3.SIXANHON.....	183
4.SIXAN GÜFTİRUM.....	183
5.MANA ƏHDMAN Hİ.....	184
6.DILMAN QE YAMON DƏRD DO.....	184
7.BƏQƏLƏM MUNDA RANG.....	185
8.YE NUMİ DƏRMO.....	185

RƏSUL RZA

1.İMİD.....	186
2.NİGORONÇILIQ.....	186
3.SƏYİMCİ ÇİM.....	186
4.AVOZ BƏHƏQ DİL.....	187
5.DOD NUN.....	187
6.DI RAH KİŞDƏ BİRƏ HAMLET.....	187
7.ÖDÖMİNƏ QÜDRƏTİ.....	188
8.RANGINA XOHONA ƏDƏSTEYİ	
A.DIRUM.....	188
B.İSBİH TOVUZMAN.....	189

NİGAR RƏFİBƏYLİ

1.MİNƏTÜR HON.....	190
2.KOŞ Kİ, İN DİNYOHA KƏDƏRİ, YOSİ.....	191
3.RƏQƏMHON.....	191
4.BƏQÜR BƏT ŞƏNGÜM.....	192
5.İD.....	192
6.ÖRƏ DƏSTONİ.....	193
7.ƏLVİDO.....	194
8.DİL.....	195
9.BƏPORİZ KÖYR BİRƏ GÜVÖHON.....	195
10.Ə AFTO CAVONİ XOSDUM.....	196

Ağami Bağırılı
(Bağirov Ağami Ağa oğlu)

Xuta birom bə tati
*(bayatılar, tapmacalar, atalar
sözləri, çevrilmiş şeirlər)*

(tat dilində)

Çapa imzalanıb:.....

Format: 60x84 1/16

Çap vərəqi: 12,5

Sayı: 100